დამოუკიდებელი და ზეპარტიული

ASAVALI.GE ASDAS.GE

ასავალ დასავალი

2020 წლის
17 - 23 აგვისტო
N34 (1342)
ფასი 2 ლარი
და 50 თეთრი

2-3-4-5

იქნება ვეფხვის მამაი...

მთელი სიმართლე

ახლა ექიმ ვახტანგ ყიფიანსაც ისევე სჭირდება შველა, როგორც კომაში მყოფ პაციენტ ნათია ცირეკიძეს!



2-3-4-5

ქვეყანაში, სადაც საკანონმდებლო ბაზა, პოლიტიკური სპექტრი და სახელმწიფო სისტემა არ ვარგა, მაინც შესაძლებელია, პაციენტი ნათია ცირეკიძეც გადარჩეს და ექიმი ვახტანგ ყიფიანიც, რადგან ამ ქვეყნის ხალხმა მოყმისა და ვეფხვის ლექსი დაწერა!

ქრონიკული ელისტრაკობა და ნიკუშას ჭირ-მვარამი

გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობა გაიხსნა, ხოლო ნიკუშა-ელისტრაკოს ტანდემი ბოლომდე გაიხრწნა!

6-7

იქნება ვეტო

როგორც „ასავალ-დასავალის“ წინა ნომერში ვწერდით, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას ვაჟის მიერ ცნობილი ბიზნესმენის გოგი თოფაძის შვილიშვილის დაჭრას ქართული ხალხური ეპოსის დიდებული ნიმუშის — ვეფხვისა და მოყმის ბალადის მსგავსი გაგრძელება მოჰყვა.

ზურაბ ჟვანიას ქვრივმა და **ბუსა ჟვანიას დედამ, ქალბატონმა ნინო ქადაგიძემ** თოფაძეების ოჯახს ბოდიში რომ მოუხადა, **გოგი თოფაძემ** კი ბუსა ჟვანიასათვის ბრალის დამძიმების გამო წუხილი გამოხატა და ნინო ქადაგიძეს გვერდით დგომა აღუთქვა, სწორედ ამან გაგვახსენა **ვეფხვისა და მოყმის ბალადის** საკვანძო პასაჟი, როცა **ვეფხვთან თანასწორ ბრძოლაში დაღუპული მოყმის დედა მოყმესთან თანასწორ ბრძოლაში დაღუპული ვეფხვის დედასთან** მისვლას გადაწყვეტს — **„იქნება ვეფხვის დედაი ჩემზე მწარედა სტირისა, წავიდე, მეც იქ მივიდე, სამძიმარ ვუთხრა ჭირისა“.**

საბედნიეროდ, ჟვანიებსა და თოფაძეებს ერთმანეთისათვის სამძიმრის თქმა არ დასჭირვებიათ, რადგან დაჭრილი **ლევან თოფაძე** გადარჩა და საავადმყოფოდანაც გაწერეს, **ბუსა ჟვანიას** შემთხვევაში კი, იმედია, სასამართლო მთელ რიგ გარემოებებს გაითვალისწინებს და 24 წლის ბიჭს ციხეში 15 ან თუნდაც 7 წლით არ გაუშვებს.

ერთი სიტყვით, **ჟვანიებისა და თოფაძეების** ამბავი რაღაცნაირად **ვეფხვისა და მოყმის ამბავს** ეხმიანება, **ცირეკიძეებისა და ყიფიანების ამბავი** კი უფრო რთული ამბავია: 23 წლის **ნათია ცირეკიძე,** „თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფოში“ გაკეთებული წარუმატებელი ოპერაციის გამო, თითქმის ორი წელია, კომაშია, ცნობილი ექიმი **ვახტანგ ყიფიანი** კი თაღლითობისა და უკანონო საექიმო საქმიანობის ბრალდებით ორი კვირის წინათ დააკავეს.



ბრალდებული ექიმის ვახტანგ ყიფიანის მამა – პროფესორი კონსტანტინე ყიფიანი

მედიაში ფართოდ გაშუქებული ამ რეზონანსული საქმის დეტალები ყველამ კარგად იცის და მათი მოყოლით მკითხველს დროს არ წავართმევთ, მითუმეტეს, რომ აღნიშნულ საკითხზე „ასავალ-დასავალის“ წინა ნომერშიც გამოვაქვეყნეთ წერილი **„ექიმთა საქმე და სერგეენკოს მოსაქმება“.**

ახლა მთავარი ის არის, **ცირეკიძეებისა და ყიფიანების ამბავი ჟვანიებისა და თოფაძეების ამბავივით** კარგად დამთავრდეს: **კომაში მყოფი ნათია ცირეკიძე გადარჩეს ისე, როგორც დაჭრილი ლევან თოფაძე გადარჩა და წინასწარ პატიმრობაში მყოფი ექიმი ვახტანგ ყიფიანი არაადეკვატურ სასჯელს გადაურჩეს ისე, როგორც, ჩვენი ღრმა რწმენით, წინასწარ პატიმრობაში მყოფი ბუსა ჟვანია გადაურჩება!**

როგორც საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას შვილი **ბუსა ჟვანია** არ არის მენტალობით კრიმინალი და მოძალადე, ასევე არც სახელოვანი ექიმის, მედიცინის დოქტორისა და პროფესორის **კონსტანტინე ყიფიანის შვილი,** თავადაც წარმატებული ექიმი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი **ვახტანგ ყიფიანია** ბუნებით თაღლითი და კრიმინალი.

პირიქით, **ვახტანგ ყიფიანს,** როგორც მაღალი დონის ენდოვასკულურ ქირურგსა და ინტერვენციული კარდიოლოგიარადიოლოგიის ბრწყინვალე სპეციალისტს, უამრავი მადლიერი პაციენტი ჰყავს. მარტო სოციალურ ქსელებს რომ გადახედო, ასობით პოსტს წააწყდები, რომელშიც საქართველოს მოქალაქეები აღფრთოვანებით წერენ, როგორ გადარჩა მათი სიცოცხლე **ვახტანგ ყიფიანის მიერ უმაღლესი პროფესიონალიზმით შესრულებული ოპერაციების** შედეგად.

სწორედ მაღალმა პროფესიონალიზმმა და უამრავი პაციენტის გადარჩენილმა სიცოცხლემ მოუტანა **ვახტანგ ყიფიანს** ის ავტორიტეტი და პატივისცემა, რომლითაც საქართველოს სამედიცინო საზოგადოებაში სარგებლობს.

ამიტომაც იყო, რომ 2020 წლის 10 აგვისტოს, მთელი საქართველოს მასშტაბით, სხვადასხვა კლინიკის ექიმებმა აქცია გამართეს და **ვახტანგ ყიფიანის** დაპატიმრება გააპროტესტეს. მედიკოსები მიიჩნევენ, რომ ქვეყანაში მოქმედი რეგულაციების მიხედვით, **„თბილისის ცენტრალური საავადმყოფოს“ ბრალდებულ ქირურგს კანონი არ დაურღვევია და მისთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდებას სადამსჯელო ღონისძიებად აფასებენ.**

თავად **ვახტანგ ყიფიანმა** კი ციხიდან სოციალურ ქსელში განცხადება გაავრცელა, რომელშიც პროკურატურის მიერ მისთვის წაყენებულ ბრალს უსაფუძვლო უწოდა და აღნიშნა:

> *„სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, მცირე თეორიული შანსიც კი რომ არსებობდეს, ჩემს რაიმე ქმედებას გამოეწვია ახალგაზრდა გოგონას ასეთი მძიმე მდგომარეობა, დაუფიქრებლად დავიკავებდი ბრალდებულის სკამს. ფაქტი ერთია:* ***პროცედურის***

ეკატერინე ტიკარაძის განცხადება ერთადერთ რამეს ნიშნავს: დამნაშავეა არა ექიმი ვახტანგ ყიფიანი, არამედ უვარგისი საკანონმდებლო ბაზა, რომლის დახვეწასაც სერგეენკოს ჯანდაცვის სამინისტრომ და პარლამენტმა თავი ვერ მოაბეს!

კვირგვინოსნები

ალექსანდრე ლუკაშენკო
ბელორუსის პრეზიდენტი



ჩვენ გვყავს ნორმალური მთავრობა, რომელიც კონსტიტუციის მიხედვით ჩამოყალიბდა. ჩვენ საზღვარგარეთის მთავრობა არ გვჭირდება და არც შუამავლები. ისე რომ, არ ვაწყენინო ამ რესპუბლიკების ხელმძღვანელობას, ვეტყვი — **წესრიგი თქვენთან დაამყარეთ!**

„პირველი არხი“

გია გაბრიჩიძე
ჟურნალისტი



„ლელო“ ჩასაძირად გამზადებული ის გემია, რომელზეც ყველა ვირთხა იკრიბება.

„მარშალპრესი“

გიორგი გახარია
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი

ოკუპაცია არის ჩვენი ჭერჭერობით გადაულახავი პრობლემა, რომელიც შემდეგ თაობას არ უნდა დავუტოვოთ.

„იმედინიუსი“

კახა კალაძე
თბილისის მერი

პირობას გაძლევთ, რომ საქართველოში არასდროს დაბრუნდება ის დრო, როდესაც განსხვავებული აზრის ადამიანები იდევნებოდნენ. ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა ვუთხრათ უარი ანტისახელმწიფოებრივ, ანტიეროვნულ ძალებს და სათანადო ადგილი მივუჩინოთ მათ.

„იმედინიუსი“

ვახტანგ ძაბირაძე
პოლიტოლოგი



გახარია პრემიერის პოსტს შეინარჩუნებს და ის ამ რანგში ჩაატარებს არჩევნებს. არა მგონია, დღეს „ოცნებაში“ მოიძებნებოდეს ფიგურა, რომელიც შეძლებს იმავეს გაკეთებას, რაც მან შეძლო.

„ახალი თაობა“

დროს, რამაც ასეთი სამწუხარო შედეგი დააყენა, არ განმიხორციელებია არცერთი მანიპულაცია. ეს გარემოება კიდევ უფრო მძიმეს ხდის ჩემს დღევანდელ მდგომარეობას“.

წინასწარ პატიმრობაში მყოფმა ექიმმა თხოვნით მიმართა ჯანდაცვის მინისტრ **ეკატერინე ტიკარაძეს,** გაეცნოს საქმის დეტალებს და შესაბამისი რეაგირება მოახდინოს.

თავის მხრივ, ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ექიმი **ვახტანგ ყიფიანი** გაუგებრობის მსხვერპლია, რაც სამედიცინო საქმიანობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ბაზის ხარვეზებით არის გამოწვეული:

„ცალსახად გამოიკვეთა, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი ცვლილებებია საჭირო საკანონმდებლო ბაზაში, ასევე — რეგულირებისა და პროფესიული კომპეტენციების ნუსხაში, რათა ***ვახტანგ ყიფიანი*** *იყოს ბოლო ექიმი, რომელიც ამ გაუგებრობაში მოხვდა“.*

როცა ეკატერინე ტიკარაძეს ჟურნალისტებმა ჰკითხეს, მიდეს, ექიმი ვახტანგ ყიფიანი ციხეში არ იჯდებოდაო!

ეკატერინე ტიკარაძის ეს განცხადება ერთადერთ რამეს ნიშნავს: **დამნაშავეა არა ექიმი ვახტანგ ყიფიანი, არამედ უვარგისი საკანონმდებლო ბაზა, რომლის დახვეწასაც სერგეენკოს ჯანდაცვის სამინისტრომ და პარლამენტმა თავი ვერ მოაბეს!**

თუმცა, 23 წლის **ნათია ცირეკიძის** მშობლებს, რომლებიც მეორე წელია, კომაში მყოფ შვილს უყურებენ და ცხოვრება ჯოჯოხეთად ექცათ, სამართლებრივი კაზუისტიკა და საკანონმდებლო ხარვეზები, ალბათ, ნაკლებად აინტერესებთ.

გამწარებული დედ-მამისათვის მართლაც რა მნიშვნელობა აქვს, მათი ქალიშვილი უმძიმეს მდგომარეობაში მოუწესრიგებელმა სამედიცინო რეგულაციამ ჩააგდო, ჯანდაცვის მინისტრობიდან სადეპუტატოდ გაპანღურებული სერგეენკოს უმაქნისობამ, თუ ამ რეგულაციის გამო გაუგებრობაში მოხვედრილმა ექიმმა?

ხერხემალზე პრობლემის

კომიდან ვეღარ გამოდის! აი, ეს არის მთავარი და ამიტომ არიან მართლები ნათია ცირეკიძის მშობლები, რომლებსაც „თბილისის ცენტრალური საავადმყოფოს“ დირექტორისა და ექიმების მიმართ პრეტენზია გააჩნიათ.

ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ **ორი სიმართლე** არ არსებობს, მაგრამ ზოგჯერ გამონაკლისიც ხდება და სწორედ **ორი სიმართლე** ეჯახება ერთმანეთს. შესაძლოა, ერთი სიმართლე მეორეზე დიდი იყოს, მაგრამ ორივე სიმართლეა და არცერთის დაკარგვა არ ეგების. **დიდმა სიმართლემაც** და **პატარა სიმართლემაც** საკუთარი გზა უნდა ნახოს.

პაციენტ ნათია ცირეკიძისა და ექიმ ვახტანგ ყიფიანის ამ-

კომაში მყოფი პაციენტის – 23 წლის ნათია ცირეკიძის მამა მირზა ცირეკიძე

ხვის

იჩნევს თუ არა დამნაშავედ ექიმ ვახტანგ ყიფიანს, მან უპასუხა:

„სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ რეგულაციები და საკანონმდებლო ბაზა არ არის სათანადოდ მომზადებული, რა თქმა უნდა, იკვეთება გარკვეული გადაცდომები“.

მოკლედ, ჯანდაცვის მინისტრი აღიარებს — ნორმალური და მოწესრიგებული საკანონმდებლო ბაზა რომ გვქონ-

მქონე ნათია ცირეკიძე „თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფოში“ იმიტომ მივიდა, რომ იქიდან გამოჯანმრთელებული გამოსულიყო, მაგრამ ახლა

ბავიც **ორი სიმართლის** შეჯახებას ჰგავს.

საქმე ის არის, რომ ექიმ ვახტანგ ყიფიანის მტკიცებით, პაციენტი ნათია ცირეკიძე კომაში მანამდე ჩავარდა, სანამ ქირურგი ოპერაციას შეუდგებოდა და რაიმე სამედიცინო მანიპულაციას განახორციელებდა. ექიმ ყიფიანის ნათქვამს თავად ნათია ცირეკიძის მამა **მირზა ცირეკიძეც** ადასტურებს და ერთ-ერთ ინტერვიუში აცხადებს:

„გადაწყდა უსისხლო, ლაპარასკოპიული ოპერაციის გაკეთება, რომელიც ვერც გაკეთდა, ისე ჩავარდა ბავშვი კომაში. ნათიას დიაგნოზი სწორად ჰქონდა დასმული, ყველანაირი კვლევა წესის დაცვით ჩაუტარდა, მაგრამ, როდესაც ანესთეზიოლოგმა ნარკოზი გაუკეთა, ჟანგბადი არ მიაწოდა, ბავშვი 13-15 წუთი ჟანგბადის გარეშე იმყოფებოდა და გული გაუჩერდა“.

ოპერაცია ვერ გაკეთდა, რადგან ბავშვი მანამდე ჩავარდა კომაშიო!

ე.ი. ვახტანგ ყიფიანს ოპერაცია არ გაუკეთებია!

კომა გამოიწვია იმან, რომ ანესთეზიოლოგმა პაციენტს 15 წუთის განმავლობაში ჟანგბადი არ მიაწოდაო!

ე.ი. ნათია ცირეკიძე კომაში ჩააგდო არა ვახტანგ ყიფიანის, არამედ ანესთეზიოლოგის შეცდომამ!

ეს ანესთეზიოლოგი არის **მაგდა ხოჭოლავა,** რომელიც პროკურატურამ დაუსწრებლად მისცა პასუხისგებაში და სასამართლომაც დაუსწრებლად შეუფარდა წინასწარი პატიმრობა, რადგან იგი საქართველოში არ იმყოფება.

სამაგიეროდ, წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება ექიმი ვახტანგ ყიფიანი, რომელსაც პაციენტ ნათია ცირეკი-

გაგრძელება მე-4-5 გვერდებზე

მამაი...

კვირგვინოსნები

თეა წულუკიანი
იუსტიციის მინისტრი

ქართველი ჯარისკაცი თუ როდისმე თავს არ გრძნობდა დაცულად, ეს იყო სწორედ იმ მთავარსარდლის პირობებში, რომელიც თავად შეშინებული გაურბოდა რუსეთის ჯარს.

„POSTV“

ვახტანგ გომელაური
შინაგან საქმეთა მინისტრი

ვინც 2008 წელს ხელისუფლებაში იყო, ჰკითხეთ: როცა ჩვენი გმირების ცხედრები მინდორში ესვენა და თბილისში დისკოთეკები იყო გამართული, რას ზეიმობდნენ?

„ინტერპრესნიუსი“

ირაკლი ღარიბაშვილი
თავდაცვის მინისტრი

ხელისუფალი, რომელიც ქვეყანას ვერ აარიდებს ძირძველი ტერიტორიების დაკარგვას, არ იმსახურებს არათუ ხელისუფლებაში დაბრუნებას, არამედ პოლიტიკაში დარჩენას.

„პირველი არხი“

ბექა ნაცვლიშვილი
„ჩვენი საქართველოს“ თავმჯდომარე

„ოცნებას“ ხელისუფლებას მხოლოდ ნაციონალები შეუნარჩუნებენ.

„ახალი თაობა“

სოსო შაკბერაშვილი
„მემარცხენე ალიანსის“ ლიდერი

თუ ხელისუფლებას სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება უნდა, წამლების გაიაფებაზე უნდა იზრუნოს.

„ახალი თაობა“

დავით ბაქრაძე
„ევროპული საქართველოს“ ერთ-ერთი ლიდერი

„ქართული ოცნება“ არის ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც აშინებს ადამიანებს წარსულით, რომ არ მოითხოვონ უკეთესი მომავალი.

„ინტერპრესნიუსი“

ოქროს ხელის მქონე

ჯანდაცვის მინისტრი აღიარებს — ნორმალური და მოწესრიგებული საკანონმდებლო ბაზა რომ გვქონდეს, ვახტანგ ყიფიანი ციხეში არ იჯდებოდაო!

დასაწყისი მე-2 გვერდზე

ძისათვის თითიც არ დაუკარებია.

ახლა ამას გინდა, გაუგებრობა დაარქვი და გინდა, საკანონმდებლო ხარვეზი დაუძახე, ფაქტია, რომ **ექიმი, თანაც, ცნობილი და აღიარებული პროფესიონალი, მრავალი ურთულესი ოპერაციის წარმატებით გამკეთებელი და არაერთი ადამიანის სიცოცხლის გადამრჩენელი** დღეს ციხის ოთხ კედელშია გამოკეტილი.

ამბობენ, რომ ექიმის პროფესია გამნაღმველის ხელობას ჰგავს: შესაძლოა, გამნაღმველმა ათასი წარმატებული ოპერაცია ჩაატაროს, მაგრამ ერთი შეცდომაც რომ დაუშვას, ნაღმზე აფეთქდება და მორჩა! ექიმიც ასეა: **ათასი წარმატებული ოპერაცია რომ გააკეთოს და ათასი სიცოცხლე გადაარჩინოს, პირველი იაღლიშისთანავე ან ციხეში აღმოჩნდება, ან პროფესიასთან სამუდამოდ დამშვიდობება მოუწევს!**

თუმცა, ვახტანგ ყიფიანს შეცდომა რომ დაეშვა, ჯერ ნათია ცირეკიძისათვის ოპერაცია უნდა გაეკეთებინა, რაც არ გაუკეთებია, რადგან პაციენტი ოპერაციის დაწყებამდე კომაში ჩავარდა.

აკი, ამბობს კიდეც ექიმი ყიფიანი — **ახალგაზრდა გოგონა კომაში ჩემი შეცდომის გამო რომ ჩავარდნილიყო, ბრალდებულის სკამზე დაჯდომას არც დავიჩივლებდიო!**

შეხედეთ, როგორი მძიმე ამბავია: **კომაში მყოფი პაციენტი ხომ თავისთავად მსხვერპლია და ექიმიც, რომელსაც ბრალად პაციენტის გაუბედურება ედება, მსხვერპლი გამოდის!**

სწორედ ამ მძიმე ვითარებამ ათქმევინა **ვახტანგ ყიფიანის** მამას, ღვაწლმოსილ ექიმს, **ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულური ცენტრის დირექტორ კონსტანტინე ყიფიანს:** „ტყუილად მიცხოვრია!“

მან სოციალურ ქსელში სპეციალური განცხადება გაავრცელა:

„მინდა, დიდი თანაგრძნობა გამოვუხატო პაციენტის მშობლებს. რა თქმა უნდა, მათი ტრაგედია ვერ შეედრება ჩემი შვილის სირთულეებს. 45 წელია, ვმუშაობ ქირურგიის ერთ-ერთი რთული მიმართულებით, რომელსაც ჰქვია სისხლძარღვთა ქირურგია. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის გამარჯვებული არ ვყოფილვარ, მერწმუნეთ, ყოველთვის ვაანალიზებდი, იქნებ სხვანაირად გამეკეთებინა ჩარევა, იქნებ მე დავუშვი შეცდომა. ეს მარტო ჩემი არა, დამიჯერეთ, ყველა ქირურგის ხვედრია. აბსოლუტურად გულწრფელად გეუბნებით, რომ ასეთი სულისკვეთებით ვზრდიდი ჩემს მოწაფეებს და, რა თქმა უნდა, უფრო მომთხოვნი ვიყავი ჩემი შვილისადმი.

ჩემთვის წარმოუდგენელი ტრაგედია იყო არა ის, რომ ვახტანგი დააპატიმრეს, არამედ პროკურატურისა და მასმედიის მხრიდან გაკეთებული განცხადება, თითქოს „ვახტანგ ყიფიანი თაღლითია“. ეს დღე იყო ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე მძიმე. ტყუილად მიცხოვრია!

მეორე დღეს, როცა სამედიცინო საზოგადოება და მე შევხვდით მინისტრს, ვისაუბრეთ არა მარტო ვახტანგზე, არამედ იმ ხარვეზებზე, რაც არის დაკავშირებული ლიცენზირებასთან და დავსახეთ კონკრეტული გეგმები, როგორ გამოვასწოროთ ხარვეზები, რომ აღარ განმეორდეს შემდეგში ასეთი შეუსაბამობა. განხილვის შემდეგ, როცა ქალბატონმა ეკატერინემ დაადასტურა, რომ ვახტანგი გაუგებრობის მსხვერპლია, ჩემზე ბედნიერი იმ წუთებში, ალბათ, არავინ არ იყო...

ამ დღეებში გამოხატული საექიმო საზოგადოების პროტესტი გამოიწვია არა ვახტანგის უსაფუძვლო დაკავებამ, არამედ იმან, რომ ექიმებმა დაინახეს, რა დიდი რისკის ქვეშ შეიძლება იყოს თითოეული მათგანი, გაუგებრობამ როგორი უსამართლობის მსხვერპლად შეიძლება აქციოს ისინი. *ექიმის საქმიანობა ისედაც წარმოადგენს უდიდეს რისკს, ნებისმიერი ჩარევა, შეიძლება, არ დამთავრდეს დადებითი შედეგით სხვადასხვა მიზეზის გამო და თუ ექიმს აქვს შეგრძნება დაუცველობის, მერწმუნეთ, პირველ რიგში, დაზარალდება პაციენტი“.*

ვახტანგ ყიფიანის მამა იმედს გამოთქვამს, რომ უახლოეს მომავალში მის შვილს წინასწარი პატიმრობიდან გაათავისუფლებენ, სიმართლე კი სასამართლოში გაირკვევა.

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, ბრალდებულების წინასწარ პატიმრობაში ყოფნის მაქსიმალური ვადა 9 თვეა, ექიმ **ვახტანგ ყიფიანისათვის** წაყენებული ბრალი კი 6-დან 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.

ვახტანგ ყიფიანის წინასწარი

ახლა ექიმ ვახტანგ ყიფიანსაც ისევე სჭირდება შველა, როგორც კომაში მყოფ პაციენტ ნათია ცირეკიძეს!

კვირგვინოსნები

ირაკლი სესიაშვილი
თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე



ნაციონალური მოძრაობა და მისი „კლასტერი“ ქვეყნისთვის საფრთხის მატარებელია, **მათ საარჩევნო კამპანია ხალხისთვის ბოდიშის მოხდით უნდა დაიწყონ.**

„პირველი არხი“

კობა კობალაძე
პარლამენტარი

ჩვენი კვლევებით „ოცნება“ 50-პროცენტიან ბარიერს გადალახავს.

„რეზონანსიდეილი“

მამუკა გამყრელიძე
„ძალა ერთობაშია“ ერთ-ერთი ლიდერი

ხელისუფლება თუ ითავხედებს, ბელარუსის სცენარს არ გამოვრიცხავ. **ხელისუფლებაში ემზადებიან იმ მომენტისათვის, რომ, თუ საარჩევნოდ გაუჭირდათ, მთლიანად ჩაკეტავენ სამეგრელოსაც.**

„ახალი თაობა“

პაატა დავითაია
პოლიტიკოსი

არჩევნებში გამარჯვებისთვის „ოცნება“ და „ძალა ერთობაშია“ იბრძოლებენ.

„ახალი თაობა“

დავით ბერძენიშვილი
რესპუბლიკური პარტიის წევრი



„ოცნება“ გასაპანღურებლად გამზადებულია.

„ახალი თაობა“

ლელა ფირალიშვილი
კონფლიქტოლოგი



ასეთი იდეურად მოცარიელებული პოლიტიკური ველი არცერთ არჩევნებზე არ ყოფილა.

„რეზონანსი“

პატიმრობა 9 თვეს რომ გაგრძელდეს, ვინ იცის, ამ დროის განმავლობაში რამდენი პაციენტი დარჩება მისი, როგორც მაღალი დონის ინტერვენციული კარდიოლოგისა და რადიოლოგის დახმარების გარეშე! ვინ იცის, 9 თვის განმავლობაში კიდევ რამდენი სიცოცხლის გადარჩენა შეუძლია ვახტანგ ყიფიანს, როგორც ენდოვასკულური ქირურგიის დიდოსტატს!

თქვა — **ჩემი შვილის მდგომარეობა ცირეკიძეების ოჯახის ტრაგედიას ვერ შეედრება** და დარწმუნებული ვართ, **ნათია ცირეკიძის მამა მირზა ცირეკიძეც,** როგორც ღირსეული კაცი, კარგად ხვდება და გრძნობს, რაოდენ მძიმეა ყიფიანების ოჯახის მდგომარეობა.

და აი, სწორედ აქ შეიძლება, იჩინოს თავი ვეფხვისა და მოყმის ბალადის სულისკვეთებამ, როცა ერთი გაუბედურებული მშობელი მეორე გაუბედურებული მშობლის მდგომარეობაში შედის და მისი ტკივილი საკუთარივით სტკივა.

აქ შეიძლება, ითქვას — **იქნება ვეფხვის მამაი ჩემზე მწარედა სტირისა!**

ბუნებრივია, ჩვენ თავს უფლებას არ მივცემთ, ვახტანგ ყიფიანისა და, მითუმეტეს, ნათია ცირეკიძის მამას ვუკარნახოთ, როგორ მოიქცნენ. ეს მათი საქმეა და ყველამ თავისი ღირსების კარნახით უნდა იმოქმედოს, თუმცა, ერთი რამ ვიცით:

პაციენტი ნათია ცირეკიძე უნდა გადარჩეს!

ექიმი ვახტანგ ყიფიანი უნდა გადარჩეს!

ქვეყანაში, სადაც საკანონმდებლო ბაზა, პოლიტიკური სპექტრი და სახელმწიფო სისტემა არ ვარგა, მაინც შესაძლებელია, პაციენტი ნათია ცირეკიძეც გადარჩეს და ექიმი ვახტანგ ყიფიანიც, რადგან ამ ქვეყნის ხალხმა მოყმისა და ვეფხვის ლექსი დაწერა!

ეს პათეტიკა არ არის, ეს ხელშესახები რეალობაა, რაც სულ ორიოდე კვირის წინათ ჟვანიებისა და თოფაძეების ოჯახების მაგალითზე დადასტურდა.

ხვის

იმაზე აღარაფერს ვამბობთ, რამხელა პროფესიონალს დაკარგავს ქართული მედიცინა, თუ ვახტანგ ყიფიანს 6 ან 9 წლით ციხეში გამოამწყვდევენ!

ერთი სიტყვით, ახლა ექიმ **ვახტანგ ყიფიანსაც** ისევე სჭირდება შველა, როგორც კომაში მყოფ პაციენტ **ნათია ცირეკიძეს!**

ვახტანგ ყიფიანის მამამ **კონსტანტინე ყიფიანმა** თავის განცხადებაში ღირსეულად

ბოლოთქმა

ჯანდაცვის სისტემის უქნარა მინისტრები მოდიან და მიდიან. ზოგჯერ „ოცნების" დეპუტატობის კანდიდატებიც ხდებიან და პარლამენტშიც ხვდებიან, რათა ქვეყანა უფრო ძალუმად ჯიჯგნონ, ხოლო **„ვეფხვისა და მოყმის ბალადა"** საუკუნიდან საუკუნეს გადაეცემა, როგორც ზნეობისა და ტოლერანტობის მარადიული საგალობელი.

სწორედ ამ მაღალი სულიერების არეალში უნდა გადაიკვეთოს ბედი ექიმისა და ბედი პაციენტისა, რომლებიც უფალმა უდიდესი გამოცდის წინაშე დააყენა!

ჯაბა ხუბუა

დიდი იმედი გვაქვს, უფლის წყალობითა და ექიმების თავდადებით ნათია ცირეკიძე მალე კომიდან გამოვა და ცხოვრებას ძველებურად გააგრძელებს!

მამაი...

კვირგვინოსნები

დონალდ ტრამპი
აშშ-ის პრეზიდენტი

რომ არა კორონავირუსის პანდემია, არჩევნებში ჩემი დამარცხება ჯორჯ ვაშინგტონსაც კი გაუჭირდებოდა.

„ინტერპრესნიუსი"

დალია გრიბაუსკაიტე
ლიეტუვის ყოფილი პრეზიდენტი

დიქტატორო სისხლიანი ხელებით — ლუკაშენკო, წადი ახლა, შენ შენი ბედი განსაზღვრე, ბელარუსის მიწაზე მომავალი არ გაქვს!

„მარშალპრესი"

გუგული მაღრაძე
პარლამენტარი

როცა ჩვენ ძალიან გვიჭირდა, ბელარუსმა, მიუხედავად დიდი ზეწოლისა, არ აღიარა აფხაზეთი და „სამხრეთ ოსეთი".

„რეზონანსი"

ზურაბ ჯაფარიძე
„გირჩის" ლიდერი



ყველა ანგარიშზე ყადაღა დამადეს. მაქვს რამდენიმე ჯარიმა, მათ შორის 2000 და 3000-ლარიანი.

„ახალი თაობა"

ლევან ხაბეიშვილი
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

„ქართული ოცნება" წარმატებას ველარ მიაღწევს! მათი ხელისუფლება რომ დასრულებულია, ამაში ეჭვი არ მეპარება.

„ახალი თაობა"

თაკო ჩარკვიანი
„სტრატეგია აღმაშენებლის" წევრი

გიორგი ვაშაძეს ორი წლის განმავლობაში გამადიდებელი შუშით ვაკვირდებოდი და მას როგორც მოტორიზებულ პროფესიონალსა და ტვინით გატენილს, ალტერნატივა არ ჰყავს!

„პირველი არხი"

ქრონიკული ელისტრაკობა და ნიკუტას ჭირ-გვარამი

ნიკუტა გვარამია, ელისტრაკო კილაძე, „ჭუტავიზია“ და „კეზერვიზია“ ყველაფერს აკეთებდნენ, რათა გიორგი შაქარაშვილის საქმე არ გახსნილიყო და პროკურატურას მკვლელობის სავარაუდო ჩამდენები ვერ ემხილებინა!

19 წლის ფეხბურთელის გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობის რეზონანსული საქმე გაიხსნა და ცნობილი გახდა იმ ბრალდებულთა ვინაობა, რომლებსაც პროკურატურა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენაში ამხელს.

კერძოდ, საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ შაქარაშვილის საქმეზე დაკავებულ და წინასწარ პატიმრობაში მყოფ **ვახტანგ ჩიქოვანს, არჩილ ბაბნიძესა და ნიკოლოზ რევაზიშვილს,** ასევე ორ არასრულწლოვანს — **ა.ქ.**-სა და **ზ.ხ.**-ს ბრალი დამამძიმებელ გარემოებაში ჯგუფურად ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მუხლით წაუყენა, რაც **13-დან 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას** ითვალისწინებს.

2020 წლის 11 მაისს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე პროკურორმა **ამირან გულუაშვილმა** განაცხადა, რომ **გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობის** გამოძიების ფარგლებში ათასზე მეტი საპროცესო მოქმედება ჩატარდა; დეტალურად დამუშავებული და შესწავლილი იქნა ათიათასობით სატელეფონო ზარი, მოკლე ტექსტური შეტყობინება და ინტერნეტმიმოწერა; გამოიკვლიეს კერძო და საჯარო დაწესებულებების სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები, რომელთა საერთო ხანგრძლივობაც რამდენიმე ასეული საათი იყო; დაკითხეს ასეულობით მოწმე და ჩაატარეს სასამართლო-სამედიცინო, ბიოლოგიური, ტრასოლოგიური და კომპლექსური ექსპერტიზები; ამოიღეს კონფლიქტში მონაწილე პირთა ტანსაცმელი, საკომუნიკაციო და სატრანსპორტო საშუალებები; მოწმეთა ჩვენებებისა და საქმეზე არსებული ვერსიების გადამოწმების მიზნით, ჩატარდა არაერთი საგამოძიებო ექსპერიმენტი და ბრალდებულთა ამოცნობის პროცედურები; პროკურატურამ სამართლებრივი დახმარებისათვის აშშ-ისა და ისრაელის სახელმწიფოს კომპეტენტურ ორგანოებსაც მიმართა.

ყოველივე ამის შედეგად, **გამოძიებამ შეძლო, 2020 წლის 19 ივნისის ღამეს მცხეთაში, არაგვის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მომხდარი სასტიკი დანაშაულის სურათი აღედგინა და კონკრეტული პირების ბრალეულობა გამოეკვეთა.**

როგორც პროკურორმა **ამირან გულუაშვილმა** განაცხადა, გიორგი შაქარაშვილს თბილისიდან მცხეთაში „ტოიოტა ქამრით“ ჩასული პირები გაუსწორდნენ. **19 წლის ფეხბურთელს, რომელიც თავდამსხმელებისაგან გაქცევას ცდილობდა, ხუთმა ბრალდებულმა ავტობანიდან არაგვის ნაპირამდე სდია, ბოლოს ალყაში მოაქცია, მრავლობითი ფიზიკური დაზიანებები მიაყენა და მდინარეში გადააგდო, რის შედეგადაც შაქარაშვილი გარდაიცვალა.**

ხუთი დაკავებულისათვის ბრალის დამძიმების შემდეგ გიორგი შაქარაშვილის ბიძამ, ადვოკატმა **მირიან ნიქოლაძემ** განაცხადა:

„ოჯახი თვლის, რომ გიორგის განზრახ მკვლელობის ფაქტი გახსნილია და დანაშაულის ჩამდენი პირები მართებულად არიან მიცემული სისხლის სამართლის პასუხისგებაში. დღესდღეობით არსებული მტკიცებულებებით, რაც ჩვენთვის არის ცნობილი, ვფიქრობთ, რომ მათ მიერ ჩადენილი დანაშაული სრულად დადასტურდა. ასევე ვფიქრობთ, რომ აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეს სასამართლოში რაიმე სამართლებრივი პრობლემა არ უნდა შეექმნას, რადგან კანონით გათვალისწინებული მაღალი სტანდარტი დაკმაყოფილებულია“.

მოკლედ, პროკურატურამ თავისი საქმე გააკეთა, მაგრამ **საინტერესოა, როგორ წავა იმ პროვოკატორი ნაცჟურნალისტების საქმე, რომლებიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში გამოძიებისათვის გზა-კვალის არევას ცდილობდნენ და ყველაფერზე მიდიოდნენ, რათა სიმართლე არ გარკვეულიყო?**

ნიკუტა გვარამიასა და ელისტრაკო კილაძის საქმე როგორ იქნება, ნეტავი?

ჭუტა წერეთლის „ტვ პირველსა“ და კეზერაშვილის „ფორმულაში“ მოკალათებულ „შერლოკ ჰოლმსებსა“ და „ერკიულ პუაროებს“ რა მოელით?

როგორ მოეთხოვებათ პასუხი ჟურნალისტის სტატუსს ამოფარებულ ზონდერებს, რომლებიც ტელეეთერში აცხადებდნენ — გიორგი შაქარაშვილის მშობლებმა ხელი როგორც არ უნდა შეგვიშალონ, სიმართლეს მაინც დავადგენთო?

გესმით, რეებს კადრულობდნენ? **თურმე, გიორგი შაქარაშვილის მშობლებს** სიმართლის დადგენა არ აინტერესებდათ, **ნიკუტა გვარამია და ელისტრაკო კილაძე** კი სიმართლის დასადგენად ნემსის ყუნწში ძვრებოდნენ! თურმე, გიორგი შაქარაშვილის მშობლები თავიანთი შვილის მკვლელებს ხელს აფარებდნენ, **ნიკუტა გვარამია და ელისტრაკო კილაძე** კი წელებზე ფეხებს იდგამდნენ, რათა შაქარაშვილის მშობლებს თავიანთი შვილის მკვლელებისათვის ხელი არ დაეფარებინათ!

სინამდვილეში კი **ნიკუტა გვარამიაც, ელისტრაკო კილაძეც, „ჭუტავიზიაც“ და „კეზერვიზიაც“** ყველაფერს აკეთებდნენ, რათა გიორგი შა-

საინტერესოა,

ნიკუტა გვარამია და ელისტრაკო კილაძე შაქარაშვილის განზრახ მკვლელობაში ბრალდებული პირებისათვის პასუხისმგებლობის ასარიდებლად მხოლოდ პოლიტიკური მიზნებით ირჯებოდნენ თუ ამ საქმიდან სხვა სახის სარგებელს, მაგალითად, დიდ ფულსაც ელოდებოდნენ?



გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობა გაიხსნა,

ხოლო ნიკუშა-ელისტრაკოს ტანდემი ბოლომდე გაიხრწნა!

ქარაშვილის საქმე არ გახსნილიყო და პროკურატურას მკვლელობის სავარაუდო ჩამდენები ვერ ემხილებინა.

უფრო კონკრეტულად, **ნიკუშა გვარამია, ელისტრაკო კილაძე, „ჭუტავიზია“ და „კეზერვიზია“** ყველანაირად ცდილობდნენ, **გიორგი შაქარაშვილის განზრახ მკვლელობის ბრალდება** აეცილებინათ სწორედ იმ პირებისათვის, რომლებსაც დღეს პროკურატურა გიორგი შაქარაშვილის ჯგუფურად განზრახ მკვლელობაში სდებს ბრალს.

საიდან ჰქონდათ **ნიკუშა გვარამიასა და ელისტრაკო კილაძეს** გამოძიების მასალები, რომლებსაც ტელეეთერში აფრიალებდნენ? რა თქმა უნდა, ამ მასალებს მათ **ბრალდებულთა ადვოკატები** აწვდიდნენ!

და რა არის **ბრალდებულთა ადვოკატების** უმთავრესი ინტერესი? რა თქმა უნდა, საქმის ისე წარმოჩენა, თითქოს, მათი დაცვის ქვეშ მყოფების წინააღმდეგ არავითარი მტკიცებულება არ არსებობს და ისინი ტყუილად არიან დაჭერილი!

ბრალდებულთა ადვოკატები სისხლის სამართლის საქმის ტომებიდან რომელ მასალებს ამოარჩევენ მედიისათვის გადასაცემად? რა თქმა უნდა, ისეთებს, რომლებიც მათი დაცვის ქვეშ მყოფთათვის სასარგებლო იქნება!

საბოლოო ჯამში, რა სურათი დაიხატება, როცა **„მთავარი არხის“, „ჭუტავიზიის“, „კეზერვიზიისა“** და სხვა **ნაცმედიის** ეთერში გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობის საქმეზე ბრალდებულთა ადვოკატებს გაუთავებლად ალაპარაკებენ და მათ მიერ მიწოდებული საგამოძიებო მასალების საფუძველზე იაფფასიან ტელეშოუებს დგამენ? რა თქმა უნდა, **საზოგადოების ნაწილს შთაბეჭდილება დარჩება, რომ პროკურატურის მიერ დაპატიმრებული პირები უდანაშაულონი არიან, რეალური მკვლელები კი ჯერაც არ დაუკავებიათ.**

ნიკუშა გვარამიას, ელისტრაკო კილაძისა და მთელი **ნაცმედიის** მიზანი თავიდან ისეთი საზოგადოებრივი აზრის შექმნა იყო, თითქოს, ხელისუფლება გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობის გამოსაძიებლად არაფერს აკეთებდა და საქმის ჩაფარცხვას აპირებდა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც პროკურატურამ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში ერთბაშად 17 პირი მისცა, „გამოძიების უმოქმედობის“ ვერსიამ ჩაილურის წყალი დალია.

ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, ნაცმედიის სტრატეგიაც შეიცვალა და **კოლექტიური ელისტრაკოს** მიზანი ახლა უკვე ის გახდა, გამოძიებას 17 დაკავებულს შორის გიორგი შაქარაშვილის მკვლელი თუ მკვლელები ვერ გამოეკვეთა, რაც ნაცპროპაგანდას საშუალებას მისცემდა, ეყვირა — აი, ხომ ხედავთ, ნამდვილ მკვლელებს ხელი დააფარეს და უდანაშაულო ხალხი დაიჭირესო!

გარდა ამისა, **თუ პროკურატურა ნაცმედიის წნეხს ვერ გაუძლებდა და საქმის მოჩვენებითად გახსნის მიზნით, შაქარაშვილის მკვლელობაში ისეთ პირებს დასდებდა ბრალს, რომელთა წინააღმდეგაც მყარი მტკიცებულებები არ ექნებოდა, სასამართლოში ეს საქმე ჩამოიშლებოდა და ბრალდებულები, როგორც მინიმუმ, მკვლელობის ნაწილში გამართლდებოდნენ, ეს კი უკვე შაქარაშვილის ოჯახის აღშფოთებასაც გამოიწვევდა და შვილმკვდარი მშობლები ხელისუფლებას დაუპირისპირდებოდნენ.**

აი, ასეთი იყო **ნიკუშა გვარამიას, ელისტრაკო კილაძისა და ნაცმედიის** გათვლები. ამიტომაც „იძიებდნენ“ ისინი შაქარაშვილის მკვლელობას შაქარაშვილის მკვლელობაში ბრალდებულთა ადვოკატებთან უნისონში და მათ მიერ მიწოდებულ „ექსკლუზიურ“ მასალებზე დაყრდნობით.

ისე, საინტერესოა, **ნიკუშა გვარამია და ელისტრაკო კილაძე** შაქარაშვილის განზრახ მკვლელობაში ბრალდებული პირებისათვის პასუხისმგებლობის ასარიდებლად მხოლოდ პოლიტიკური მიზნებით ირჯებოდნენ თუ ამ საქმიდან სხვა სახის სარგებელს, მაგალითად, დიდ ფულსაც ელოდებოდნენ? ასეა

თუ თამარ ბაჩალიაშვილის მშობლებს საქმის გახსნა და სიმართლის დადგენა აინტერესებთ, პირველ რიგში, ნიკუშა გვარამია, ელისტრაკო კილაძე და მათნაირები უნდა

მოიშორონ!

თუ ისე, ფაქტია, რომ **ნიკუშა გვარამიას, ელისტრაკო კილაძესა და მათი კლასტერის წარმომადგენლებს** კოვზი ნაცარში ჩაუვარდათ — პროკურატურამ გიორგი შაქარაშვილის ჯგუფურად განზრახ მკვლელობისათვის ბრალი 5 პირს წაუყენა, 19 წლის ფეხბურთელის ოჯახი კი გამოძიების მუშაობით კმაყოფილია და საქმეს გახსნილად მიიჩნევს.

ცხადია, გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობაში ბრალდებულებს განაჩენს სასამართლო გამოუტანს, ხოლო **ნიკუშა გვარამიას, ელისტრაკო კილაძესა და ნაცმედიის სხვა ზონდერჟურნალისტებს,** რომლებიც გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობის საქმეზე სიმართლის დადგენას ყველანაირად ხელს უშლიდნენ, განაჩენი ქართველმა საზოგადოებამ უნდა გამოუტანოს!

გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობაში ბრალდებულებს 13-დან 17 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ, **ნიკუშა გვარამიებსა და ელისტრაკო კილაძეებს** კი, რომლებიც გიორგი შაქარაშვილის ოჯახის მორალური მკვლელები არიან, თავიანთ ჩირქსა და ბალღამში სამუდამო ყვინთვა უნდა მიესაჯოთ!

კაცმა რომ თქვას, უკვე მისჯილი აქვთ კიდეც!

ჯაბა ხუბუა

P.S.

მას შემდეგ, რაც გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობის საქმიდან „ახალი გირგვლიანი“ ვერ გამოადნეს და ახალგაზრდა ბიჭის ტრაგედია ხელისუფლების წინააღმდეგ საპროტესტო ტალღის ასაგორებლად ვერ გამოიყენეს, **ნიკუშა გვარამიები და ელისტრაკო კილაძეები** გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილი 23 წლის თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახს არიან მისეული. **ნიკუშები და ელისტრაკოები** ახლა უკვე ბაჩალიაშვილის გამწარებული მშობლებისათვის ცდილობენ ტვინის არევასა და გამოძიების ისეთ რელსებზე გადაგდებას, როგორიც ნაცების პოლიტიკური მიზნებისათვის არის ხელსაყრელი. საქმე იქამდეც კი მიიყვანეს, რომ **გვარამიამ საკუთარი ტელეკანალიზაციის ეთერში გარდაცვლილი გოგონას პირადი ცხოვრების დეტალები გამოაჭენა და ორი საათის განმავლობაში განიხილავდა, ჰქონდა თუ არა სექსი თამარ ბაჩალიაშვილს, თუ ჰქონდა, ვისთან ჰქონდა, კაცები მოსწონდა თუ ქალები, ლესბოსელი იყო თუ ჰეტეროსექსუალი...** ეს ნამდვილი ფსიქოდელია და მორალური გახრწნილობის მწვერვალია, რაც კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ **ნიკუშა გვარამიას, ელისტრაკო კილაძესა და მათნაირებს თამარ ბაჩალიაშვილი,** მისი სული და ხსოვნა, მისი ოჯახის ტრაგედია და სიმძიმილი ფეხებზე ჰკიდიათ! თუ თამარ ბაჩალიაშვილის მშობლებს საქმის გახსნა და სიმართლის დადგენა აინტერესებთ, პირველ რიგში, **ნიკუშა გვარამია, ელისტრაკო კილაძე და მათნაირები** უნდა მოიშორონ! რაც უფრო მალე მიხვდებიან ამას, მით უფრო მალე გაიგებენ, როგორ მოკვდა მათი შვილი!



ართი კოჩიქ ქუმორთუ დო ნაცებს გირიგენქიაო!

ევროპაში აღიარებულმა ქართველმა ბარიტონმა მიხეილ ქირიამ ნაციონალურ მოძრაობას ზუგდიდის მაჟორიტარ კანდიდატობაზე უარი უთხრა!

იმ მაჭანკლისაგან განსხვავებით, რომელიც მეგრულ სიმღერაში სასიძოს უხვი მზითვის დაპირებით თავბრუს ახვევს და უვარგის ქალს ურიგებს, ნაცების მაჭანკალმა პაატა ბურჭულაძემ მიხეილ ქირიას გაფუჭებული ნაცები ვერ გაურიგა!

ბურჭულაძე ნაცების მაჭანკლად გადაიქცა!

მკითხველი, ალბათ, მიხვდა, რომ წინამდებარე წერილის სათაური ერთი ცნობილი მეგრული სიმღერიდან გამომდინარეობს, რომელიც აფერისტი მაჭანკლისა და მის მიერ გაცუცურაკებული კაცის ამბავს გვიყვება.

„ართი კოჩიქ ქუმორთუ დო ოსურს გირიგენქია, ოსურს, მარა მუ ოსურსი, გვალო გაკეთენსია, ანთას მანათი ფარას მერჩანს, ცხენს დო ონანგერსია...“ — ასე იწყება ეს ცნობილი სიმღერა, რომლის ტექსტიც განსხვავებული ვარიაციებით გვხვდება, მაგრამ აზრი და შინაარსი ყველგან ერთნაირია: **მაჭანკალმა სასიძო მოატყუა და მზითვად ათასი მანეთის, უნაგირიანი ცხენისა და კიდევ რაღაც-რაღაცების შეპირებით, უვარგისი ქალი შეასაღა.**

ქალის ნამზითვი ათასი მანეთიც გათავდა და ცხენიც მგელმა შესანსლა, მე კი უკბილო და კუზიანი დედაბერი შემრჩაო! — მოთქვამს გაწბილებული კაცი და ყველას აფრთხილებს, არ ენდონ წყეულ მაჭანკალს, რომელიც მტრისა და მოყვრის მიმართ ერთნაირად დაუნდობელია.

ახალი ამბავი კი, რომელმაც ეს ცნობილი მეგრული სიმღერა გაგვახსენა, სამეგრელოს ეხება და მასში მომღერლებიც ფიგურირებენ და მაჭანკლებიც. უფრო ზუსტად, **მაჭანკლის როლში გვევლინება ერთი ცნობილი საოპერო მომღერალი, რომელიც ცდილობდა, მეორე ცნობილი საოპერო მომღერლისათვის სავალალო პოლიტიკური ქორწინება გაეიმასქნებინა და ახალგაზრდა კაცისათვის ბეხლეწი ნაცმოძრაობა გაერიგებინა.**

პოლიტიკური მაჭანკალი, რომელიც, ნაცების თხოვნითა თუ დავალებით, ამ ფარსაგ საქმეს ახლაფორთებდა, მსოფლიო ბანი **პაატა ბურჭულაძეა,** ხოლო ის, ვისაც ნაცების მაჭანკლად გადაქცეული ბურჭულაძე სააკაშვილის რეჟიმის ნარჩენებთან პოლიტიკურად დაქორწინებას უპირებდა, ევროპაში მოღვაწე წარმატებული ქართველი ბარიტონი, ზუგდიდელი **მიხეილ ქირია** გახლავთ.

სანდო და საქმეში ჩახედულმა ადამიანებმა სამეგრელოდან გვაცნობეს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად ახალ სახეს ეძებს, რომელსაც უმწიკვლო რეპუტაცია და აპოლიტიკური ბექგრაუნდი ექნება. **როგორც ჩანს, ნაცები მიხვდნენ, რომ თავიანთი დისკრედიტებული და მორალურად გაკოტრებული პოლიტიკური სახეებით ზუგდიდში ფონს ვერ გავლენ და ცდილობენ, დეპუტატობის პრეტენდენტად ისეთი ფიგურა შეარჩიონ, რომელსაც ადგილობრივი ამომრჩეველი ხმას მისი პიროვნული ღირსებებიდან და ავტორიტეტიდან გამომდინარე მისცემს და არა იმიტომ, რომ „მიშას კაცია“.**

ასეთად კი სააკაშვილის პარტიამ მსოფლიოში აღიარებული საოპერო მომღერალი, 34 წლის **მიხეილ ქირია** მიიჩნია, რომელსაც, მილანის „ლა სკალით“ დაწყებული და ბერლინის „დოიჩე ოპერით“ დამთავრებული, ევროპის ყველა დიდი საოპერო სცენა აქვს დაპყრობილი. ახალგაზრდა ბარიტონს, რომელმაც საქართველოსა და მშობლიური ზუგდიდის სახელი დედამიწას მოჰფინა, ბუნებრივია, ადგილობრივი ამომრჩევლის უდიდესი მხარდაჭერა ექნებოდა, მით უფრო, რომ მიხეილ ქირიას ოჯახი ზუგდიდელებში პატივისცემითა და რეპუტაციით სარგებლობს.

მოკლედ, ნაცებმა მომგებიან კანდიდატს დაადგეს თვალი და რადგან საქმე საოპერო მომღერალს ეხებოდა, საქმეში თავიანთი კაცი — პაატა ბურჭულაძე ჩართეს, რომელსაც წარმატებული კოლეგა სააკაშვილის პარტიის ეგიდით კენჭისყრაზე უნდა დაეყოლიებინა.

ისე, ძალიან საინტერესოა, მსოფლიო ბანობიდან სააკაშვილის პოლიტიკურ სატელიტობამდე და აწ უკვე მაჭანკლობამდე ჩამოლაბორანტებულ პაატა ბურჭულაძეს მიხეილ ქირია პოლიტიკაში ჩართვაზე და, მითუმეტეს, ნაცმოძრაობის კანდიდატობაზე როგორ უნდა დაეთანხმებინა? პენსიონერ ბანს, რომლის პოლიტიკური წაფაფხურებაც საქართველოში აბსოლუტური კრახით დამთავრდა, ახალგაზრდა ბარიტონი როგორ უნდა დაერწმუნებინა, რომ მსოფლიოს წამყვანი საოპერო სცენებიდან ჩამოსულიყო და ქართველი ხალხის სისხლში ამოგანგლული ნაცმოძრაობის ნავში ჩასკუპებულიყო? ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, **მიხეილ ქირიას** იმავე პაატა ბურჭულაძის მაგალითზე არ ეცოდინებოდა, სააკაშვილის კრიმინალურ პარტიასთან ნებისმიერი ფორმით აფილირება რამხელა რეპუტაციული ზიანის მომტანია?

ასე თუ ისე, როგორც კარგად ინფორმირებული ადამიანები გვიყვებიან, ბურჭულაძემ ნაცების მაჭანკლობა იკისრა და მიხეილ ქირიას ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატობა შესთავაზა, მაგრამ მისგან მტკიცე უარი მიიღო.

დიახ, **იმ მაჭანკლისაგან განსხვავებით, რომელიც მეგრულ სიმღერაში სასიძოს უხვი მზითვის დაპირებით თავბრუს ახვევს და უვარგის ქალს ურიგებს, ნაცების მაჭანკალმა პაატა ბურჭულაძემ მიხეილ ქირიას გაფუჭებული ნაცები ვერ გაურიგა.**

არადა, დაპირებებს არც ნაცების მაჭანკალი ბურჭულაძე დაიშურებდა: **„ანთას მანათი ფარას მერჩანს, ცხენს დო ონანგერსია, ნორჩალი დო გექუნალსი, ორქო-ვარჩხილს ბრელსია!“**

თუმცა, მსოფლიოში აღიარებული ქართველი ბარიტონი **მიხეილ ქირია** ის „სასიძო“ არ აღმოჩნდა, რომელიც ნაცების მაჭანკალ **პაატა ბურჭულაძეს** თავს გაასულელებინებდა და სამეგრელოს ტყეებში კაცების გამაუპატიურებელ პარტიასთან პოლიტიკურად იქორწინებდა!

მიხეილ ქირიამ, რომელიც **ვერდის** ოპერაში — **კავალიერე ბელფიორეს** პარტიას, **როსინის** ოპერაში — **ბლანსაკის** პარტიას, **პუჩინის** ოპერაში — **პინგის** პარტიას და **მოცარტის** ოპერაში **დონ ალფონსოს** პარტიას მღერის, უარი განაცხადა, სააკაშვილის პოლიტიკურ ოპერაში **ბაჩო ახალაიას, მეგის ქარდავას, კოხტა კოდუასა და თემურ უბირიას** პარტია ემღერა.

ნაცებისა და მათი პოლიტიკური მაჭანკლის **პაატა ბურჭულაძის** უარით გასტუმრების შემდეგ კი **მიხეილ ქირია,** ალბათ, ჩაიღიღინებდა — **„ართი კოჩიქ ქუმორთუ დო ნაცებს გირიგენქიაო...“**

მიხეილ ქირია მარტო დიდი ბარიტონი კი არა, დიდი კაცი და დიდი ქართველიც ყოფილა, რომელმაც თავისი სამაგალითო საქციელით კიდევ ერთხელ ცხადყო, რომ არცერთი პატიოსანი და ღირსეული ადამიანი ნაცმეცოცხეთა სისხლიან პარტიას სათოფეზე არ უნდა გაეკაროს!

პაატა ბურჭულაძეს კი, რომელმაც პოლიტიკაში შემობოტებითა და ნაცებთან შური-მურით თავი ისე მოიჭრა, რომ ბოლოს საკუთარი პარტია ეგზოტიკურ **ნიკა მაჭუტაძეს** გადააბარა, კიდევ ერთი თიკუნი — **ნაცების მაჭანკალი** — შეემატა.

შეემატა და ღმერთმა მშვიდობაში მოახმაროს!

ჯაბა ხუბუა



პაატა ბურჭულაძე და მიხეილ სააკაშვილი

კვირგვინოსნები

გიგი უგულავა
„ევროპული საქართველოს“ წევრი

ნებისმიერი კვლევა არის სარკე, რომელიც ასახავს რეალობას. უკიდურესი ქოცი დეპუტატი უნდა იყო, რომ ყველა კვლევაზე რაც არ მოგწონს, თქვა, **სადღაც დაიწერა.**

„ფორმულა“



ლევან კობერიძე
დამოუკიდებელი პარლამენტარი

ნაციონალურ მოძრაობას ნაძარცვი ფულით აქვს პარტია დაფინანსებული.

„ტვ პირველი“

შოთა მალაშხია
ყოფილი პარლამენტარი

ჩვენი არჩევნები ბელარუსზე უკეთესი არ არის. ის, რასაც ლუკაშენკო აშავებს, მიზერია საქართველოს ხელისუფლებასთან შედარებით.

„ახალი თაობა“

ირაკლი კობახიძე
პარლამენტარი

ოკუპაციას ჰყავს ორი თანაავტორი — **პუტინი და სააკაშვილი.**

„ინტერპრესნიუსი“

საქართველოს ყოფილი სახალხო დამცველი და „გლობალური კვლევების ცენტრის“ ხელმძღვანელი, ჟურნალისტი **ნანა დევდარიანი** *მიიჩნევს, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ნაციონალებისა და მათი სატელიტების მოლოდინი ძალიან გადაჭარბებულია. იგი საქართველოში სამართლიანობის აღდგენის პროცესს სკეპტიკურად უყურებს, რადგან, რაც 2013 წელს უნდა გაკეთებულიყო, 2021 წელს ვეღარ გაკეთდება:*

ნანა დევდარიანი:

დიახ, ომი სააკაშვილმა და მისმა ხროვამ დაიწყეს და საქართველო არაფერ შუაშია!

— იცით, ყველაზე მეტად რა მაკვირვებს? ეს ჩვენი ე.წ. ოპოზიცია მიტინგზე ათას კაცსაც რომ ვერ აგროვებს, არჩევნების მოგებას როგორ აპირებს? რომ გაიძახიან — კოალიციური მთავრობა უნდა შევქმნათო! — ხალხი ხმას არ აძლევს და რას ქმნიან? **ფუჭია იმაზე ოცნებაც, რომ ესენი ბელარუსული სცენარით ააგორებენ პროცესებს... ჯერ ერთი, ბელარუსი ის ქვეყანა არ არის, სადაც ვინმე ფერად რევოლუციას ასე ადვილად მოაწყობს! მეორე — ამ ხელისუფლებამ რაღაც საშინელი დანაშაული უნდა ჩაიდინოს, რომ ხალხი მასობრივად ქუჩაში გამოვიდეს და მთავრობის შეცვლა მოითხოვოს.** როგორც ვხედავთ, ჯერჯერობით მსგავსი არაფერი ხდება...

— ქალბატონო ნანა, ნაცებს იმედი აქვთ, რომ საქართველოშიც იმას მოაწყობენ, რაც დღეს მინსკში ხდება...

— ნაციონალებს არეულობის მოსაწყობად რესურსი არა აქვთ! მაგათ რა ჰგონიათ, ბელარუსში ხალხის ძირითადი მასა ლუკაშენკოს ემხრობა! ჩვენგან განსხვავებით, კაცმა ააყვავა ქვეყანა, ბელარუსში არ შეუშვა ტრანსნაციონალური კორპორაციები, მაცივრებს, ტრაქტორებს, მძიმე სატვირთო მანქანებს უშვებს, სოფლის მეურნეობაში გასაოცარი მიღწევები აქვს... ბელარუსულ სოფელში 200-300 ამერიკული დოლარი ყველას აქვს შემოსავალი მაშინ, როცა ჩვენ ყველაფერი დავაქციეთ და საქართველო ასანთსაც კი ვერ აწარმოებს! **ქვეყანაში რევოლუცია რომ მოხდეს, ხალხის ძირითად მასას ხელისუფლება ყელში უნდა ჰქონდეს ამოსული... საქართველოში მსგავსი არაფერი შეიმჩნევა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნაციონალებისა და მისი სატელიტების მოლოდინები ძალიან გადაჭარბებულია.**

— ერთმა ჩემმა რესპონდენტმა, რომელიც ყოფილი სპეცრაზმელია, მითხრა, რომ სააკაშვილის დროს ე.წ. გაერთიანებული ოპოზიციის თითქმის მთელ შტაბს ფულს ვანო მერაბიშვილი უხდიდა... ის ფაქტი, რომ ოპოზიციის ძველი შტაბელები სააკაშვილსა და ბოკერიას სამუსაიფოდ ჩამოუსხდნენ, სპეცრაზმელის მონათხრობს ამყარებს?

— ხელს ყველას ვერ დავადებ, მაგრამ ოპოზიციის რიგებში ასეთებიც იყვნენ — მაგალითად, **პაატა დავითაიას** მთელი მოღვაწეობა და განსაკუთრებით მისი საქმიანობა აგვისტოს ომის საგამოძიებო კომისიაში აშკარად იმის დასტურია, რომ ხელისუფლებასთან იყო შეკრული! რაც შეეხება **ზურაბ სანიკიძისა** და სხვათა საქციელს, არ შეიძლება, ერთ დღეს კაცს „მკვლელსა“ და „მოღალატეს“ ეძახდე და მეორე დღეს დითირამბებს უძღვნიდე!

— პარლამენტი ისევ ორპოლუსიანი იქნება?

— პარლამენტი ორპოლუსიანი ნამდვილად ვერ იქნება, რადგან „პატრიოტთა ალიანსის“ პოზიციები განსაკუთრებით გაძლიერდა მას შემდეგ, რაც სიყალბის ორ მანქანას — **„ენდიაისა“** და **„აირაის“** დაარტყა. ახალი პარლამენტი ორპოლუსიანი თუნდაც იმიტომ ვერ იქნება, რომ 2016 წელს ნაცმოძრაობა ჯერ კიდევ ერთიანი იყო, ხოლო დღეს ოფიციალურად გაყოფილია!

— ვინ რა ძალით შევა პარლამენტში?

— პარლამენტში „ქართული ოცნება“ უმრავლესობით შევა, მაგრამ არა იმ პროცენტით, რასაც თავად აცხადებენ! „პატრიოტთა ალიანსიც“ შევა, ნაცმოძრაობა მცირე პროცენტით შევა, თითო-ოროლა კაცს სხვადასხვა პარტიებიც შეიყვანენ...

— გიგა ბოკერიას „ევროპული საქართველო“?

— თუ „ქართული ოცნება“ არ დაეხმარა, გიგა ბოკერია პარლამენტში ვერ შევა! გიგა ბოკერიასა და მისი პარტიის რეიტინგი ნულის ტოლია!

— წინა კვირას სააკაშვილი ვიღაც დაქირავებულ ექსპერტებთან და იურისტებთან ერთად ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინ გამოვიდა და საქართველოს ხელისუფლება ღალატში დაადანაშაულა — ისეთი დოკუმენტები მიაწოდეს ჰააგის სასამართლოს, რომ რუსეთს კი არა, ჩვენს შეიარაღებულ ძალებს ამტყუნებენო! როგორც ამბობენ, პროკურორი ფატუ ბენსუდა სააკაშვილს მძინარე ცხინვალის დაბომბვას ედავება. როგორ ფიქრობთ, ექსპრეზიდენტს დაჭერის ეშინია?

— სააკაშვილმა ერთხელ ძალიან ვიწრო წრეში განაცხადა — სიზმარი ვნახე, რომ გაეროს საერთაშორისო ტრიბუნალის პროკურორმა **კარლა დელ პონტემ** დამიჭირაო... არადა, მან ხომ ყველაზე უკეთ იცის, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი თავად დაიწყო? **დიახ, ომი სააკაშვილმა და მისმა ხროვამ დაიწყეს და საქართველო არაფერ შუაშია!** სხვათაშორის, სააკაშვილი შეპყრობილია ციფრების მაგიით... ცხინვალსა და აფხაზეთში ომის დაწყებას ჯერ 2006 წლის 6 ივნისს აპირებდა, მერე 2007 წლის 7 ივლისს, ბოლოს 2008 წლის 8 აგვისტოზე შეაჩერა არჩევანი და ქვეყანაც დაღუპა.





„სააკაშვილმა ერთხელ ძალიან ვიწრო წრეში განაცხადა — სიზმარი ვნახე, რომ გაეროს საერთაშორისო ტრიბუნალის პროკურორმა კარლა დელ პონტემ დამიჭირაო!“

„თუ „ქართული ოცნება“ არ დაეხმარა, გიგა ბოკერია პარლამენტში ვერ შევა!“

„ნაციონალებისა და მათი სატელიტების მოლოდინები ძალიან გადაჭარბებულია!“

რომ გაიძახიან და ერთი ამბავი აქვთ ატეხილი — „მცოცავი ოკუპაციაო!“ სწორედ სააკაშვილმა შემოუსაზღვრა რუსებს ეს საოკუპაციო ხაზი... 2007 წელს მისმა პარლამენტმა აღადგინა გაუქმებული „სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი“, შექმნა ცხინვალის დროებითი ადმინისტრაცია და მიუერთა მას ახალგორის რაიონი... ფაქტია — რუსები დღეს ზუსტად ამ საზღვრებზე ავლებენ მავთულხლართებს!

სააკაშვილმა – ამ უსამშობლოო კაცმა, ჩვენი სამშობლო გაყიდა და ყველაფერი რუსებს ჩააბარა!

— სააკაშვილი იმუქრება, რომ საქართველოში უნდა ჩამოეთრეს...

— 2013 წელს, როგორც კი საპრეზიდენტო ვადა გაუთავდა, მაშინვე საქართველოდან მოკურცხლა — არიქა, არ დამიჭირონო და ახლა გამოჩნდება? ხალხი უკმაყოფილო იმიტომ კი არ არის, რომ ცხოვრება გაძვირდა, „ქართულმა ოცნებამ“ მთავარი დანაპირები არ შეასრულა და დამნაშავეები არ გაასამართლა!

— სამართლიანობის აღდგენა დაგვიანებულია?

— ყველაფერს თავისი დრო აქვს — 2013 წელში გასაკეთებელს 2021 წელს ვერავინ გააკეთებს!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

მამუკა არეშიძე
ექსპერტი

ოპოზიციის გამკვირვებია — ჯერ იყო, თავს იკლავდნენ, გინდა თუ არა სოციალური დახმარების პაკეტები გაზარდეთ და ხალხს 1000-1000 ლარი დაურიგეთო, ახლა — მოსყიდვააო. როგორც აწყობთ, ისე ლაპარაკობენ და ვერ ხვდებიან, რომ საზოგადოების მოაზროვნე ნაწილი ამას აღარ „ჭამს“.

„კვირის პალიტრა“

ვახტანგ ხარჩილავა
„საერთო გაზეთის“ მთავარი რედაქტორი

სადაც სამართალია, პარლამენტაროზზე კი არ უნდა ჰქონდეთ პრეტენზია ამ არამზადებს, საბრალდებო სკამებზე უნდა ისხდნენ და ქართველ ხალხს პასუხს სცემდნენ იმ უამრავ შემზარავ დანაშაულზე, რაც საქართველოს წინაშე აქვთ ჩადენილი.

„საერთო გაზეთი“

გოგი წულაია
პარტია „თავისუფალი საქართველოს“ წევრი

სექტემბერ-ოქტომბერში გეომეტრიული პროგრესიით დაეცემა „ოცნების“ რეიტინგი, რომელიც ხელისუფლებამ საგანგებო მდგომარეობის დროს არითმეტიკული პროგრესიით გაიზარდა. სააკაშვილი ამათზე მეტს ხარჯავდა, რომ ხელისუფლება შეენარჩუნებინა, მაგრამ არ გამოუვიდა, არც ამათ გამოუვათ.

„ახალი თაობა“

ზაალ ანჯაფარიძე
ანალიტიკოსი

თუ ოპოზიციაში ის პროცესები გაგრძელდა, რაც ახლა მიმდინარეობს, გამორიცხული არ არის, „ქართულმა ოცნებამ“ 40 პროცენტზე მეტი აიღოს, არავისთან დასჭირდეს კოალიცია და თავად ჩამოაყალიბოს მთავრობა.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ნიკა ბერიძე:
ეს ნაძირალები სააკაშვილისგან და მერაბიშვილისგან, მინიმუმ, 50 ათას დოლარს იღებდნენ ყოველთვიურად ხელფასის სახით!

ყოფილი სპეცრაზმელი ნიკა ბერიძე „ასავალ-დასავალს“ მორიგ სკანდალურ ინტერვიუს აძლევს და სააკაშვილისა და მისი ნაცისტური ხროვის გარყვნილ სახეს თავიდან ბოლომდე ააშკარავებს. ძალოვანი უწყების მუშაკი დაბეჯითებით აცხადებს, რომ „ქართულ ოცნებაში“ ჩანერგილი სააკაშვილის დღევანდელი პარტიზანები და მთელი ოპოზიციური სპექტრი თავის დროზე ვანო მერაბიშვილს ნაყიდი ჰყავდა:

— ვიდრე „ქართულ ოცნებაში“ ჩანერგილი სააკაშვილის პარტიზანების შესახებ გიამბობდეთ, მინდა, საქართველოს მოსახლეობას იმ უზნეო ადამიანების შესახებ მოვუთხრო, რომლებიც უბინძურესი საქმიანობით არიან დაკავებული და ამ დროს მათი მეუღლეები, ვითომ პოლიტიკური ლიდერები, მთელ საქართველოს თვალში ნაცარს აყრიან. უპირველეს ყოვლისა, მინდა, მოგახსენოთ **დავით ბაქრაძის მეუღლის** შესახებ, რომელიც ლას-ვეგასის კაზინოების ხშირი სტუმარია და თვეში ორჯერ მაინც ამერიკის შეერთებულ შტატებს სათამაშოდ და გასართობად სტუმრობს. ეს ქალბატონი — **მაკა მეტრეველი** ყოველ ჯერზე ლას-ვეგასში, სულ მცირე, 50 ათას დოლარს ისე ხარჯავს, ვითომც არაფერი...

— ბატონო ნიკა, ნაცხროვიდან ბაქრაძის ცოლის გარდა კიდევ ვინ არის შემჩნეული შულერობაში და საიდან ამ ქალბატონს ამოდენა ფული?

— ბაქრაძის ცოლის გარდა, ნაცხროვიდან კაზინოს ხშირი სტუმრები არიან **გიორგი ვაშაძე და დავით საყვარელიძე** — ადეიშვილის ყოფილი მოადგილე, დღეს რომ სააკაშვილთან ერთად უკრაინაში აგდია.

ამ სიტყვებზე პასუხისმგებელი ვარ და ვისაც უნდა, შეამოწმოს! მიჩივლონ და მე ამას დავადასტურებ...

ისევ დავით ბაქრაძის ცოლს — მაკა მეტრეველს მინდა, მივუბრუნდე — იცით, ეს ქალი რას კურირებდა? — სამოდელო სააგენტო ჰქონდა გახსნილი და თუ სადმე ლამაზი ბოზი ეგულებოდა, ყველას სურათებს უღებდა... მერე ეს გოგონები სააკაშვილთან ხან — სვანეთში, ხან — ყვარელში და ხანაც ბათუმში მიჰყავდა... **მაკა მეტრეველის საფარქვეშ მყოფი ქართველი ბოზები სააკაშვილის გარდა უცხოელ სტუმრებსაც უწევდნენ სექსუალურ მომსახურებას!**

— ეს ძალიან სკანდალური ინფორმაციაა!

— ეს არის უზუსტესი ინფორმაცია და უფრო მეტ დეტალებს მაშინ ვიტყვი, როცა ამის საჭიროებას ვიგრძნობ!

— მივუბრუნდეთ „ქართულ ოცნებაში“ ჩანერგილი პარტიზანების თემას! ვინ არის მზად, ბიძინა ივანიშვილს სააკაშვილის ნიშანზე უმუხთლოს და ზურგში მახვილი ჩასცეს?

— **დავით მათიკაშვილი, თამარ ჩუგოშვილი, არჩილ თალაკვაძე, სოფო კილაძე და ვანო ზარდიაშვილი,** სუყველანი სააკაშვილის პარტიზანები არიან! პირადად მე თელავსა თუ სააკაშვილის საპრეზიდენტო რეზიდენციაში არაერთხელ მინახავს, როგორ ჭამდნენ „პონჩიკებს“ **არჩილ თალაკვაძე, დავით მათიკაშვილი, მათიკაშვილის მამა და სანდრა რულოვსი.** საგარეო საქმეთა მინისტრი **დავით ზალკალიანი** რომ გაქანებული ნაცი და სააკაშვილის პარტიზანია, ამაში ეჭვიც არ მეპარება. რაც შეეხება **თეა წულუკიანს,** სპეცსამსახურის ყოფილი თანამშრომელი ვარ და დამიტოვეთ უფლება, რომ მის მიმართ ჩემი ეჭვი მქონდეს!

— რა გაძლევთ ამ ეჭვის საფუძველს?

— ეჭვის საფუძველს მაძლევს ის, რომ იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანის უწყებაში ყველა წამყვან თანამდებობაზე დანიშნული არიან გაქანებული ნაცები და თანაც ზონდერები! გეკითხებით, ამის შემდეგ რა ვიფიქრო? შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და უშიშროებაზე არრას ვამბობ, იქ საერთოდ კატასტროფაა!

— ვალერი გელბახიანი — ცხონებული ბადრი პატარკაციშვილის შტაბის ხელმძღვანელი ვინ არის?

— *(იცინის)* **ვალერი გელბახიანი** ისეთი გაშიფრული აგენტია, მაგაზე ლაპარაკიც აღარ მინდა! **ვალერი გელბახიანიც, გუბაზ სანიკიძეც, შალვა შავგულიძეც, ეკა ბესელიაც, ვახტანგ ხმალაძეც, ძმები ბერძენიშვილებიც, თინა ხიდაშელიც,** მისი ქმარიც — **დავით უსუფაშვილი, თამარ ხიდაშელიც,** სუყველანი სააკაშვილისა და ბოკერიას „შნირები“ და აგენტები არიან! **შალვა შავგულიძე** — გირგვლიანის ადვოკატი, ცხონებულ ირინა ენუქიძეს ეუბნებოდა — სასამართლო პროცესიდან რომ გამოვალ, მეშინია, რამე არ ჩამიდონო! ამ დროს შავგულიძე ვანო მერაბიშვილთან იყო მიერთებული და ანგარიშებს აბარებდა...

მანდ რა მოხდა, იცით? ესენი ყველანი, ვინც

დავით მათიკაშვილი და არჩილ თალაკვაძე

„თელავსა თუ სააკაშვილის საპრეზიდენტო რეზიდენციაში არაერთხელ მინახავს, როგორ ჭამდნენ „პონჩიკებს“ არჩილ თალაკვაძე, დავით მათიკაშვილი, მათიკაშვილის მამა და სანდრა რულოვსი!“

„ვალერი გელბახიანიც, გუბაზ სანიკიძეც, შალვა შავგულიძეც, ეკა ბესელიაც, ვახტანგ ხმალაძეც, ძმები ბერძენიშვილებიც, თინა ხიდაშელიც, მისი ქმარიც – დავით უსუფაშვილი, თამარ ხიდაშელიც, სუყველანი სააკაშვილისა და ბოკერიას „შნირები“ და აგენტები არიან!“

„მერაბიშვილს ყველა ნაცზე კომპრომატი აქვს, ამიტომაც არ იკარებენ და ყველას ეზიზღება!“

ჩამოვთვალე, სააკაშვილის შტაბიდან გააფრთხილეს და უთხრეს – თქვენ უნდა ნახვიდეთ ბიძინა ივანიშვილთანო! და წავიდნენ კიდეც...

— კი მაგრამ, მერე ბიძინა ივანიშვილმა ამის შესახებ არაფერი იცოდა?

— დამიჯერებთ, რომ მართლა არაფერი იცოდა და ამოდენა ქველმოქმედს ამათი სახით ხელში საბოლოოდ ნაგავი შერჩა?!

— მაინც რით და როგორ გადაიბირეს ამდენი ხალხი?

— ფულითა და პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრებით! ეს ნაძირალები, ხალხს რომ ატყუებდნენ და აღმა-დაღმა დაატარებდნენ, სააკაშვილისა და მერაბიშვილისგან, მინიმუმ, 50 ათას დოლარს იღებდნენ ყოველთვიურად ხელფასის სახით... ეს არის უზუსტესი ინფორმაცია! ბევრი რამ გამოჩნდა, მაგრამ ბევრი კიდევ გამოჩნდება.

— მომკალი და, ეკა ბესელიაზე არ მინდა მაგის დაჯერება, რადგან რაზეც ეკა პარლამენტში მოსამართლეების შესახებ ყვიროდა, მართალიც იყო და გულწრფელიც! სააკაშვილმა ძმაც დაუჭირა და შვილიც...

— გავიგე, მაგრამ მალე ხომ გამოუშვეს? სააკაშვილს რომ არ სდომოდა, ბესელიას ძმასა და შვილს ვინ გამოუშვებდა?! არის თემები, რომელთა დაწერაც გაზეთში არ შეიძლება!

— ე.ი. რა გამოდის, მთელი ე.წ. გაერთიანებული ოპოზიცია სააკაშვილს ნაყიდი ჰყავდა და იმიტომაც დაატარებდნენ ხალხს აღმა-დაღმა?

— აბა, რა... ხომ გეუბნებით, ეგენი ჩაბარებული ჰყავდა ვანო მერაბიშვილს და თითოეულს თვეში უხდიდა, სულ მცირე, 50 ათას დოლარს. სწორედ მაგ ფულებით წამოჭიმეს სამსართულიანი სახლები და გადაიმხეს თავზე ყველაფერი.

— ირაკლი ალასანიაზე არაფერი გვითქვამს...

— **ირაკლი ალასანია** არის **რურუა-2!** იმისათვის, რაც მან თავდაცვის მინისტრობის პერიოდში გააკეთა, ციხეშია ამოსალპობი, მაგრამ ამერიკელებთან არის შეკრული და სწორედ მათ გადაარჩინეს!

— სააკაშვილს რურუების მართლა ეშინოდა?

— რა თქმა უნდა! **გია უდესიანს** ხომ ჰყავდა ერთი არაფორმალური დაჯგუფება, მაგათ ცალკე დაჯგუფება ჰყავდათ... გარდა ამისა, **ნიკა და ჟორიკა რურუებს** ძალიან ბევრი ინფორმაცია ჰქონდათ. საერთოდ, სააკაშვილი ძალიან მშიშარა კაცია. პირისპირ ვინმე რომ შეხვდეს და დედა შეაგინოს, ჩაისვრის და ხელს ვერ გაატოკებს. მე მინახავს შეშინებული სააკაშვილი განმუხურში, როცა საცოდავ დღეში იყო და შიშისაგან კანკალებდა... ბუნებრივია, ასეთ კაცს რურუების შეეშინდებოდა.

— სააკაშვილი განმუხურში რამ შეაშინა?

— სასტუმრო გაიხსნა და მაშხალები გაისროლეს. მიუხედავად იმისა, რომ მაშხალების გასროლის შესახებ იცოდა, ხელებსა და ფეხებს ძლივს იმაგრებდა და შიშისაგან კანკალებდა. ამას რომ ვხედავდი, ჩემთვის ვფიქრობდი — რა დააშავა ჩვენმა ქვეყანამ და რა ცოდვა მიგვიძღვის ღმერთის წინაშე ისეთი, რომ ეს ავადმყოფი და „ჩმორი“ ჩვენი პრეზიდენტია-მეთქი! სააკაშვილი გაქანებული ნარკომანია, კოკაინზე „ზის“... ადრეც ეთამაშებოდა ნარკოტიკებს, მაგრამ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ უკვე სერიოზული მომხმარებელი გახდა.

— თუ სააკაშვილს ყველა და ყველაფერი ნაყიდი ჰყავდა,

მაშინ 2012 წლის 31 ოქტომბრის ისტორიული გამარჯვება რამ მოიტანა, ხალხმა თუ დასავლეთის ძალისხმევამ?

— რა ხალხი, რის ხალხი, ხალხს ვინ რას ეკითხება?! ცხადია, ყველაფერი გადაწყვიტა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, თორემ სააკაშვილი არჩევნებსაც გააყალბებდა და ხალხის პროტესტსაც სისხლში ჩაახშობდა.

— ვანო მერაბიშვილს ნაცები რატომ არ იკარებენ?

— იმიტომ, რომ ვანო მერაბიშვილის მისამართით აგრესია აქვთ. სააკაშვილი სწორედ მას ავალებდა ნაცდეპუტატებისა თუ მთავრობის წევრების კონტროლსა და ფარულ გადაღებას, რასაც თავისი აგენტურის საშუალებით ბრწყინვალედ ასრულებდა... ვანო მერაბიშვილს ყველა ნაცზე აქვს კომპრომატი, ამიტომაც არ იკარებენ და ყველას ეზიზღება!

— სააკაშვილი თავის თანაგუნდელებს მართლა სცემდა?

— *(იცინის)* 2010 წელს სააკაშვილმა ბათუმის აეროპორტში **გიორგი კარბელაშვილი** ისე სცემა, კინაღამ ხელში შემოაკვდა... სააკაშვილი ისეთი მთვრალი იყო, ფეხზე ძლივს იდგა, მაგრამ იმით ისარგებლა, რომ კარბელაშვილი ხელს ვერ უბრუნებდა. მკვდარ-ცოცხალი კარბელაშვილი საკაცეზე დადეს და წაიღეს. რა მოხდა, არ ვიცი... სხვათაშორის სააკაშვილს **დავით ბაქრაძეც** ჰყავს ნაცემი.

— რატომ?

— რა ვიცი, ბიჭები ამბობდნენ, ბაქრაძემ რაღაც არასწორი კომენტარი გააკეთა და სააკაშვილმა სილა გააწნაო! ეს ამბავი აგვისტოს ომის დროს შავნაბადას ბაზაზე მოხდა... გიორგი ბარამიძეც სცემა ბათუმში.

— რა სიტუაციაში და რატომ?

— ქალების გამო გაილახა გიორგი ბარამიძე... სააკაშვილი სოფიკო ნიჟარაძესთან ერთად იყო, ხოლო მაგან ერთ ცნობილ მოდელს დაუწყო „ჩალიჩი“...

— ვინ არის, დაასახელეთ!

— არ მინდა, ოჯახი ჰყავს და დაე, თავის ქმარს ეგონოს, რომ გვერდით წესიერი ქალი უწევს! მოკლედ, ბარამიძეს ეგ გოგო უნდა აეყვანა ნომერში, ხოლო სოფიკო ნიჟარაძე სააკაშვილთან რჩებოდა. მოულოდნელად სააკაშვილმა გადაწყვეტილება შეცვალა და ბარამიძეს უთხრა — ეგ გოგოც მე მინდაო! ბარამიძე ქალს არ თმობდა და სწორედ მაშინ სააკაშვილმა სახეში ხელი გაარტყა... ეს ამბავი 2010 წლის აგვისტოში ბათუმში მოხდა. აი, ასეთი გარყვნილი და ამორალური ხალხი მართავდა საქართველოს და ეს ხალხი ხელისუფლებაში დასაბრუნებლად ყველაფერზეა წამსვლელი!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

დავით ბაქრაძე და მაკა მეტრეველი

„მაკა მეტრეველის საფარქვეშ მყოფი ქართველი ბოზები სააკაშვილის გარდა უცხოელ სტუმრებსაც უწევდნენ სექსუალურ მომსახურებას!“



„ქალების გამო გაილახა გიორგი ბარამიძე... სააკაშვილი სოფიკო ნიჟარაძესთან ერთად იყო, ხოლო მაგან ერთ ცნობილ მოდელს დაუწყო „ჩალიჩი!“

ქართული „მაიდნის“ ბელარუსული რეპეტიცია!

9 აგვისტოს ბელარუსში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნები მოსალოდნელი შედეგით დასრულდა: დიდი უპირატესობით გაიმარჯვა ალექსანდრე ლუკაშენკომ, რომელიც ქვეყნის უცვლელი პირველი პირია 1994 წლიდან. ცესკოს ოფიციალური მონაცემებით, მან ხმების 80 პროცენტი მიიღო, მთავარმა კონკურენტმა სვეტლანა ტიხანოვსკაიამ კი — მხოლოდ 10! თუმცა, მის შტაბში განაცხადეს, არჩევნები გაყალბდა, ლუკაშენკომ კი არა, ჩვენ მივიღეთ 80 პროცენტიო და ხალხს ქუჩაში გამოსვლისაკენ მოუწოდეს!

აი, ზუსტად ასეთივე რამ შეიძლება მოხდეს საქართველოშიც, როდესაც ნაცბანდა 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში დამარცხებას არ აღიარებს და მომხრეებს ბარიკადებზე მოუხმობს! **აქ მთავარი ის კი არ არის, რამდენად ობიექტური იქნება ნაცების მიერ მიღებული მარცხის ამსახველი პროცენტები, არამედ იმის ურცხვად მტკიცება — არიქა, ხმები მოგვპარესო!**

სადაც არჩევნების გაყალბებაზე აბსოლუტურად ურეიტინგო დიასახლისი ტიხანოვსკაია მოთქვამს, 80 პროცენტით მოვუგე ლუკაშენკოსო, წარმოიდგინეთ, რა გნიასს ატეხენ ნაცები და მათი მომყოლები, რომლებიც ძალიანაც აღარ ჩამორჩებიან საკმაოდ შელანძღულ ქოცნების ხელისუფლებას! **ანუ ნაცებს თავხედობა ნამდვილად არ აკლიათ, რომ თავი 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულად გამოაცხადონ!**

შემდეგი დეტალი, რომელიც ბელარუსში მოხდა, საქართველოშიც თავისუფლად შეიძლება, განმეორდეს: **ბელარუსის სახელმწიფო ტელევიზიის წამყვანმა და პრეზიდენტთან აკრედიტებულ ჟურნალისტთა ჯგუფის ხელმძღვანელმა დიმიტრი სემჩენკომ პროტესტის ნიშნად თანამდებობა დატოვა და სოციალურ ქსელში ატვირთული ვიდეოთი მიმართა ხალხს — მე ლუკაშენკოს ტოტალიტარულ და არჩევნების გამყალბებელ რეჟიმს ვემიჯნებიო!**

ანალოგიური ნაბიჯი გადადგეს ბელარუსის მილიციის თანამშრომლებმა, რომლებმაც „პროტესტის ნიშნად“ ვიდეომიმართვებით დატოვეს თანამდებობები! ვინ გამორიცხავს, რომ არჩევნების დასრულებისთანავე საქართველოს შსს-სა თუ პროკურატურაშიც არ გამოჩნდებიან **ვანო მერაბიშვილისა და ზურაბ ადეიშვილის კლასტერის წარმომადგენლები,** რომლებიც იტყვიან — ქოცნების პრორუსულ რეჟიმს ვემიჯნებითო!

თუმცა, ამ ამბების მთავარი მამოძრავებელი ძალა მაინც დაღვრილი სისხლი და მსხვერპლია! მოკლედ, გვამი — სცენაზე! თანაც ორი! აკი, ბელარუს ძალოვნებთან შეტაკებისას უკვე ორი ადამიანი დაიღუპა! და როგორც ბელარუსის შსს-ში აცხადებენ, ისინი ასაფეთქებელი ნივთიერების სროლას გეგმავდნენ ძალოვანთა მისამართით! **ეს უკვე აპრობირებული სცენარია: კიევში, 2014 წლის „მაიდნის რევოლუცია“ ხომ სწორედ მას შემდეგ დაიქოქა, როდესაც დედაქალაქის ცენტრში გვამები გაჩნდა!**

თანაც,

როგორც „ასავალ-დასავალისა“ და არაერთი დასავლური ჟურნალისტური გამოძიებით მტკიცდება, გვამები კიევის მაიდანზე სააკაშვილის სნაიპერებმა გააჩინეს, როდესაც თავისიანებს, ანუ პროტესტანტებს გაუხსნეს ცეცხლი და ეს მაშინდელი პრეზიდენტის იანუკოვიჩის სპეცდანიშნულების რაზმებს დააბრალეს!

მოკლედ, ქართული „მაიდნის“ ბელარუსული რეპეტიცია დაიწყო და სადაც ლუკაშენკოს 80-პროცენტიანი მხარდაჭერაც კი ეჭვქვეშ დააყენეს, აქ რაღას იზამენ?

გიორგი გიგაური

„გგონიათ, შემთხვევით ირთვებოდა შუქი? მაშინაც ადამიანის ფსიქიკის დასანგრევად კეთდებოდა ყველაფერი! სრული უიმედობა უნდა შექმნილიყო საზოგადოებაში, რომ მერე თეთრ ცხენზე ამხედრებული სააკაშვილი მოსულიყო ხელისუფლებაში!“

მაია ნიკოლეიშვილი:

არავის უნდა მიეცეს საფლავებზე ცეკვისა და სიკვდილით თამაშის უფლება!

ნაციონალებმა და მათმა პოლიტიკურმა მოკავშირეებმა არჩევნების წინ ტაქტიკა შეცვალეს. როგორც სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტი მაია ნიკოლეიშვილი აცხადებს, ახალგაზრდა გოგო-ბიჭების გარდაცვალების ფართო რეკლამირება შემთხვევით არ ხდება. ის, რასაც დღეს ტელეეკრანებიდან ვხედავთ, მიზანმიმართული პოლიტიკაა — ადამიანების დამორჩილებისა და მართვის ერთ-ერთი ხერხი, რომელსაც არჩევნების წინ წარმატებით იყენებს ოპოზიცია:

— ნაციონალებმა და მათთან ასოცირებულმა ძალებმა ძალიან ბინძურ მეთოდს მიმართეს — ისინი შეგნებულად თესავენ უნდობლობასა და პანიკას, რათა მღვრიე წყალში თევზი დაიჭირონ. არადა, მსგავსი ფაქტები წლების წინათაც ხომ ხდებოდა?! მაშინ რატომ არ აქტიურობდა ოპოზიცია? რატომ არ ტარდებოდა ასეთი ინტენსივობით ჟურნალისტური გამოძიებები, არ ხდებოდა ყოველი წვრილმანი დეტალის გამომზეურება და ამდენი კითხვების დასმა გამოძიებისთვის?

— ეჭვები გამოითქმის იმასთან დაკავშირებით, რომ გამოძიება ხელს აფარებს დამნაშავეებს...

— 23 წლის პროგრამისტი გოგონას სიკვდილი რაში უნდა აწყობდეს ხელისუფლებას? „კაგებეც“ კი არ ინტერესდებოდა ასეთი პატარა გოგონებით და არ რთავდნენ საიდუმლო საქმეებში. ეს ერთი დიდი სქემის ნაწილია, რაშიც, სამწუხაროდ, ჩემი „კოლეგებიც“ მონაწილეობენ. უკრაინელი ქალბატონი **გალინა კარმუშინა,** რომელსაც საქართველოში მოქმედი სერტიფიკატი არა აქვს და ფოტოებზე დაყრდნობით აკეთებს განმარტებებს, ამბობს — შაქარაშვილის ცხედარი სიკვდილის შემდეგ აღმოჩნდა წყალში, მერე ამოიყვანეს და ისევ უკან ჩადესო... შეიძლება, ასეთი რამ თქვა, როცა საქმის მასალებიც კი არ გინახავს? ან თუნდაც არასამთავრო ორგანიზაცია „ემპათიის“ დირექტორი, **ფსიქიატრი ჯიშკარიანი** ისე აკეთებს განმარტებებს, თითქოს ამ დარგის სპეციალისტი იყოს. ისე გათავხედდნენ, საქმის მასალების გადაცემაც კი მოითხოვეს. არადა, სად გაგონილა, არასამთავრობო ორგანიზაციამ თავისი თავი ასეთი კომპეტენციით აღჭურვოს? რომელი კანონით საუბრობენ? **ეს უკვე ხუმრობა აღარ არის, რადგან საზოგადოების დიდი ნაწილი სპეციალურად შეჰყავთ შეცდომაში!**

სამხარაულის ეროვნული ბიუროს სამედიცინო ექსპერტიზის მიმართულების ხელმძღვანელებო, რამ დაგადუმათ?! **რატომ არ იღებთ ხმას, როცა არასწორმა მსჯელობებმა წალეკა ყველა ეთერი?! მართლა დეპოში ხომ არ ვართ?! ეს უკვე ფსკერია და პირადად მე ვერ გავჩუმდები, როცა ჩემს სპეციალობას შეურაცხყოფენ და იატაკის საწმენდი ტილოსავით ათრევენ!**

— და მაინც, რა კავშირშია ერთმანეთთან მკვლელობები, არასწორი გამოძიება და პოლიტიკა?

— ფაქტია, რომ ყველა გამოთქმული ეჭვი დამნაშავის სასარგებლოდ მუშაობს, საბოლოოდ კი რეალურ დამნაშავეებზე ხელის დაფარებას და სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაციას ემსახურება. **შემოაქვთ უამრავი იდიოტური ვერსია, შეუძლებელია, ყველა მათ სიგიჟეს გასცე პასუხი, ამასობაში კი ნელ-ნელა გამოძიებისა და სახელმწიფოს მიმართ უნდობლობას ნერგავენ საზოგადოებაში.**

შეიძლება, შენ მხოლოდ თამარისა და გიორგის სიკვდილზე ელაპარაკები ხალხს, მაგრამ თითოეული მათგანი ამ დროს საკუთარ სიკვდილზე ფიქრობს, ანუ ამ გზით პირდაპირ ადამიანის ქვეცნობიერს ურტყამ, ადამიანებს ყოველდღიურად შიშის ქვეშ ამყოფებ. **დათრგუნული საზოგადოება, რომელსაც დამცავი ფილტრები აღარ აქვს და რომლის კრიტიკული აზროვნებაც მოდუნებულია, გაცილებით ადვილი სამართავია.** აი, რა არის დღეს ყველაზე საშიში და მჭრელი პოლიტიკური იარაღი!

ამასწინათ, ერთ-ერთ გამოსვლაში **ანა ნაცვლიშვილმა** აღნიშნა — ჩვენ დავიცავთ თქვენს შვილებსო, ე.ი. სახელმწიფო არ არსებობს და ჩვენი იმედი გქონდეთო... ეს იყო თავხედობის პიკი. გესმით, საით ისვრიან მახვილებს? რა არის ასეთი ბრძოლის საბოლოო მიზანი? პირდაპირ სახელმწიფოს ურტყამენ! **წესით, ამ ვითარებაში, პირველი ომბუდსმენი უნდა იღებდეს ხმას, მაგრამ მას თავისი ხაზი აქვს და იმას როგორ გადაკვეთს?!** ფაქტობრივად, დღეს ჩვენ სახალხო დამცველი არ გვყავს, ნინო ლომჯარია ნაცებისა და მათი მოკავშირე პოლიტიკური ჯგუფების ლობისტია!

— ანუ არსებული მოვლენების პოლიტიკური ექსპერტიზა რომ გავაკეთოთ, დღეს ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობა ამ გზით ცდილობს ხელისუფლებისკენ გზის გაკაფვას?

— დიახ, ეს არის საარჩევნო პიარტექნოლოგია, მაგრამ ძალიან უსინდისოდ დადგმული! სახელმწიფომ საზოგადოებაზე ასეთი ტოტალური ზემოქმედება და მანიპულაცია არ უნდა დაუშვას. **რა მნიშვნელობა აქვს, ადამიანს ელექტროდენით აწამებ თუ მის გონებაზე ან ქვეცნობიერზე იმოქმედებ, რათა სასურველი შედეგი მიიღო?** დღეს ამ ყველაფერს დაახლოებით იგივე დატვირთვა აქვს, რაც ადრე 25-ე კადრს ჰქონდა, რომელსაც ვერ ხედავდი, მაგრამ ქვეცნობიერზე მუშაობდა და გაიძულებდა, გეფიქრა ის, რაც არ გინდოდა!

რაღა შორს მივდივართ, 2003 წლამდეც იგივე არ ხდებოდა? გაიხსენეთ გრაფიკით მოწოდებული ელექტროენერგია. მოვიდა თუ არა ხელისუფლებაში სააკაშვილი, უცებ ყველაფერი განათდა. **გგონიათ, შემთხვევით ირთვებოდა შუქი? მაშინაც ადამიანის ფსიქიკის დასანგრევად კეთდებოდა ყველაფერი! სრული უიმედობა უნდა შექმნილიყო საზოგადოებაში, რომ მერე თეთრ ცხენზე ამხედრებული სააკაშვილი მოსულიყო ხელისუფლებაში.**

სანაიას დაღუპვის დროსაც მსგავსი მეთოდებითა და ტექნოლოგიებით მუშაობდნენ. უბრალოდ, წლებისა და გამოცდილების მატებასთან ერთად კიდევ უფრო დახვეწეს მეთოდები, თანაც გაცილებით დაუნდობლები გახდნენ. ამიტომაც ძალიან ფხიზლად უნდა იყოს ხელისუფლება! ეს იარაღი, პირველ რიგში, სწორედ მის წინააღმდეგ არის მომართული.

— მაინც რა ნაბიჯების გადადგმას სთავაზობთ ხელისუფლებას?

— საკანონმდებლო რეგულაციები და სერიოზული სანქციები უნდა დაწესდეს. პრობლემის მოგვარებაში ფსიქოლოგებიც უნდა ჩაერთონ. კიდევ ერთხელ ვამბობ:

ცნობიერებით მანიპულაცია იგივეა, რაც ადამიანების ტყვედ გაყიდვა და ამაზე რეაგირება აუცილებელია! არავის უნდა მიეცეს სიკვდილით თამაშისა და საფლავებზე ცეკვის უფლება!

— რამდენად შეცვლის მდგომარეობას კარს მომდგარი საპარლამენტო არჩევნები?

— „ქართული ოცნების“ გამარჯვებაში დარწმუნებული ვარ, მაგრამ მინდა, მჯეროდეს, რომ ნაციონალური მოძრაობა და მისი სატელიტები თავიანთ მდაბიო და დაუნდობელ ტექნოლოგიებთან ერთად დამთავრდებიან. **არა მგონია, გონივრული იყოს გახარიას ფიგურის პარლამენტისთვის შეწირვა. მენანება საკანონმდებლო ორგანოსთვის.** ჯერჯერობით პარლამენტი არ არის იმ წონის ინსტიტუცია, რომ იქ გახარიასნაირი სერიოზული კადრის გადაყვანა ღირდეს. დიახ, გიორგი გახარია იმდენად ქმედითი და ძლიერი პრემიერია, კვლავ ქვეყნის პირველი პირი უნდა იყოს! ვისაც „ოცნებისთვის“ ხმის მიცემა უნდა, ისედაც მისცემს. თუ ვინ იქნება პირველი ნომერი, ამაზე თვითონ იფიქრონ. **„ოცნების“ ადვოკატი არ ვარ, უბრალოდ, ხმას ვაძლევ და ერთ რამეს ვითხოვ — ასარჩევლებო, გაიარეთ ხანდახან ხალხშიც, ძალიან ბევრ ისეთ დეტალს დაინახავთ, რაზეც ნამდვილად ღირს დაფიქრება!**

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი



„არ უნდა შევწიროთ გახარია პარლამენტს!“

„გიორგი გახარია იმდენად ქმედითი და ძლიერი პრემიერია, კვლავ ქვეყნის პირველი პირი უნდა იყოს!“



„ფაქტობრივად, დღეს ჩვენ სახალხო დამცველი არ გვყავს, ნინო ლომჯარია ნაცებისა და მათი მოკავშირე პოლიტიკური ჯგუფების ლობისტია!“

კვირგვინოსნები

თორნიკე შარაშენიძე
ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში

თუ ძალიან არ გაყალბდა არჩევნები და ამ ფონზე არ იქნა სერიოზული საერთაშორისო ზეწოლა, ოპოზიცია მხოლოდ ქუჩაში გამოსვლებით ვერაფერს მიაღწევს.

„ახალი თაობა“

სოსო ცინცაძე
პოლიტოლოგი

კოალიციური მთავრობა „ოცნებისთვის“ არჩევნების წაგებას ნიშნავს.

„ახალი თაობა“

ბექან ნათელაშვილი
ლეიბორისტული პარტიის წევრი

რაც უნდა ბევრი სატელიტი შემოიკრიბოს, ივანიშვილის ხელისუფლება დამთავრებულია. ახლანდელი საარჩევნო სისტემა ახალ ცხოვრებას მოიტანს.

„ახალი თაობა“

თორნიკე რიჟვაძე
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე

ერთი წამითაც არ მეპარება ეჭვი, რომ შემდეგ წელსაც ხალხთან ერთად გავაგრძელებთ ჩვენი ქვეყნის აღმშენებლობას.

„იმედინიუსი“

საქართველოში ზარ-ზეიმით დაკანონებული დრაკონულ-ლიბერასტული „ბავშვთა კოდექსით“ მშობლებისათვის ბავშვების წართმევა და დიდუბის მაჟორიტარულ ოლქში ოპოზიციის საერთო კანდიდატად „გირჩი“ ჯაფარიძის წარდგენა, ერთი შეხედვით, აბსოლუტურად განსხვავებული საკითხებია, მაგრამ მათ აქვთ ერთი საერთო — სახელმწიფოს ავტორიტეტის კატასტროფული დაცემა!

ორი შეკითხვა სახელმწიფოს,

რომლისთვისაც ლიბერასტ სოფო კილაძისა და „გირჩი“ ჯაფარიძის „პოხონდრიები“ უფრო ძვირფასია, ვიდრე ასიათასობით ზნეკეთილი მოქალაქის დაცვა!

ამ ორი კვირის წინათ „ასავალ-დასავალის“ 32-ე ნომერში დაიბეჭდა სტატია სახელწოდებით **„სოფო კილაძის ზონდერი მოვა!“** მასში მოთხრობილი იყო, როგორ გვახარა საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარემ **სოფო კილაძემ** 200 სოცმუშაკის გადამზადების შესახებ, რომლებმაც ე.წ. „ბავშვთა კოდექსი“ უნდა აღასრულონ, ანუ ოჯახებს შემოესიონ და ბავშვები წაჰგვარონ! საზოგადოებას უმალ გაახსენდა, როგორ ჩამოართვა ზუსტად ერთი წლის წინათ, 2019 წლის 4 აგვისტოს, სოციალური მომსახურების სააგენტომ **ბელა და მადონა ფუტკარაძეებს** 9 შვილი და მინდობით აღზრდაში გადაიყვანა. მაშინ ცხრა ბავშვიდან ყველაზე უმცროსი 5 თვისა იყო, ხოლო უფროსი — 16-ის! სხვათაშორის, სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის რეგიონული ცენტრის წარმომადგენელმა **ცისანა ჩიქვაიძემ** ოჯახისთვის ბავშვების ჩამორთმევის სამარცხვინო რიტუალი „მცირეწლოვნებისათვის შეუსაბამო პირობებით“ ახსნა!

საბედნიეროდ, ამ მრავალშვილიანი ოჯახის დასახმარებლად უამრავი ადამიანი გაერთიანდა, მათ შორის, საპატრიარქოც და გასულ კვირას, ერთწლიანი განშორების შემდეგ ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ თხილნარში მცხოვრები ფუტკარაძეების 11-სულიანი ოჯახი კვლავ ერთად შეიკრიბა!

„5 თვის ბავშვი ძუძუდან ამაგლიჯეს, სულ ტირილ-ტირილით წაიყვანეს ბავშვები პოლიციის ძალით. არ ვატანდით. გვითხრეს, რომ ექვს თვეში დაგვიბრუნებდნენ ბავშვებს, მას შემდეგ რაც სველი წერტილები, სამზარეულო და სხვა საყოფაცხოვრებო პირობები მოწესრიგდებოდა. გავიდა ერთი ჯოჯოხეთური წელი და ახლა შევძელით ბავშვების დაბრუნება. ეს ერთი წელი იყო წარმოუდგენლად რთული როგორც ბავშვებისთვის, ისე ჩემთვის. წარმოიდგინეთ 5 თვის ჩვილი, რომელსაც ძუძუს ვაწოვებდი, საღამოობით რომ სახლში არ იყო, რა დღეში ვიქნებოდი. ერთი სიცოცხლე წამართვეს, ბავშვები რომ წაიყვანეს“.

ასე იხსენებს ამ ტრაგედიას ბავშვების დედა მადონა ფუტკარაძე და იქვე ფრიად პარადოქსულ ინფორმაციას გვაწვდის:

„მინდობით აღზრდაში რომ იყვნენ ჩემი შვილები, იმ ოჯახს თითო ბავშვზე 450 ლარს ურიცხავდნენ. როდესაც ჩემთან იყვნენ შვილები, თითო ბავშვზე დაახლოებით 100 ლარი მერიცხებოდა“!

ჰოდა, სწორედ ამიტომაც ისმის ლოგიკური კითხვა: **სახელმწიფო, რატომ ართმევ მშობლებს ბავშვებს?! რატომ ატერორებ უპოვართ?!** იმიტომ, რომ ისინი შენს გამო არიან ასეთ უმძიმეს დღეში?! **ხომ წარმოგიდგენიათ, თურმე, სახელმწიფოს შესძლებია თანამედროვე „ლეკიანობისას“ მოტაცებულ თითოეულ ბავშვზე მეურვეს 450-500 ლარი გადაუხადოს, მაგრამ მშობლებისთვის მხოლოდ 100 ლარს იმეტებს!**

ამას ერთადერთი ახსნა აქვს: ლიბერასტული ბრბოსათვის მთავარია ოჯახების გაუბედურება და უოჯახო ბავშვების ახალ მუტანტებად აღზრდა!

ახლა თავად განსაჯეთ, უცხოელი პატრონების ბრძანებით დაკანონებული „ბავშვთა კოდექსით“ ყარს თუ არა ჩვენი არშემდგარი სახელმწიფო?

ახლა, რაც შეეხება მეორე საკითხს: **ზურაბ „გირჩი“ ჯაფარიძე** ოპოზიციის საერთო კანდიდატად იკურთხა დიდუბის მაჟორიტარულ ოლქში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს ,გაერთიანებული ოპოზიცია ხელს აწერს ყველა იმ სიბინძურეზე, რაც ამ სატანისტურ-ლიბერასტულ სექტა „გირჩთან“ ასოცირდება — იქნება ეს გეი-ქორწინების მხარდაჭერა, პარტიის ოფისში ბორდელის გახსნა, მარიხუანის კულტივაცია თუ გასაბერ ეკლესიებში დეზერტირი წვევამდელების „ეპისკოპოსებად კურთხევა“.

მაგრამ ამ შემთხვევაშიც, ჩვენ საქმე არ უნდა გვქონდეს მხოლოდ და მხოლოდ „გაერთიანებულ ობოზიციასთან“ ან „გირჩად“ თვითმონათლულ ჯაფარიძესთან. ჭეშმარიტება მოითხოვს, პასუხი ისევ და ისევ სახელმწიფოსა და მთავრობას მოეთხოვოს! დიახ, კაცი რომ „გირჩს“ დაირქმევს, იმას რა უნდა ელაპარაკო? ან, რომელიღაც **ოთო კახიძემ** „კიტრად“ რომ გამოაცხადოს თავი, ხოლო **ბიბა ბოკერიამ** — „ბანანად“, ჩვენ, მოქალაქეებმა, რა უნდა ვქნათ?!

აქ მთავარი ის არის, ჩვენი გადასახადებით გაქსუებულ სახელმწიფოს როგორ გამოჰყავს კანონის ჩარჩოებიდან სხვადასხვა ჯურის „გირჩი“ თუ „კიტრბანანი!“

მაგალითად, წელს, 23 აპრილს, კორონავირუსის გამო შემოღებული საგანგებო მდგომარეობის გასაპროტესტებლად „გირჩელების“ მიერ იპოდრომზე მოწყობილი აქციის გამო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევისთვის პოლიტიკური პარტია „გირჩის“ ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე და ამავე პარტიის 14 აქტივისტი 3000-3000 ლარით დააჯარიმა! ყველა ტელევიზიამ ლამის პირდაპირ ეთერში გააშუქა, როგორ დასცინოდა „გირჩი“ ჯაფარიძე პოლიციელებს, ანუ იგივე სახელმწიფოს კანონდარღვევის ოქმის გამოწერისას — **არაფერსაც არ გადავიხდი და ფეხებსაც ვერავინ მომჭამსო!**

ჰოდა, არაფერიც არ მომხდარა — ფეხებიც ვერ მოჭამეს!

ახლა ისიც გავიხსენოთ, 2016 წლის 31 დეკემბერს, ახალი წლის დადგომამდე რამდენიმე წუთით ადრე, ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში როგორ დათესეს ჯაფარიძემ და მისმა მომხრეებმა მარიხუანა! **ეს მაშინ კანონით ისჯებოდა, მაგრამ ამის გულისთვისაც არ მოუთხოვიათ პასუხი „გირჩელებისათვის“!** და ეს ყველაფერი ხომ გახსოვთ, რითიც დასრულდა?! მარიხუანის დეკრიმინალიზაციით, რაც, პრაქტიკულად, ლეგალიზაციაა!

ჰოდა, ვეკითხებით სახელმწიფოს: არსება, რომელიც ღიად ფეხებზე იკიდებს კანონს, დასცინის სახელმწიფოს, არ იხდის ჯარიმებს, როგორ შეიძლება, იყოს პოლიტიკური პარტიის ლიდერი და გაერთიანებული ოპოზიციის „სახე“ საპარლამენტო არჩევნებზე?!

ეს არის კანონისა და სახელმწიფოს ზეობა?!

რიგითმა მოქალაქემ ერთი საათითაც რომ დააგვიანოს კომუნალური გადასახადი, დენს და წყალს გაუთიშავენ და თავბედს აწყევლინებენ, ხოლო ვიღაც მუტანტი „გირჩი“ საჯაროდ ფეხებზე იკიდებს სახელმწიფოს, კანონსა და სამართალს!

აბა, არ ყარს ეს სახელმწიფო და როგორ დაიცავს ასიათასობით ზნეკეთილ მოქალაქეს, რომელთა დანაშაული მხოლოდ ის არის, რომ ზურაბ ჯაფარიძესავით არ გამოგირჩებულა?

გიორგი გიგაური

მარიხუანის საჯარო კულტივაცია „გირჩის“ ოფისში

„გირჩი“ ჯაფარიძე დასცინის პოლიციელს, რომელიც ჯარიმას უწერს

ფუტკარაძეების 9-შვილიანი ოჯახი

კვირგვინოსნები

ადამ კინზინგერი
ამერიკელი კონგრესმენი

საქართველოსთვის დრო დადგა, რათა გახდეს ნატოს სრულუფლებიანი წევრი.

„ინტერპრესნიუსი“

სერგო რატიანი
„ევროპული საქართველოს“ წევრი

ივანიშვილს ორი არჩევანი აქვს — ან წააგებს და სახლში წავა, ან სანქციებს დააკისრებენ. სპეკულაციებს არ დავიწყებ, მაგრამ, თუ პანდემიის გამოყენება დაიწყეს, ივანიშვილი სანქციებს მიიღებს.

„ახალი თაობა“

ირაკლი ქადაგიშვილი
თელავი-ახმეტა-ყვარელი-ლაგოდეხის მაჟორიტარობის დეპუტატი „ქართული ოცნებიდან“

„ქართული ოცნება“ ქართველ ხალხთან ერთად გავიმარჯვებთ!

„ინტერპრესნიუსი“

ბიძინა გეგიძე
ვაკის მაჟორიტარი დეპუტატი

გვსურს, ვიცხოვროთ ღირსეულად იმ ღირსეულ ქვეყანაში, სადაც სამართლიანობა და კეთილდღეობა იქნება არა ოცნება, არამედ რეალობა!

„ინტერპრესნიუსი“

ირაკლი ოქრუაშვილი
„გამარჯვებული საქართველოს“ ლიდერი

მივიღე წინადადება ოპოზიციის ლიდერებისგან, კენჭი ვიყარო საბურთალოს ოლქში საერთო კანდიდატად და ვითხოვე დრო გადაწყვეტილების მისაღებად.

„ახალი თაობა“

„უფლებადამცველთა გაერთიანების" თავმჯდომარე **ნიკოლოზ მჟავანაძე** საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი გახარიას საგანგებო განცხადებით მიმართავს და მიიჩნევს, რომ ლუკაშენკო, რომელიც პუტინმა დამხობას გადაარჩინა, კრემლს უარს ვეღარ ეტყვის და აფხაზეთისა და ე.წ. სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას აღიარებს:

„რასაც აზერბაიჯანი დავითგარეჯში აკეთებს, ამის უკანაც რუსეთი დგას, ხოლო აზერბაიჯანს რუსეთის იმედიც აქვს და თურქეთისაც!"

ნიკოლოზ მჟავანაძე:

აფხაზეთისა და ცხინვალის დაბრუნების სანაცვლოდ საქართველო რუსეთს ნებისმიერ რამეზე უნდა გაურიგდეს!

— ცოტა ხნის წინათ ბელარუსის პრეზიდენტმა **ალექსანდრე ლუკაშენკომ** დიმიტრი გორდონთან ინტერვიუში აღიარა, რომ მან აფხაზეთისა და ე.წ. სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა არა საქართველოსა და ქართველების სიყვარულის გამო, არამედ ეკონომიკური სანქციების დაწესების შიშით არ ცნო! ლუკაშენკომ გაიხსენა შეხვედრები როგორც **ხავიერ სოლანასთან**, ისე რუსეთის ყოფილ პრეზიდენტ **დიმიტრი მედვედევთან**, რომელიც მას საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების აღიარებისკენ უბიძგებდა. ბელარუსის პრეზიდენტის განცხადებით, ის აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობას მხოლოდ იმიტომ არ დათანხმდა, რომ რუსეთისგან ვერ მიიღო გარანტიები იმ სანქციების თავიდან ასაცილებლად, რომლებიც ევროპისგან ემუქრებოდა. ლუკაშენკომ ისიც მიანიშნა, რომ საბჭოთა კავშირის ყოფილი მოკავშირე რესპუბლიკები — თურქმენეთი, ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი და ყაზახეთი სწორედ ბელარუსის გადაწყვეტილებას უცდიდნენ!

— დღეს, როცა ბელარუსში ვითარება დაძაბულია და ლუკაშენკოს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება რუსეთმა, აზერბაიჯანმა და კიდევ რამდენიმე ქვეყანამ მიულოცეს, საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება ოფიციალურ მინსკში მილოცვის გაგზავნას არ ჩქარობს!

— ცხადია, ეს ხდება დასავლეთის ზეწოლით, რადგან ჩვენ არანაირი დამოუკიდებელი პოლიტიკა არ გაგვაჩნია და თუ არა ამერიკის ან ევროკავშირის ინსტრუქცია, ტუალეტში გადამწვარ ნათურასაც ვერ გამოვცვლით! **მოკლედ, იმ ფონზე, როცა დასავლეთი ლუკაშენკოზე ზეწოლას აძლიერებს, ხოლო რუსეთი აშკარად არსებული რეჟიმის შენარჩუნებას ცდილობს, დიდია იმის საფრთხე, რომ გამარჯვების შემთხვევაში ალექსანდრე ლუკაშენკომ უკვე აღარ გაითვალისწინოს ის საფრთხეები, რითიც მას დასავლეთი აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს აღიარების შემთხვევაში დაემუქრა და სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ცნოს!** თუ ეს მოხდა, მაშინ მოვლენები „დომინოს პრინციპით" განვითარდება — შუა აზიის ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებიც აფხაზეთისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობას აღიარებენ!

— სად არის გამოსავალი?

— თუ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება მოსკოვთან პირდაპირ დიალოგს არ დაიწყებს, ყველაფერი თავზე დაგვემხობა! რუსეთის იმპერატორს პავლე პირველს მიაწერენ ცნობილ გამოთქმას — **„რუსეთის დროშა სადაც აფრიალდება, ის დროშა მერე ქვემოთ აღარ უნდა დაეშვას!"** აშკარაა, რომ ცხინვალისა და სოხუმის რეჟიმებს სწორედ რუსეთი ამაგრებს და ლუკაშენკოს ერთადერთი იმედიც რუსეთია. მოსკოვს უკანასკნელ ხანს ბელარუსში ატომური ელექტროსადგური იმისთვის არ აუშენებია, რომ ლუკაშენკო ამერიკელებსა და ევროპელებს ქვეყნიდან გააგდებინოს! **გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ლუკაშენკოს თქმით, ის ქვეყნიდან იანუკოვიჩის მსგავსად არ გაიქცევა და ბოლომდე იბრძოლებს!** აი, ასეთ სიტუაციაში საქართველო უნდა მოიქცეს პრაგმატულად და ლუკაშენკოსთან, რომელიც კრემლის ძალისხმევით, ალბათ, საბოლოო გამარჯვებას მოახერხებს, ურთიერთობა არ გაიფუჭოს! **წინააღმდეგ შემთხვევაში, ლუკაშენკო, რომელიც პუტინმა დამხობას გადაარჩინა, ახლა უკვე ვეღარ ეტყვის კრემლს უარს და აფხაზეთისა და ე.წ. სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას აღიარებს!** ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, **მივმართავ ბატონ გიორგი გახარიას, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილის შემდეგ ქვეყანაში რეალური პოლიტიკური წონა გააჩნია!**

ბატონო გიორგი, თქვენ ერთხელ უკვე თქვით, რომ, თუ კარასინი-აბაშიძის ფორმატი თავის რესურსს ამოწურავდა, რუსეთთან მოლაპარაკება სხვა რეჟიმში უნდა გადასულიყო! სწორედ ეს დრო დადგა — ასე რომ, აუცილებლად უნდა ჩახვიდეთ მოსკოვში და პუტინს კრემლში შეხვდეთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში, საქართველოს რღვევა გარდაუვალია!

— დააკონკრეტეთ, რას გულისხმობთ.

— რუსეთი ჩვენ იმის გამო გვსჯის, რომ არჩევანი ნატოს სასარგებლოდ გავაკეთეთ. რასაც აზერბაიჯანი დავითგარეჯში აკეთებს, ამის უკანაც რუსეთი დგას, ხოლო აზერბაიჯანს რუსეთის იმედიც აქვს და თურქეთისაც. **აშკარად რუსეთის ხელი ურევია იმ ამბებშიც, რაც ახალქალაქში ხდება...** წაიკითხეთ, რას წერს რუსეთში მოღვაწე სომეხი ჟურნალისტი **მარგარიტა სიმონიანი** — სომხეთმა დაუშვა გამოუსწორებელი სტრატეგიული შეცდომა, როცა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს თბილისში თავისი ჯარი არ შეიყვანა, რადგან მაშინ საქართველოს დედაქალაქიდან ჯარის გამოყვანის სანაცვლოდ ქართველებს ჯავახეთის დათმობასვაიძულებდითო! **სწორედ რუსეთი კვებავს და ალაპარაკებს ამ ხალხს და რა გახდა მოსკოვში ჩასვლა და პუტინთან დალაპარაკება?** დემეტრე მეორემ იცოდა, რომ მორზე უნდა დაედო თავი, მაგრამ ყაენთან მაინც ჩავიდა... ახლა სხვა დროა, გიორგი გახარიას ჯვარი სწერია და, ვერავინ მოკლავს, ამიტომ დროზე უნდა ჩავიდეს ვლადიმერ პუტინთან და ეს დამღუპველი პროცესი შეაჩეროს, თორემ რუსები საბოლოოდ დაგვანგრევენ და დაგვშლიან.

ბატონო გიორგი, უმორჩილესად გთხოვთ, ყურადღებას ნუ მიაქცევთ ამ მოღალატე „არასამთავრობოებსა" და კაცების გამაუპატიურებლების პარტია ნაცმოძრაობას! სასწრაფოდ შეხვდით პუტინს და საქართველოს რღვევა შეაჩერეთ, თორემ

თუ ლუკაშენკომ აფხაზეთისა და ე.წ. სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარა, მერე ამას უკვე ტრამპიც აღიარებს, მაკრონიც, გაეროც და მთელი მსოფლიოც!

— მერედა, რუსეთი საქართველოს ტერიტორიული რღვევის შეჩერების სანაცვლოდ რას მოგვთხოვს?

— რუსეთმა რაც გინდა, მოგვთხოვოს, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად ყველაფერზე წასვლა ღირს! პირდაპირ ვაცხადებ: **სახელმწიფოს რღვევის შეჩერებისა და აფხაზეთისა და ცხინვალის დაბრუნების სანაცვლოდ საქართველო რუსეთს ნებისმიერ რამეზე უნდა გაურიგდეს!**

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

„ბატონო გიორგი, უმორჩილესად გთხოვთ, ყურადღებას ნუ მიაქცევთ ამ მოღალატე „არასამთავრობოებსა" და კაცების გამაუპატიურებლების პარტია ნაცმოძრაობას!"

კვირგვინოსნები

სერგეი შამბა
ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო უშიშროების საბჭოს მდივანი

ჩვენს ისტორიას არ უნდა ვივიწყებდეთ — **დიახ, იყო ომი და ყველამ უკვე კარგად ვიცით, ვინ იყო ამაში დამნაშავე. მაგრამ ეს ფურცელი უკვე გადაშლილია — უნდა ვიფიქროთ მომავალზე, ჩვენს ბავშვებზე. არ უნდა ვზარდოთ სიძულვილში — ეს ანადგურებს ახალგაზრდების სულებს.** ამ ყველაფერმა უკვე ჩაიარა. ამიტომ, უნდა ვიფიქროთ იმაზე, როგორ ჩამოვაყალიბოთ მეგობრული ურთიერთობები!

„ეხო კავკაზა"

ტომას ჰენდრიკ ილვესი
ესტონეთის ყოფილი პრეზიდენტი

რუსეთ-საქართველოს ომის დროს სარკოზის ფაქტობრივად არაფერი გაუკეთებია, მან გააფორმა შეთანხმება, რომელიც ერთი თვის შემდეგ თავად მიატოვა.

„პირველი არხი"

ლევან ნიკოლეიშვილი
ანალიტიკოსი

საგულისხმოა, არჩევნებამდე ერთხელ მაინც რატომ არ გაგახსენდათ ვეტერანები და მათი პრობლემები? ან ხელისუფლებაში მყოფებს რა გაქვთ გაკეთებული ვეტერანებისა და სამხედროებისთვის? **სირცხვილია, როდესაც „ევროპული საქართველო" და ნაციონალური მოძრაობა ვეტერანების უფლებადამცველებად გვევლინებიან.**

„იმედინიუსი"

ირაკლი ლეჟავა
ეკონომისტი

ერს, რომელსაც ერთჯერადი დახმარება უხარია, ეკონომიკურად ძლიერი ვერასოდეს იქნება.

„ალია"

დავით ზაქარაძე
სპორტული ჟურნალისტი

ოპოზიციის მხარდამჭერი ვარ, მაგრამ ვუსმენ და მართლა შიში მიპყრობს — **ეს რომ მოვიდეს, რა მეშველება?** ხელისუფლებას ვუსმენ და გეშინია, **ეს რომ დარჩეს, რა მოგივა და ფიქრობ, ჯანდაბას, რაც იქნება, ის იქნება...**

„ალია"

ჰააგაში რა გინდოდა, თუ სიკვდილი არ გინდოდა!

ცნობილია, რომ ТАКВИ სასიკვდილო საფრთხეს იგრძნობს თუ არა, მაშინვე საკუთარ სასქესო ასოს მოიჭამს და უკანმოუხედავად გარბის!

ხვლიკი, საშიშროების მოახლოების დროს, როგორც წესი, კუდს მოიწყვეტს და მოწინააღმდეგეს მთავარი ყურადღება მიწაზე დაგდებულ კუდზე გადააქვს, რომელიც უთავბოლოდ იკლაკნება. ცხადია, ამ დროს ხვლიკი მტრის დაბნეულობით სარგებლობს და სასწრაფოდ იმალება. სხვათაშორის, თავის გადარჩენისა და ნებისმიერი არეული სიტუაციიდან გამოძრომის ამ უნიკალურ მეთოდს იშვიათი ოსტატობით დაეუფლა **„ჰალსტუხიანი ხვლიკი“,** ანუ იგივე **გიორგი თარგამაძე,** რომელსაც ხანდახან მოფერებით „შადიმანასაც“ ეძახიან.

მოახლოებულ არჩევნებში პირწმინდად გაფარჩაკების შიშით პოლიტრიკოსები და პოლიტიკურად ამძუვნებული ადამიანის მსგავსი არსებები ხშირად ისეთ რამეს ამბობენ, ვაგზლის მეძავი რომ არ იკადრებს. აი, მაგალითად, ქალბატონმა **თამარ ჩერგოლეიშვილმა** არ დამალა და საქვეყნოდ გამოაცხადა: **„რამდენი არჩევნები უნდა ჩატარდეს, რომ მივხვდეთ — გადამწყვეტ ბრძოლას იგებს არა საყვარელი და ფუმფულა, არამედ ის, ვისაც ყვ...ები და ენერგია აქვს!“** ანუ კაცებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, ქალბატონებს, რომლებსაც პარლამენტში მოხვედრა სურთ, **გიგა ბოკერიას თანამეცხედრის** აზრით, უამრავ ფულთან და გავლენიან მეგობრებთან ერთად მოეთხოვებათ, ყოველი შემთხვევისათვის თან იქონიონ ყვ...ები!

პატივცემულო მკითხველო, ხუმრობა იქით იყოს, მაგრამ რუსთაველის, თამარ დედოფლის, სულხან-საბას, ილიას, ვაჟას, აკაკის, ნიკო ნიკოლაძის, არჩილ ჯორჯაძის, სერგი მესხისა და ზვიად გამსახურდიას ქვეყანაში სწორედ ასეთ შარახვეტიებს უპყრიათ საინფორმაციო საშუალებათა სადავეები და სწორედ ასეთები ქმნიან საზოგადოებრივ აზრს!

რაც შეეხება სააკაშვილს, ეს ჩვენი ნაპრეზიდენტალი, როგორც კი საფრთხეს იგრძნობს, მაშინვე საქართველოს მოსდგება და ლანძღავს. **სააკაშვილი ასე მოიქცა წინა კვირაშიც, როცა ჰააგაში ვიღაც დაქირავებულ კლერკებთან ერთად ჩაქანდა და კივილ-წივილი ატეხა — საქართველოს მთავრობამ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ამ სასამართლოსთვის, საერთაშორისო გამოძიებისთვის და საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის მიეწოდებინა ისეთი ინფორმაცია, რომელიც აგრესორს კი არ გაამტყუნებდა, არამედ გაამტყუნებდა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებსო!**

ბუნებრივად დაისმის კითხვა — **მაინც რამ ააწრიალა სააკაშვილი და თუ სიკვდილი არ უნდოდა, რა უნდოდა ჰააგაში?**

მოგეხსენებათ, **სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო,** რომელიც სამხედრო და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებს სწავლობს, სწორედ ჰააგაში მდებარეობს. 2008 წლის აგვისტოში საქართველოში დატრიალებული უბედურებაც, რომელსაც ქართველთა ეთნიკური წმენდა მოჰყვა, სწორედ ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს განსჯადობის სფეროს განეკუთვნება. პროკურორი **ფატუ ბენსუდა,** რომელიც 1961 წლის 31 იანვარს გამბიის დედაქალაქ ბანჯულიში დაიბადა, უკვე რამდენიმე წელიწადია, რაც 2008 წლის აგვისტოს ომში მომხდარ არაერთ სამხედრო და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულს იძიებს. მართალია, ჰააგის პროკურორებს ცხინვალში არ უშვებენ, ხოლო რუსეთი 2016 წლიდან მოყოლებული, რომის სტატუტს გამოეთიშა და კრემლი ჰააგის გადაწყვეტილებებს არ ცნობს, მაგრამ ქალბატონი **ბენსუდა** ამ ხნის განმავლობაში თბილისს არაერთხელ ესტუმრა. **არაოფიციალური ინფორმაციით, ქალბატონმა ფატუმ და მისმა საგამოძიებო ჯგუფმა, რომლებსაც თბილისში სააკაშვილის ფატმან-ხათუნები და მოენეები ფეხდაფეხ დაჰყვებოდნენ, 2008 წლის აგვისტოს ომის შესახებ ისეთი მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები მოიპოვეს, რომ გამორიცხული არ არის, ნაციონალებს თავიანთი ლიდერი მართლაც ყვე...ებით ჩამოუკიდონ!**

ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სააკაშვილის ფატმან-ხათუნებმა, ჩერგოლეიშვილისა და ბოკუჩავას ხელმძღვანელობით, თავში ხელები უნდა წაიშინონ და **ქალბატონ ფატუს** რუსთაველის სიტყვებით შეჰღაღადონ — **„კაცსა დასვრის უგულობა და დიაცსა — ბოზი ნაცი!“**

ბევრი რომ აღარ გავაგრძელოთ, აშკარაა, რომ სააკაშვილი შეშინებულია... ხოლო, თუ რა აშინებს ნაპრეზიდენტალს, ეს თვალნათლივ გამოჩნდა მის ნათქვამში — აქაოდა, **საქართველოს შეიარაღებული ძალების გამტყუნება უნდათო!** ეს ჩვეულებრივი ფროიდისეული „ფერშპრეხენ“-ი, ანუ „წამოცდენაა“, რომელიც მეცნიერულად სრულფასოვან ფსიქიკურ აქტად გახლავთ მიჩნეული. სინამდვილეში სააკაშვილს ამის თქმა უნდოდა — **„ჩემი გამტყუნება უნდათო!“** — მაგრამ ვექტორი შეიარაღებული ძალებისკენ მიმართა... არადა, საქართველოს შეიარაღებული ძალები 2008 წლის აგვისტოში **მხოლოდ და მხოლოდ სააკაშვილს რომ ემორჩილებოდნენ**, ეს, ალბათ, ნაპრეზიდენტალს დაავიწყდა.

მოკლედ, ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში 2008 წლის აგვისტოს ომის სისხლიანი და დანაშაულებრივი პერიპეტიების განხილვა გადამწყვეტ ფაზაში შევიდა. **ფატუ ბენსუდასა და მისი ჯგუფის მიერ მოკვლეული უტყუარი მასალების თანახმად, სამხედრო დანაშაულსა და ეთნიკურ წმენდაში ბრალი ედებათ რუსებსა და კოკოითელებს, რომლებსაც ჯერჯერობით ვერავინ და ვერაფერი გაასამართლებთ, მაგრამ სააკაშვილის, როგორც უმაღლესი მთავარსარდლის, გასამართლება შედარებით ადვილია, რადგან პუტინის, მედვედევისა და კოკოითისგან განსხვავებით, რომლებსაც ჰააგის პროკურორის ხელი ვერ სწვდება, საქართველოს ნაპრეზიდენტალი ადვილი მოსახელთებელია!** არაოფიციალური ინფორმაციით, ქალბატონი ფატუ ბენსუდა სააკაშვილს, როგორც უმაღლეს მთავარსარდალს, მძინარე ცხინვალის დაბომბვას ედავება, რაც უმძიმესი ბრალდებაა. ერთი სიტყვით, **თუ საქართველოს ნაპრეზიდენტალს ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალმა დაუმტკიცა, რომ 2008 წლის აგვისტოში რუს „მემშვიდობეებსა“ და მძინარე ცხინვალს ცეცხლი სწორედ მისი ბრძანებით გაუხსნეს, მაშინ სააკოვს ისღა დარჩენია, თბილი წინდები და „პლედი“ შეიძინოს და თანასექტელებს კარგა ხნით გამოემშვიდობოს!**

მოკლედ, რაც „ქართულმა ოცნებამ“ ვერ გააკეთა, როცა დამნაშავე სააკაშვილს პასუხი არ აგებინა, ის შესაძლოა, ჰააგის პროკურორმა **ფატუ ბენსუდამ და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ** გააკეთონ! ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველომ გარკვევით და ყველა დონეზე რიხით უნდა თქვას, რომ კაცების გამაუპატიურებლების ბელადს — სააკაშვილს საერთო არაფერი აქვს იმ ქვეყანასთან, რომლის ცივილიზაციაც შუმერებისა და ხეთების სამყაროს ნაწილია!

დიტო ჩუბინიძე

არაოფიციალური ინფორმაციით, ქალბატონი ფატუ ბენსუდა სააკაშვილს, როგორც უმაღლეს მთავარსარდალს, მძინარე ცხინვალის დაბომბვას ედავება, რაც უმძიმესი ბრალდებაა!



ჰააგის სასამართლოს პროკურორი ფატუ ბენსუდა

კვირგვინოსნები

გედევან ფოფხაძე
დამოუკიდებელი პარლამენტარი

მე დღეს პოლიტიკურ სპექტრს არ ვყოფ „ოცნებად“ და ოპოზიციად, რადგან „ოცნება“, მამუკა ხაზარაძე და ნაციონალური მოძრაობა ერთი და იგივეა. **არის ადამიანების მხოლოდ 2-3 პროცენტი, რომლებიც ამ ქვეყნის მთელ დოვლათს ინაწილებს, დანარჩენი 98 პროცენტი კი მათ მიერ არის დაჩაგრული და გროშებზეა.**

„ახალი თაობა“

რამაზ საყვარელიძე
ექსპერტი

სკიდან ფუტკრის გამოდევნა რომ უნდათ, ბოლს უშვებენ სკაში, ფუტკარი რომ დაფრთხეს და სხვაგან წავიდეს, რადგან ის ბოლი მისთვის უსიამოვნოა. **აი, ოპოზიცია საზოგადოებისთვის უსიამოვნოს უშვებს ეთერში, რომ დაფრთხეს საზოგადოება და საარჩევნო ყუთებთან არ მივიდეს.**

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ია მეტრეველი
არასამთავრობო ორგანიზაცია „დავასრულოთ“ დამფუძნებელი

ვაგრძელებთ ბრძოლას, რადგან ქვეყნის დიდმა მტერმა ნაციონალურმა მოძრაობა, ჯერ კიდევ არ დაასრულა ბოროტული ქმედებები!

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ანზორ ბიწაძე
„დემოკრატიული მოძრაობის“ წევრი

ჩვენ მოვახერხებთ „ქართული ოცნების“ გადაყვანას ოპოზიციაში.

„ახალი თაობა“

ნინო ბურჯანაძე
„დემოკრატიული მოძრაობის“ ლიდერი

ბურჯანაძის ქონებაზე იმდენი მითი დადიოდა, ამაზე კიდევ ერთხელ საუბარი ღირს? პროცენტულად რომ შეადაროთ ივანიშვილის ქონება ჩვენს ქონებას, გაცილებით დიდი ქველმოქმედი აღმოჩნდება **ანზორ ბურჯანაძე.**

„კვირის პალიტრა“

დასაწყისი იხ. 2020 წლის „ა–დ“ №6–33

საქართველოს გენერალიტეტის მემატიანე, მწერალი ლევან დოლიძე კონკრეტული ფაქტებით იმ მითების გაქარწყლებას ცდილობს, რომლის თანახმადაც სტალინი ერთპიროვნული დიქტატორი და თავნება მმართველი გახლდათ. მკვლევარი უცხოელი ავტორების ნაზრევს იმოწმებს და აცხადებს, რომ რუსეთის ეროვნული ინტერესები ყველა რუსზე უკეთ და ერთგულად სწორედ ბელადმა დაიცვა:

ლევან დოლიძე:

შექახილი – «ზა როდინუ, ზა სტალინა!»

პირველად 1939 წელს ხალხინ-გოლთან და ხასანის ტბასთან გაისმა!

რუს ერს ნათელი გონება, მტკიცე ხასიათი და მოთმინება აქვს!

სტალინი

— 1943 წელი მეორე მსოფლიო ომის ისტორიაში გარდამტეხი იყო. სწორედ ამ წელს გაანადგურეს გერმანელები სტალინგრადთან და კავკასიაში, გათავისუფლდა კიევი და გაიმართა თეირანის კონფერენცია, სადაც მეორე ფრონტის გახსნის საკითხი გადაწყდა. საგულისხმოა, რომ ასეთ ურთულეს დროშიც კი სტალინი საბჭოთა კავშირის ახალ ჰიმნზე მუშაობდა. სწორედ მისი მითითებით შეიქმნა სამთავრობო კომისია მარშალ კლიმენტი ვოროშილოვის ხელმძღვანელობით და ჰიმნის ტექსტსა და მუსიკაზე დახურული კონკურსი გამოცხადდა. **იმ ჰიმნის ტექსტის ავტორი, საიდანაც ხრუშჩოვმა სტალინის ხსენება წაშალა, რუს სერგეი მიხალკოვთან ერთად არის ეროვნებით სომეხი ელ-რეგისტანიც!**

— ბატონო ლევან, რეგისტანი სადაური სომეხია?

— ეს ფსევდონიმია, სინამდვილეში მისი ნამდვილი სახელი და გვარია **გაბრიელ არკადის ძე ურეკლიანი,** ხოლო **სერგეი მიხალკოვი** ცნობილი რეჟისორის **ნიკიტა მიხალკოვის მამა** იყო. მიხალკოვი და ელ-რეგისტანი ერთად იბრძოდნენ და ჰიმნის ტექსტიც ერთად შექმნეს. სტალინს ხშირად აბრალებენ, რომ ის იყო პირწავარდნილი დიქტატორი, თავნება და არავის არაფერს ეკითხებოდა. ახლა მოგიტანთ ერთ ფაქტს, რომელიც ამ მითებს გააქარწყლებს. ელ-რეგისტანისა და სერგეი მიხალკოვის ჰიმნის ტექსტი სტალინს ძალიან მოეწონა, მაგრამ ამ ტექსტს პირადად ხვეწდა. სხვათაშორის, ბელადს მიხალკოვისა და ელ-რეგისტანის თანხმობის გარეშე ჰიმნში არავითარი ცვლილება არ შეუტანია. ერთ მშვენიერ დღეს ვოროშილოვი ურეკავს იმ ფრონტის სარდალს, სადაც მიხალკოვი და ელ-რეგისტანი იბრძოდნენ და მათთან სასწრაფოდ დაკავშირებას ავალებს. როცა ორივე მოძებნეს და ტელეფონის ყურმილი გადასცეს, მარშალი ვოროშილოვი მათ შეეკითხა — **გირეკავთ ამხანაგი სტალინის დავალებით! ნებას რთავთ ბელადს, რომ ჰიმნის ტექსტში ამა და ამ ადგილას მძიმე შეცვალოს?** სტალინს უარს ვერავინ ეტყოდა, მაგრამ საქმისადმი მისი დამოკიდებულებაა საინტერესო — ვიდრე ავტორებს არ შეუთანხმდა, თვითნებურად არაფერი გადაწყვიტა! ასეთი იყო იგი პოლიტიკაშიც და სამხედრო საქმეშიც — ყველას აზრს ითვალისწინებდა და ყველას უსმენდა!

— რატომ დაიწუნა სტალინმა დიმიტრი შოსტაკოვიჩის მუსიკა?

— დიდ თეატრში გამართული საგანგებო მოსმენის დროს, რომელსაც ბელადიც დაესწრო, სტალინმა შოსტაკოვიჩს უთხრა, რომ მისი მუსიკა ძალიან მელოდიური იყო და ჰიმნს არ უხდებოდა. სამაგიეროდ, ჰიმნს **ალექსანდრე ალექსანდროვის** მუსიკა უფრო მიესადაგებოდა. როცა ყველაფერი დასრულდა, ბელადმა დარბაზში მსხდომ მიხალკოვსა და ელ-რეგისტანს ჰკითხა — რით დაგასაჩუქროთ? — ამხანაგო სტალინ, ჩვენთვის დიდი პატივი იქნება, თუ გადმოგვცემთ ჰიმნის ტექსტის სამუშაო ვერსიას, რომელზეც თქვენი შესწორებებია დატანილი! ბელადმა, ცხადია, ეს თხოვნა დაუყოვნებლივ შეასრულა.

დღეს სტალინის ლურჯი მელნით ჩასწორებული საბჭოთა კავშირის ჰიმნის ტექსტი ნიკიტა მიხალკოვის ოჯახში ინახება, როგორც უდიდესი რელიკვია.

— ჩვენმა ერთგულმა მკითხველმა უკვე იცის, რომ 1945 წლის 24 მაისს კრემლში, გეორგიევსკის დარბაზში, სტალინის მიერ გამარჯვების საზეიმო ბანკეტი გაიმართა, რომელსაც მთელი საბჭოთა კავშირის სახელოვნებო, სამეცნიერო, პოლიტიკური და სამხედრო ელიტა დაესწრო. ბანკეტის დასასრულ ბელადმა რუს ერს ხოტბა შეასხა. რა გაგრძელება მოჰყვა სტალინის ამ სადღეგრძელოს?

— ჩვენ ამ სადღეგრძელოს შესახებ დეტალურად ვისაუბრეთ და ვთქვით, რომ სტალინის შეფასებით, რუს ერს, რომელმაც ფაშიზმი დაამარცხა, „ნათელი გონება, მტკიცე ხასიათი და მოთმინება აქვს!“ სტალინის ამ სიტყვებს არამარტო საბჭოთა კავშირში, არამედ მთელ მსოფლიოში უდიდესი რეაქცია მოჰყვა. პრესა და ანალიტიკოსები ყურადღებას ამახვილებდნენ იმ ფაქტზე, რომ ბელადმა, რომლის ძარღვებშიც წვეთი რუსული სისხლისა არ იყო და სუფთა ქართველი გახლდათ, რუსეთის ეროვნული ინტერესები ყველა რუსზე უკეთ და ერთგულად დაიცვა! სტალინის მიერ გამარჯვების ბანკეტზე რუსი ერის სადიდებლად აღვლენილ ხოტბას მაშინაც და დღესაც ხშირად უპირისპირებენ ლენინის ცნობილ გამოთქმას, რომელიც მან რუსი ერის მისამართით წარმოთქვა.

— ლენინის რომელ გამოთქმას გულისხმობთ?

— ეს არის ლენინის ცნობილი გამონათქვამი — **„რუსები ოცჯერ უნდა შეამოწმო და ოცდაათჯერ გამოლანძღო, რათა უბრალო საქმე რიგიანად გააკეთებინო!“** 1945 წლის 12 აპრილს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის **ფრანკლინ რუზველტის** გარდაცვალება სტალინმა ძალიან მტკივნეულად განიცადა და ვიწრო წრეში ასეთი რამ თქვა — რუზველტის ასეთი მოულოდნელი გარდაცვალება შემთხვევით არ მომხდარა. მე მასთან შევძლებდი მოლაპარაკებას, რადგან რუზველტის უკან იდგა ხალხი, ვისაც ჩვენთან მშვიდობა და ვაჭრობა სურდა, მაგრამ ახლა როგორ წავა ეს საქმე, არ ვიცი!

სტალინი არ შემცდარა — რუზველტის გარდაცვალების შემდეგ ამერიკის პოლიტიკა საბჭოთა კავშირის მიმართ რადიკალურად შეიცვალა და აგრესიული გახდა. იალტის კონფერენცია სულ რაღაც ერთი კვირის დამთავრებული იყო, როცა 1945 წლის 18 თებერვალს სტალინმა მიიღო ძალიან სამწუხარო შეტყობინება — მოულოდნელად გარდაიცვალა ბელორუსიის მესამე ფრონტის სარდალი, ახალგაზრდა, უშიშარი და ულამაზესი საბჭოთა კავშირის ორგზის გმირი, 38 წლის არმიის გენერალი **ივანე დანიელის ძე ჩერნიახოვსკი.** საბჭოთა კავშირს მასზე ახალგაზრდა არმიის გენერალი არ ჰყავდა. სტალინი მარშლობისთვის ამზადებდა ისევე, როგორც გენერალ-პოლკოვნიკ **კონსტანტინე ლესელიძეს,** მაგრამ... გერმანიაში, პრუსიაში, ქალაქ ინსტეტბურგში, პოზიციების დათვალიერების დროს, როცა ჩერნიახოვსკი დურბინდით არემარეს ზვერავდა, მოულოდნელად ყუმბარით იქნა მოკლული. სტალინმა ისე განიცადა მისი სიკვდილი, დიდხანს ხმას ვერ იღებდა, თანაც მარშალ კონსტანტინე როკოსოვსკის გვერდით აყენებდა, იმდენად გამორჩეულად უყვარდა... ინსტეტბურგს სახელი გადაარქვეს და ჩერნიახოვსკი უწოდეს, ხოლო მის ნაცვლად არმიას სათავეში მარშალი **ალექსანდრე ვასილევსკი** ჩაუყენეს.

— კიდევ ვინ ვერ მოესწრო 1945 წლის 9 მაისის ტრიუმფალურ გამარჯვებას?

— ტრიუმფალურ გამარჯვებას ვერ მოესწრო მე-18 არმიის სარდალი, გენერალ-პოლკოვნიკი **კონსტანტინე ლესელიძე,** რომელიც 1944 წლის 21 თებერვალს ჯანმრთელობის გაუარესების გამო მოსკოვში, კრემლის მთავარ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ლესელიძე საავადმყოფოში პირადად ინახულა **ლავრენტი ბერიამ.** ისინი პალატა-ლუქსში ქართულად სა-

რუსები ოცჯერ უნდა შეამოწმო და ოცდაათჯერ გამოლანძღო, რათა უბრალო საქმე რიგიანად გააკეთებინო!

ლენინი

კვირგვინოსნები

გოჩა ხარანაული
პოეტი



2005 წელს ნაციონალებს გავუგზავნე წერილები სათაურით **„ბიჟების მანიფესტი“, „წერილები ვირებს“, „წერილები წეროებს“.** მე მათ ვუწინასწარმეტყველე, რომ მალე აფრინდებოდნენ. როცა ეკლესია შეანგრიეს 2004 წელს, მაშინ დამთავრდნენ ისინი.

ეს უბედურები — „ქართული ოცნება“ — რომ მოვიდნენ, გაზეთი ჰქონდათ გახსნილი „ქართუ ბანკში“. ეს გაზეთი ეზოში გადმომიგდეს არჩევნებამდე. დავინტერესდი და წავიკითხე. იმ გაზეთში ეროვნული ცნობიერების ნატამალი არ იყო. ოღონდ სააკაშვილი წასულიყო და მთელი ჩემი ოჯახი ივანიშვილის მიტინგებზე დავდიოდით. **ერთმა გურულმა მეგობარმა მითხრა — ნუ აჩქარდებით, არაფრის მაქნისები არ არიანო.** გადავწყვიტე, ტესტი ჩამეტარებინა. ეროვნულ თემაზე დაწერილი ჩემი ლექსი გავუგზავნე რედაქციას, საიდანაც მომწერეს: ჩვენს ფორმატს არ შეესაბამებაო. **მაშინ დავრწმუნდი, რომ ესენი ქართულ საქმეს არ გააკეთებდნენ.**

„ალია“

გოგა ჩანადირი
ჟურნალისტი

ძალიან მაკვირვებენ ის ადამიანები, რომლებიც გაიძახიან, რუსეთი ოკუპანტიაო და პირზე **პრივეტ** და **პაკა, პროსტა** და **ვაბშე, ზაბარი** და **ბასეინი, პერევალი** და **ტუნელი, ბახილები** და **ტუფლები, ხარაშო** და **სპასიბა, მაროჟნი** და **სემიჩკა, ბიფსი** და **კარდონი, კაროპკა** და **გლუშიტელი, პრობკა** და **სვეტაფორი** და სხვა მისთანები აკერიათ.

ოკუპაციისგან გათავისუფლება საკუთარი თავიდან უნდა დავიწყოთ, თორემ რუსეთისგან სულ დაპყრობილები ვიქნებით.

„ახალი თაობა“

ლაშა ნაცვლიშვილი
„ქართული ოცნების“ კონსულტანტი



ჩვენს პოლიტიკურ ბაზარზე, საბაზისო პროდუქტი **ნაცი** — ფართო ასორტიმენტით არის წარმოდგენილი: **ფლეინ-ნაცი, ობერ-ნაცი, ნაცი-ლაითი, ევრო-ნაცი, უფრო ნაცი, ცოტა ნაცი, აღმა-ნაცი, დაღმა-ნაცი, ასე-ნაცი, ისე-ნაცი.** ჰოდა, რომელსაც არ უნდა მისცე ხმა, მაინც, უდავოა, რომ...

„ალია“

გირეკავთ ამხანაგი სტალინის დავალებით! ნებას რთავთ ბელადს, რომ ჰიმნის ტექსტში მძიმე შეცვალოს?

მარშალი კლიმენტი ვოროშილოვი

უბრობდნენ. ლესელიძემ, ვიდრე ბერია მოვიდოდა, თავისი ადიუტანტი, მაიორი **დიმიტრი დუბროვინი** ოდეკალონისა და ყვავილების მოსატანად გაგზავნა, რათა ბერიას მოწესრიგებული დახვედროდა. ლესელიძეს სუნამოები და ყვავილები ძალიან უყვარდა. მას პირადად დაურეკა სტალინმა, თბილად მოიკითხა და უთხრა — თქვენი იმედი მაქვს, ფრონტის სარდლად უნდა დაგნიშნოთო! ამაზე გენერალ-პოლკოვნიკმა ბელადს მოახსენა — ამხანაგო სტალინ, ცოტაც მადროვეთ, უფრო მეტ გამოცდილებას შევიძენ და ფრონტის სარდლად მერე დამნიშნეთო! ბელადს გაეღიმა... მის სიკვდილს ვერავინ იფიქრებდა, მაგრამ ასე მოხდა. როცა სტალინს მოახსენეს — კონსტანტინე ლესელიძე გარდაიცვალაო, ძალიან ეწყინა და მაშინვე მიიღო გადაწყვეტილება, სახელოვანი მხედართმთავრის სახელის უკვდავსაყოფად აფხაზეთში, რუსეთ-საქართველოს საზღვართან მდებარე სოფელ ერმოლოვსკასათვის ლესელიძე დაერქმიათ.

1945 წლის 26 მარტს გარდაიცვალა საბჭოთა კავშირის მარშალი **ბორის მიხეილის ძე შაპოშნიკოვი.** ეს ის შაპოშნიკოვია, რომელსაც სტალინი პატივისცემის ნიშნად სახელითა და მამის სახელით მიმართავდა ისევე, როგორც როკოსოვსკის... დანარჩენებს ბელადი მიმართავდა მხოლოდ და მხოლოდ „ამხანაგოთი“, რადგან მას ფამილიარობა საშინლად არ უყვარდა...

— სხვათაშორის, ეს ძალიან საინტერესი საკითხია... ვის როგორ მიმართავდა სტალინი და ვინ როგორ მიმართავდა ბელადს?

— ხომ გეუბნებით, საბჭოთა კავშირის მარშლებს — **ბორის მიხეილის ძე შაპოშნიკოვსა და კონსტანტინე კონსტანტინეს ძე როკოსოვსკის** სტალინი მიმართავდა სახელითა და მამის სახელით; **ვიაჩესლავ მოლოტოვს** სტალინი მიმართავდა შენობით, ხოლო **კლიმენტი ვოროშილოვს,** როცა მარტო იყვნენ, სტალინი ეძახდა „კლიმს“...

— თავად ვოროშილოვი როგორ მიმართავდა სტალინს?

— ვოროშილოვი სტალინს **„კობას“** ეძახდა, მაგრამ ხალხში ერთმანეთს **„ამხანაგოთი“** მიმართავდნენ. 1945 წლის 10 მაისს სტალინს ხელიდან გამოეცალა უახლოესი თანამებრძოლი **ალექსანდრე სერგის ძე შჩერბაკოვი** — მოსკოვის საქალაქო კომიტეტის პირველი მდივანი, რომელიც ჯერ კიდევ უკრაინიდან იყო დაპირისპირებული ნაძირალა **ნიკიტა ხრუშჩოვთან.** შჩერბაკოვი ერთადერთი კაცი იყო, რომელსაც სტალინთან მასალები შეჰქონდა და ბელადი წაუკითხავად აწერდა ხელს. ხრუშჩოვი შჩერბაკოვში კონკურენტს ხედავდა, ჭირივით სძულდა და ბინძურ ხმებს უვრცელებდა — ლოთია და არყის სმით მოკვდაო! არადა, შჩერბაკოვი საერთოდ არ სვამდა. **ბედის ირონიით, შჩერბაკოვის სავარძელში სწორედ ხრუშჩოვი ჩაასკუპეს, რომელმაც სტალინს ბოლო მოუღო და მიწასთან გაასწორა.**

— იაპონელი კამიკაძეების შესახებ ვიცით, მაგრამ შეძახილი — „სამშობლოსათვის, სტალინისათვის!“ განა საბჭოთა კამიკაძეების შეძახილი არ იყო? როდის დაიბადა ეს შეძახილი?

— ბევრს ეშლება და არ იცის, რომ საბჭოთა კამიკაძეების შეძახილი — **„ზა როდინუ, ზა სტალინა!“** — პირველად 1939 წელს ხალხინ-გოლთან და ხასანის ტბასთან გაისმა, როცა საბჭოთა მეომრებმა ფაშისტურ იაპონიას შხამიანი კბილები ჩაულეწეს და თავბედი აწყევლინეს. ქართველ კამიკაძეთა რიცხვი უსაშველოდ დიდია, მაგრამ რამდენიმე მათგანს მაინც გამოვყოფ! ომი თითქმის მთავრდებოდა, როცა პრუსიაში 23 წლის თბილისელი ათმეთაური **შოთა გამცემლიძე** შეძახილით — **„სამშობლოსათვის, სტალინისათვის!“** — ყუმბარების შეკვრით ხელში ფაშისტების ტანკს შეუვარდა და სამხედრო შენაერთებს გზა გაუხსნა. ასეთი გმირობა უამრავ ქართველს აქვს ჩადენილი. ცნობილია, რომ პირველი „ტარანი“ 1941 წლის 7 აგვისტოს მოსკოვის ცის სიახლოვეს **ვიქტორ ტალალიხინმა** განახორციელა, რომელმაც ფაშისტების ბომბდამშენს თავისი თვითმფრინავი შეაჯახა და საკუთარი სიცოცხლის ფასად მოსკოვის ცა დაიცვა. 1944 წლის 20 ივლისს **ჭიჭიკო ბენდელიანმა,** რომელმაც „ტარანით“ ორი თვითმფრინავი ჩამოაგდო, მეგობრების ხელში დალია სული. ჭიჭიკო ბენდელიანის გარდა ცნობილი „ტარანშიკები“ იყვნენ: **ივანე სოლომონის ძე ბერიშვილი, ივანე მიხეილის ძე გაბუნია, დავით ვასილის ძე ჩაფიძე, ოთარ გრიგოლის ძე ჩეჩელაშვილი, არისტოტელე სტეფანეს ძე ქავთარაძე, მოსე ეფრემის ძე ტაბატაძე,** ქუთაისელი **ვასილიევი,** რომლის სახელიც ვერ დავადგინე და **ვიქტორ ანდრეის ძე კურილოვი...** აქედან, სამი კაცი — დავით ჩაფიძე, ოთარ ჩეჩელაშვილი და ვიქტორ კურილოვი, რომლებმაც ფაშისტების თვითმფრინავები „ტარანით“ ჩამოაგდეს, სასწაულებრივად გადარჩნენ. მაგალითად, ბატონ **დავით ჩაფიძეს,** რომელიც ისტორიკოსი იყო და ცეკაში მუშაობდა, პირადად ვიცნობდი. მთელ საქართველოსა და თბილისში იყო პოპულარული ულამაზესი პიროვნება, საბჭოთა კავშირის გმირი **ოთარ ჩეჩელაშვილი,** რომელიც „ტარანს“ სასწაულებრივად გადაურჩა და მიწაზე მშვიდობიანად დაშვება მოახერხა, მაგრამ 1959 წელს, ბედის ირონიით, ავტოკატასტროფაში გარდაიცვალა. საბჭოთა სამხედრო ჰიდროავიაციას საფუძველი სტალინისა და სახელმწიფო პრემიების ლაურეატმა, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორმა **გიორგი მიხეილის ძე ბერიაშვილმა** ჩაუყარა, რომელიც 1934 წლიდან მოყოლებული მთავარ საკონსტრუქტორო ბიუროს მთელი 34 წელი ხელმძღვანელობდა. ტაგანროგის სამხედრო ქარხანა დღესაც მის სახელს ატარებს.

ოთარ ჩეჩელაშვილი

„დავით ჩაფიძე, ოთარ ჩეჩელაშვილი და ვიქტორ კურილოვი, რომლებმაც ფაშისტების თვითმფრინავები „ტარანით“ ჩამოაგდეს, სასწაულებრივად გადარჩნენ!“

— რუსი შოვინისტები ქართველებს მაინც დღემდე აყვედრიან — საქართველოში მეორე მსოფლიო ომის დროს ტყვია არ გავარდნილაო!

— სამაგიეროდ, ტყვიები ქართველებს ყველგან პოულობდა... ქერჩსა და სევასტოპოლში 80-90 ათასი ქართველი ჩაწვა... ქერჩის სრუტე ქართველების სისხლით იყო შეღებილი.

17 მილიარდი მანეთი შეგროვდა თავდაცვის ფონდში და მათ შორის საქართველოს წილი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ამ ფონდში დიდძალი თანხა — 200 ათასი მანეთი გადარიცხა საქართველოს ეკლესიამ. სტალინმა კათალიკოს-პატრიარქ **კალისტრატე ცინცაძეს** პირადად გამოუგზავნა სამადლობელი დეპეშა. სვანეთში მოსახლეობამ შეაგროვა დიდძალი ფული, რომლითაც ააშენეს წყალქვეშა ნავი და სტალინს წერილი მისწერეს — „გთხოვთ, ეს ნავი გადასცეთ ჩვენს თანამემამულე იაროსლავ იოსელიანს!“ იოსელიანი იყო საბჭოთა კავშირის გმირი, რომელიც ფაშისტებს ჩრდილოეთის ზღვაში ებრძოდა. სტალინმა სვანებს მადლობა შემოუთვალა, მისი ბრძანებით, ახლად აგებულ წყალქვეშა ნავს დაარქვეს „საბჭოთა სვანეთი“ და იაროსლავ იოსელიანს ჩააბარეს! საქართველოს კომკავშირელთა შეგროვილი ფულით აშენდა ავიაესკადრილია „საქართველოს კომკავშირელი“. საგულისხმოა ისიც, რომ კავკასიის ფრონტი თავიდან ბოლომდე საქართველოში წარმოებული იარაღით, ტყვია-წამლითა და საბრძოლო მასალით მარაგდებოდა, თუმცა, დღეს რა ღმერთი გვიწყრება, ყველაფერს რომ ვყიდულობთ?

1941-1943 წლებში საქართველოს ნავთობტრესტი — „საქნავთობი“, რომელსაც ცეკას მომავალი მდივანი **აკაკი მგელაძე** ხელმძღვანელობდა, ყოველდღიურად ათობით ტონა საუკეთესო ხარისხის საწვავით ამარაგებდა კავკასიის ფრონტს. არადა, დღეს ჩვენ აზერბაიჯანულ „სოკარზე“ ვართ მიერთებული.

ვეკითხები ყველას – სად არის საუკეთესო ხარისხის ქართული ნავთობი? ჭიათურის მანგანუმის გარეშე საბჭოთა კავშირში ტანკი არ გამოდიოდა. ამოდენა ქვეყნის მასშტაბით მანგანუმის სულ ორი საბადო არსებობდა – ჭიათურასა და ნიკოლაევში... დღეს ვიცით, ვინ სად ეზიდება ჭიათურის მანგანუმს?

აი, სწორედ ეს არის ჩვენი უბედურება!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

გაგრძელება იქნება

კონსტანტინე ლესელიძე

შოთა გამცემლიძე

ივანე ჩერნიახოვსკი

„კავკასიის ფრონტი თავიდან ბოლომდე საქართველოში წარმოებული იარაღით, ტყვია-წამლითა და საბრძოლო მასალით მარაგდებოდა, თუმცა, დღეს რა ღმერთი გვიწყრება, ყველაფერს რომ ვყიდულობთ?“

კვირგვინოსნები

მაია ნიკოლეიშვილი
დამოუკიდებელი სამედიცინო ექსპერტი

ნაციონალების პროკურორს, რომლის დროსაც უამრავი ადამიანი უსამართლოდ იყო დასჯილი, ხმა არ ამოუღია სიმართლის დასაცავად. მაშინ რატომ არ უჩნდებოდა კითხვები, როცა უსამართლოდ, უკანონოდ იქცეოდნენ, როცა უბედურება ხდებოდა? ჯობს, სირცხვილის გრძნობა გაუჩნდეთ და არა კითხვები.

„ახალი თაობა“

გოგა ხაინდრავა
კინორეჟისორი

საქართველოს რუსეთ-აფხაზეთის ომის შედეგებიდან გამოსასვლელად საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ საქართველოსთვის გამოყოფილი **4 მილიარდი დოლარიდან** არცერთი თეთრი მოსახლეობამდე არ მისულა. ამ ფულით დღეს **ბატონი კეზერაშვილი** ლონდონის ცენტრში, ფეშენებელურ სახლში ცხოვრობს და ინახავს, ჩემი აზრით, დანაშაულებრივ ორგანიზაციას, რასაც მისი ტელევიზია ჰქვია. **ვსაუბრობ ფაქტებით. არცერთი სიტყვა არ არის ჰაერიდან მოტანილი და ყველაფერ ამას გააჩნია ზუსტი დოკუმენტაცია.**

„საქართველოს რესპუბლიკა“

კახა ზაქარეიშვილი
ანალიტიკოსი

მადლობა ღმერთს, დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ამ არჩევნებში პირველად ხდება, რომ ქარიზმატული ლიდერები არ არიან, იმიტომ, რომ როცა კომუნისტები იყვნენ, მაშინ ასეთ ლიდერად **გამსახურდია** აღიქმებოდა.

შემდეგ ქარიზმატულ ლიდერად **შევარდნაძე** მიიჩნეოდა, ითვლებოდა, რომ წარმატებული იყო, რადგან საბჭოთა კავშირი დაანგრია.

მერე ქარიზმატულ ლიდერად **ჟვანია-სააკაშვილ-ბურჯანაძის** გუნდიდან **მიხეილ სააკაშვილი** გამოიკვეთა, შემდეგ ასეთი **ივანიშვილი** იყო.

ახლა უკვე არავინ არაა და ძალიან კარგი, ბრწყინვალეა, მშვენიერია, როგორც იქნა, დემოკრატიულ რელსებზე გადავდივართ, როცა ჩვენთვის პიროვნებას კი არ უნდა ჰქონდეს მნიშვნელობა, არამედ — ინსტიტუტებს, პროგრამებს და ა.შ.

„რეზონანსი“

ნიკოლოზ ხომასურიძე, თენგიზ ცერცვაძე და გიორგი გილიგაშვილი

ნიკოლოზ ხომასურიძე:

„ბატონი თენგიზ ცერცვაძე თანამედროვე ეპოქის გმირად მიმაჩნია!“

თენგიზ ცერცვაძის სახე დარჩება არამარტო დოკუმენტურ კადრებში, არამედ მხატვრულ ფილმშიც!

ახალგაზრდა რეჟისორი ნიკოლოზ ხომასურიძე ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის გენერალურ დირექტორს თენგიზ ცერცვაძეს თავის ფილმში „გააზიარე სიყვარული“ გადაიღებს. რეჟისორის თქმით, ცნობილი ინფექციონისტის სახელი და გვარი უკვე ისტორიაში ჩაიწერა და მაშინ, როდესაც მსოფლიო მილიონობით კორონავირუსით გარდაცვლილს ითვლის, საქართველოში სულ რამდენიმე მსხვერპლია:

— ბატონი **თენგიზ ცერცვაძე** თანამედროვე ეპოქის გმირად მიმაჩნია, რომელმაც ძალა და ენერგია არ დაიშურა, არ დაუშვა საქართველოში კორონავირუსის ფართოდ გავრცელება. დღეს, როცა მსოფლიო უდიდესი გამოწვევის წინაშე დგას, თენგიზ ცერცვაძე თავისი გუნდით ბრძოლის ველს არ ტოვებს და ამიტომაც გადავწყვიტე, ამ უაღრესად პატივსაცემი ადამიანისათვის ჩემს ფილმში მონაწილეობა შემეთავაზებინა.

— ადვილად დაგთანხმდათ?

— როდესაც ფილმის სცენარი გავაცანი, დაინტერესდა, რა როლს ვთავაზობდი და არც ჩემი წინადადების გაჰკვირვებია, გადამღები ჯგუფიც მოეწონა, თანაც, აღმოჩნდა, რომ ნანახი ჰქონდა ჩემი ფილმი „ექვთიმე“ და ჩვენი მსახიობის **გიორგი გილიგაშვილის** ვიდეონამუშევრებიც... ახალგაზრდული სული და განწყობა აქვს, გამოირჩევა შესანიშნავი გარეგნობით და ფილმის ბოლო სცენაში თანამედროვე ქართველი ექიმების სიმბოლური წარმომადგენლის როლს ითამაშებს. პავილიონს რომელიმე კლინიკაში მოვაწყობთ, ოღონდ არა ინფექციურში. რაც მთავარია, თენგიზ ცერცვაძის სახე დარჩება არამარტო დოკუმენტურ კადრებში, არამედ მხატვრულ ფილმშიც.

— როგორია ფილმის სიუჟეტი?

— ეს არის ისტორიულ-რომანტიკული ხასიათის ფილმი, დროში მოგზაურობა. წარმოვაჩენ, როგორ ვერ აფასებს თანამედროვე თაობა ჩვენი ძვირფასი წინაპრების ღვაწლს, როგორი დამოკიდებულება უნდა გვქონდეს ჩვენი კულტურისა და ისტორიის მიმართ. სიუჟეტის მიხედვით, საფრანგეთიდან საქართველოში დაბრუნებულ შეყვარებულ წყვილს კარანტინში ათავსებენ და არ ეძლევათ ერთმანეთის ნახვის საშუალება. სპეციალური სუნთქვითი ვარჯიშების მეშვეობით ისინი გადადიან სხვადასხვა დროსა და გარემოში, სადაც ხვდებიან ისტორიულ გმირებს — დავით აღმაშენებელს, ნიკო და გიორგი ნიკოლაძეებს, ნიკო ფიროსმანსა და მარგარიტას, ილია ჭავჭავაძესა და ოლღა გურამიშვილს, დავით სარაჯიშვილს, ზაქარია ფალიაშვილს, გალაკტიონს... ფილმში ნაჩვენები იქნება როგორც პირადი, ასევე ერისა და სამშობლოს სიყვარული...

— სად იგეგმება გადაღებები?

— ისტორიულ მოვლენებს გადავიღებთ კონკრეტულ ადგილებზე. მაგალითად, ნიკო ნიკოლაძეს — ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმში, გალაკტიონის ეპიზოდს — ქუთაისის ერთ-ერთ საავადმყოფოში, დავით სარაჯიშვილს — მისსავე სახლში, ამჟამინდელ მწერალთა სასახლეში, ზაქარია ფალიაშვილს — ოპერაში...

— ვინ არიან მთავარ როლებში?

— მთავარ როლებს ასრულებენ **გიორგი გილიგაშვილი და ელისაბედ ბერიშვილი,** ასევე **ბექა თურმანიძე, ლაშა კანკავა, გიორგი და ოთო დარჩიაშვილები, გიორგი მეზრელიშვილი...** დაჩქარებული წესით ვარჩევთ კიდევ სხვა მსახიობებს. ვფიქრობ, 2-საათიანი ფილმის გადაღებას ნოემბრის ბოლოს დავასრულებთ. საპრემიერო ჩვენებას დეკემბრისათვის ვაპირებთ. მთავარია, მოვასწროთ სათქმელი, ხალხს შევახსენოთ, რომ ცხოვრებაში უპირველესია სიყვარული, სხვა ყველაფერი კი მეორეხარისხოვანია!

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი

თენგიზ ცერცვაძისთვის ნაჩუქარი ველოსიპედი დღეს მის სამუშაო კაბინეტში, ბუების კოლექციასთან დგას...

P.S.

მიუხედავად იმისა, რომ **თენგიზ ცერცვაძეს** 2020 წელი ერთგვარ გამოწვევად ექცა და მძიმე ინფექციასთან ბრძოლა უწევს, ეს გახლავთ მისი ოცნებების ახდენის წელიწადიც. ერთ-ერთი სატელევიზიო გამოსვლის შემდეგ, როცა განაცხადა — ჩემი ოცნება იყო, ველოსიპედი მყოლოდაო, მას სურვილი აუხდა მაღაზია „bikes.ge“-ს წყალობით. ნაჩუქარი ველოსიპედი დღეს მის სამუშაო კაბინეტში, ბუების კოლექციასთან დგას. ვერ გეტყვით, კინოში გადაღება თენგიზ ცერცვაძის კიდევ ერთი ოცნება იყო თუ არა, მაგრამ, ვინაიდან გადაღებაზე სიამოვნებით დათანხმდა, ჩავთვლით, რომ მას ცხოვრებამ სასიამოვნო სიურპრიზი 72 წლის ასაკშიც მოუწყო!

კვირგვინოსნები

თენგიზ ცერცვაძე
ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი

დროდადრო ასეთი კერები საქართველოში გაჩნდება. ვირუსის მეორე ტალღა ჯერ არ დაწყებულა.

კითხვა დამისვეს — **დარტანიანი რომელი ხართო?** მე ვუთხარი, რომ მუშკეტერი სამი იყო და დარტანიანი — მეოთხე და ვფიქრობ, ის **გიორგი გახარიაა**-მეთქი.

„იმედინიუსი“

პაატა იმნაძე
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე

მეორე და მეცხრე ტალღა ჯერ ადრეა, მაგრამ, თუ არ დავიცავთ წესებს, მოხდება იგივე, რაც ხდება მეზობელ ქვეყნებში.

„ინტერპრესნიუსი“

სოფო შევარდნაძე
„რაშა თუდეის“ ჟურნალისტი, ედუარდ შევარდნაძის შვილიშვილი

როდესაც მარსის კოლონიზაციაზე ლაპარაკობენ, ძალიან მეცინება. თქვენ გენდომებოდათ მარსზე ცხოვრება? მე — არა. არასდროს დავტოვებდი დედამიწას. მე მიყვარს ჩემი საქართველო. მე მიყვარს ჩემი რუსეთი და არსად წასვლა არ მინდა.

„პრაიმტაიმი“

სოფო ბედია
მომღერალი

ძალიან ძლიერი ქალი ვარ, ბევრჯერ მომიგია ცხოვრების „ომები“.

„თბილისელები“

ნინო ჩხეიძე
მომღერალი

იმ დღეს, როცა სცენაზე გამოვდივარ, ვარ ჩუმად, არ ვსაუბრობ. დღის განმავლობაში უნდა ვიყო განმარტოებული, დავიძინო და დავისვენო. ეს აუცილებელი რიტუალი მაქვს.

„თბილისელები“

„სასამართლო უნდა გათავისუფლდეს სამთავრობო წნეხისგან, ამას ითხოვდა ხალხი კომუნისტების დროს, ასევე სააკაშვილის პერიოდში და ახლაც ამას ითხოვს!“ **— აცხადებს ორთაჭალის ციხის ყოფილი უფროსი, პატიმართა უფლებების დამცველი, ადვოკატი ვლადიმერ ტაბაღუა და 30 წლის წინანდელ ამბავს იხსენებს, როცა ერთ-ერთმა ბრალდებულმა ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ორი მოსამართლე მოკლა და ალმასკომის თავმჯდომარეც ზედ მიაყოლა:**

ფრთხილად,

საქართველოში დღესაც უამრავი ვალიკო ჩუთლაშვილი დადის, რომელმაც სამართალი ვერ იპოვა!

— როცა ადამიანს უსამართლოდ სჯი და ამწარებ, არ იცი, მომავალში როგორ მოიქცევა, ამიტომ კანონი უნდა კანონობდეს და არა ამა თუ იმ პირის გავლენები. როცა ადამიანი მართალია, მაგრამ კანონის ძალით სამართალს ვერ პოულობს, უკეთურობას სჩადის და შურისმაძიებელი ხდება. ერთ გახმაურებულ მკვლელობაზე მინდა, გიამბოთ, რომელიც თბილისში ამ 30 წლის წინათ დატრიალდა, უფრო სწორად, 1989 წლის 18 ოქტომბერს, როცა ყოფილმა პატიმარმა, რომელიც თვლიდა, რომ ციხეში უდანაშაულოდ იჯდა, გათავისუფლების მერე ორი მოსამართლე მოკლა — გლდანის სასამართლოს ეზოში — **იური ალანია,** შემდეგ კი — **დავით მანტკავა.** მანვე სასიკვდილოდ დაჭრა ალმასკომის თავმჯდომარე **მურმან ნიკოლაიშვილი,** რომელიც მოგვიანებით გარდაიცვალა. ამ ბრალდებულის სახელი და გვარია **ვალიკო ჩუთლაშვილი.**

— ჩუთლაშვილი რა საქმეზე იყო დაკავებული?

— ციხეში ჩასვეს მეზობელთან დავის გამო. გადმოცემით ვიცი, რომ ალმასკომმა მეზობელს დაუჭირა მხარი, ჩუთლაშვილმა სასამართლოში გაასაჩივრა ალმასკომის უკანონო გადაწყვეტილება, მაგრამ სიმართლეს ვერ მიაღწია. **ადრეც ასე იყო და ახლაც ასეა — მაშინდელი სასამართლო, რომელიც ალმასკომს ადგილობრივ ხელისუფლებად თვლიდა, ამავე ალმასკომის თავმჯდომარის წინააღმდეგ ვერ წავიდოდა.** შედეგად მიიღეს გამწარებული ადამიანი, რომელმაც არნახული მკვლელობა ჩაიდინა. ჩუთლაშვილი დააკავეს და დახვრეტა მიუსაჯეს, განაჩენის აღსრულებამდე სიკვდილმისჯილთა საკანში ჩასვეს. მისი დაპატიმრების დროს სხვა სამსახურში ვიყავი გადაყვანილი და როცა ორთაჭალის ციხეში დავბრუნდი, ჩუთლაშვილი უკვე იქ დამხვდა.

— ნანობდა ჩადენილ დანაშაულს?

— არა, ამბობდა, რომ უსამართლობის საპასუხოდ გააკეთა. იმდენად იყო გამწარებული, დახვრეტას არად დაგიდევდათ! **მახსოვს, მაშინ ერთდროულად 7 ადამიანის დახვრეტაზე მოვიდა ბრძანება, მათ შორის იყო ვალიკო ჩუთლაშვილი.** იმხანად ციხეში 57 სიკვდილმისჯილი იჯდა — მათთვის 27 საკანი იყო გამოყოფილი, ხან 2 კაცი იჯდა ერთად, ხან თითო საკანში — ერთი ადამიანი, ხანაც — ოთხნი...

— ვინ გასცა დახვრეტის განკარგულება?

— საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ **მინდია უგრეხელიძემ.** მაგრამ იმ 7 ადამიანს სიცოცხლე შეუნარჩუნე და არ დახვრიტეს!

— განაჩენი არ აღასრულეთ?

— საქმე შემდეგში მდგომარეობდა: ამ დროისათვის უკვე აღარ არსებობდა სსრ კავშირი და საბჭოთა კანონმდებლობაც აღარ მოქმედებდა. აღდგენილი იყო 1921 წლის კონსტიტუცია, რომელიც დახვრეტას არ ითვალისწინებდა. **მინდია უგრეხელიძემ განაცხადა** — დანაშაული ჩადენილია სსრ კავშირის დროს და განაჩენი უნდა აღსრულდესო... უარი განვაცხადე აღსრულებაზე, ვაცნობე სახელმწიფოს მეთაურს **ედუარდ შევარდნაძეს,** მოვითხოვე, წარმოედგინათ საკანონმდებლო ნორმა, რომლის თანახმადაც სასიკვდილო განაჩენი უნდა აღსრულებულიყო. არადა, ბუნებაში რაც არ არსებობდა, რას მომცემდნენ... მოკლედ, ამ ამბავმა დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია. შევარდნაძემ პირველ პირებთან თათბირი მოითხოვა, შეიკრიბნენ **მინდია უგრეხელიძე, შოთა კვირაია, ჯამლეთ ბაბილაშვილი, ალექსანდრე შუშანაშვილი...** შუშანაშვილი მე მიჭერდა მხარს, კვირაია ნეიტრალური იყო. მოკლედ, დახვრეტის განაჩენი არ აღსრულდა, პატიმრებს შეეცვალათ სასჯელის ზომა და გარკვეული დროის მერე გათავისუფლდნენ.

— ვალიკო ჩუთლაშვილიც გათავისუფლდა?

— თავისუფლებაზე ბუნებრივი სიკვდილით გარდაიცვალა, ციხეში რომ გარდაცვლილიყო, ოჯახს მკვდარს არ გაატანდნენ.

— მოსამართლე იური ალანია გახსოვთ?

— ვიცნობდი, კარგი ადამიანი იყო, მიღება და მოსმენა იცოდა, ყველა კითხვაზე პასუხს გაგცემდა. მასთან ზემოხსენებული საქმე ალმასკომიდან მივიდა. ადამიანს თუ დავა ჰქონდა ალმასკომთან და მსგავს ინსტიტუტებთან, ვერაფერს გახდებოდა და სასამართლოც მთავრობის წინააღმდეგ ვერ მიდიოდა. აი, ეს მოხდა და ახლაც ასეა! ამიტომ ვიმეორებ:

სასამართლო თავისუფალი უნდა იყოს ადმინისტრაციული წნეხისგან, ნუ ამყოფებენ ადამიანებს მუდმივი წამების გარემოში, ყველა ვალიკო ჩუთლაშვილად ხომ არ უნდა აქციონ?!

იური ალანია

თამარ ალანია

— იური ალანიას ქალიშვილი თამარ ალანია უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატი იყო...

— განათლებული გოგოა, მაგრამ — სისტემის მსხვერპლი. უზენაეს სასამართლოში არ დანიშნეს და ნეტავ, მაგაზე უკეთესი ვინ გაიყვანეს? ძირეული რეფორმები უნდა მოხდეს სასამართლოში, სხვაგვარად არ შეიძლება.

— ზემოხსენებული შემთხვევის დროს თბილისის პროკურორი მიხეილ ქურდაძე იყო...

— ქურდაძე სიმართლის მოყვარული ადამიანი გახლდათ, პროფესიონალი... რუსთავის კოლონიის უფროსის მოადგილედ ვმუშაობდი, როცა ჩემთან მკვლელობა მოხდა. მიშამ მთელი ღამე ჩემთან ერთად გაათენა, საქმეზე მუშაობდა. სამწუხაროდ, ესეც მოულოდნელად მოკლეს საკუთარი სახლის სადარბაზოში 1993 წლის 10 მარტს.

— ადრეც ხშირი იყო უსამართლოდ დაპატიმრების შემთხვევები?

— თუ სახელმწიფო მანქანას დაეჯახებოდნენ, საქმე ბრალდებულის გამარჯვებით არ მთავრდებოდა. არადა, საქართველოში დღესაც უამრავი ვალიკო ჩუთლაშვილი დადის, რომლებმაც სამართალი ვერ იპოვეს!



ვლადიმერ ტაბაღუა:

უსამართლოდ დასჯილმა პატიმარმა ორი მოსამართლე და ალმასკომის თავმჯდომარე მოკლა!

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი

კვირგვინოსნები

ნუცა ბუზალაძე
მომღერალი

მყავს შეყვარებული. საბედნიეროდ, არ არის ეჭვიანი და კარგად იცის ჩემი პროფესიის თანამდევი სიძნელეები. ჯერ ოჯახის შექმნას არ ვგეგმავთ, კარიერულ წინსვლაზე ვფიქრობ, დიდი გეგმები მაქვს. **გამიმართლა, რომ მას უყვარს ჩემი სიმღერა და არასდროს მეტყვის, რომ საყვარელი საქმე მივატოვო. წინააღმდეგ შემთხვევაში ერთადაც არ ვიქნებოდით.** ისიც იცის, რომ კარგი დიასახლისი არ ვარ და შეიძლება, ვერც გავხდე. ერთხელ დავპატიჟე ჩემს გაკეთებულ ბლინებზე, რომლებიც ნახევრად დამეწვა. დიდხანს უარობდა, არ მინდა ჭამაო, მაგრამ არაფერი გამოუვიდა, თვალი არ მომიცილებია, სანამ ბოლომდე არ შეჭამა.

„სარკე“

ანიტა რაჭველიშვილი
ოპერის მომღერალი

ევროპაში ქართველებს რას აკეთებთ ამისთანას, რომ საქართველოს პასპორტის დანახვისთანავე ადამიანები, როგორც უკანასკნელ კრიმინალს, ისე გიყურებენ?! მანქანაც კი ვერ ვიქირავე!

„ახალი თაობა“

გიორგი კეკელიძე
ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი

არცთუ სასიამოვნო ამბების ფონზე ახალქალაქის ოთხ სოფელში — ხორენია, ალსატანი, გოკიო, ვარევანი — პატარა ქართული ბიბლიოთეკა მოვაწყვეთ. მალე სხვა ოთხ სოფელსაც ვესტუმრებით და ნოემბრის ბოლოს ამ რაიონის ყველა სოფლის სკოლაში ჩვენი კვალი იქნება, წიგნის კვალი.

„ახალი თაობა“

აჩიკო სოლოღაშვილი
მსახიობი

ვარ ეჭვიანი მეგობრის, მეუღლის და ძაღლის მიმართაც კი!

„თბილისელები“

60 წელი

ზუსტად 60 წლის წინათ, 1960 წლის 13 აგვისტოს, გაზეთი „კომუნისტი“ ბოლო გვერდზე აქვეყნებს უწყინარ ინფორმაციას თბილისში მშენებარე სპორტის სასახლის შესახებ და სრულიად საქართველოც სიამაყით ელოდება იმ დღეს, როცა კრემლთან საქართველოს ხელისუფლების უაღრესად ტაქტიკური ეკვილიბრისტიკის კვალდაკვალ დედაქალაქში ყოვლად წარმოუდგენელი სიდიდის სპორტული არენა აშენდება. *გადის სულ რაღაც ერთი კვირა და იგივე გაზეთი გვაწვდის უაღრესად მნიშვნელოვან ცნობას, რომ 1960 წლის 19 აგვისტოს* ***საბჭოთა კავშირში განხორციელდა მეორე კოსმოსური ხომალდის გაშვება ბორტზე მყოფი ცხოველებით,*** *რომელთა შორისაც აწ უკვე ისტორიაში შესული ორი ძაღლია —* ***„ბელკა“*** *და* ***„სტრელკა“.*** *საბჭოთა პროპაგანდის დახვეწილი ხელწერით, ამ ინფორმაციის გვერდით ქვეყნდება* ***ამერიკელი ჯაშუში მფრინავის ფრენსის ჰარ პაუერსის განაჩენი,*** *რომელმაც იმავე წლის 1 მაისს, მოსკოვის დროით 5 საათსა და 36 წუთზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო საზღვარი დაარღვია და ტაჯიკეთის სსრ ქალაქ კიროვაბადის ტერიტორიაზე შეიჭრა. საზენიტო რაკეტებით ჩამოგდებული თვითმფრინავიდან პარაშუტით გადმომხტარი პირი მიწაზე დაშვებისთანავე შეიპყრეს და 2-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს, თუმცა, სულ მალე რუს გენერალში გადაცვალეს და* ***პოსტსტალინური ხრწნილების ფაზაში შესული საბჭოეთიც მოთმინებით დაელოდა იმ დროს, როცა ზუსტად 27 წლის შემდეგ, 1987 წლის 28 მაისს, გერმანელი მათიას რუსტი „ჩესნას“ ტიპის თვითმფრინავით მოსკოვში დაეშვა.***



დიახ, ეს მაშინ მოხდა, როდესაც საბჭოთა კავშირს უკვე წყალი ჰქონდა შემდგარი და მისი ტყლიპიანი მმართველის — მიხეილ გორბაჩოვის კარზე არასაბჭოური ღიმილის მქონე მამათელი შევარდნაძე ჰგიებდა; როცა ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის აფეთქების შედეგად 1986 წლის 26 აპრილს დაძრული რადიაქტიური ბოროტება მომაკვდავი იმპერიის ძვალსა და რბილში იყო გამჯდარი და ვეღარც სამბჭოთა კავშირი აკვირვებდა მსოფლიოს თავისი კოსმიური წარმატებებით. **მაშინ კი, 1960 წლის 19 აგვისტოს, ჯერ კიდევ 8 თვე რჩებოდა იური გაგარინის ისტორიულ გაფრენამდე, რომელსაც სტალინის დიადი მმართველობის წლებში ჩაეყარა საფუძველი და 1961 წლის 12 აპრილს ჭკუასუსტ ნიკიტა ხრუშჩოვს მიეწერა.**

სტალინური ეპოქის დასასრულის მიუხედავად, მე-20 საუკუნის 60-ან წლებში ჯერ კიდევ ყვაოდა საბჭოთა მეცნიერება და ტექნიკა, ხოლო ძაღლების კოსმოსური ვოიაჟი იმ დიდი ექსპერიმენტის ნაწილი იყო, რომელსაც საბჭოთა ადამიანისა და კაცობრიობისათვის ძველი დროების ინერციით არნახული სიკეთე უნდა მოეტანა.

და აი, იგივე 1960 წლის 21 აგვისტოს გაზეთი „კომუნისტი“ კვლავ აქვეყნებს „საკდესის“ აღმაფრთოვანებელ ცნობას, რომ **„ცოცხალი არსებანი ისტორიაში პირველად დაბრუნდნენ კოსმოსიდან დედამიწაზე“**, ხოლო **„ყველა საცდელი ცხოველი, მათ შორის, ძაღლები „სტრელკა“ და „ბელკა“ თავს კარგად გრძნობენ“.** *და მართლაც, ფიზიოლოგიური პარამეტრების ტელემეტრიულმა გაზომვებმა, რომლებიც ცხოველთა მდგომარეობას ახასიათებენ, გვიჩვენეს, რომ მათ დამაკმაყოფილებლად გადაიტანეს ხომალდის გაშვება და ორბიტაზე გაყვანის პერიოდი.* ***„ბელკას“*** *პულსი — 75, სუნთქვის სიხშირე კი 24 ჰქონდა. თანამგზავრის ორბიტაზე გაყვანის დროს მისი პულსი 150-ს აღწევდა, სუნთქვის სიხშირე კი — 240-ს. ბოლოს უწონობაში მისი პულსიცა და სუნთქვაც დასტაბილურდა და 72-12-მდე დავიდა. რაც შეეხება ძაღლ* ***„სტრელკას“,*** *როგორც ჩანს, გაშვების წინ უფრო ნერვიულობდა და პულსი 90 ჰქონდა, სუნთქვის სიხშირე კი — 60. ხომალდის ორბიტაზე გაყვანის დროს მისი პულსი — 160-ს, სუნთქვის სიხშირე კი 125-ს გაუტოლდა. გაფრენიდან საათნახევრის შემდეგ პულსი იყო 65, სუნთქვის სიხშირე კი — 24.* ***ეს მონაცემები ცხადყოფს, რომ ორბიტაზე გაფრენის დროს უწონობის მდგომარეობაში ცხოველების ფიზიოლოგიური ფუნქციები ნორმალური გახდა. ფიზიოლოგიური ფუნქციების ნორმალიზაციას ტელევიზიური სისტემით გადაღებული ცხოველების გამოსახულებაც მოწმობდა.***

ლოგიკურია, მკითხველი დაინტერესდეს ოთხფეხა „მეცნიერების“ კვების საკითხით. თურმე, „სტრელკა“-„ბელკას“ კოსმოსში მეფური სუფრა ჰქონიათ, რომელსაც დათქმულ დროს სპეციალური დანადგარი აწვდიდა. ძაღლები განსაკუთრებულები იყვნენ იმითაც, რომ კოსმოსში გაფრენამდე დიდი გულმოდგინებით ეჩვეოდნენ სპეციალური სკაფანდრისა და გადამცემების ტარებას. ასევე შეგუება მოუწიათ დიდი ხნით შეზღუდულ სივრცეში ყოფნასთან, სადაც ერთგული მეგობრები — ადამიანები არ იმყოფებოდნენ, თუმცა, კოსმოსური ხომალდის ბორტზე იყვნენ ვირთაგვები და თეთრი თაგვები,



დაწვრილებითი ცნობები კოსმოსური ხომალდის „მგზავრების“ შესახებ

1960 წლის 21 აგვისტოს მოსკოვში ჩამოიყვანეს ცხოველები, რომლებიც ისტორიაში პირველად დაბრუნდნენ კოსმოსურ სივრცეში ფრენიდან.

როგორც უკვე ვიუწყებოდით, მეორე საბჭოთა კოსმოსური თანამგზავრი ხომალდით საფრენად გაიგზავნა ძაღლები „სტრელკა“ და „ბელკა“. მათ გარდა, რადიაციის გავლენისა და კოსმოსური ფრენის პირობების შესასწავლად გაიგზავნა სხვა ცხოველებიც — 40 თაგვი, 2 ვირთაგვა, მწერები, მცენარეები, პურეულის მარცვალი და ზოგიერთი მიკრობი.

თანამგზავრ ხომალდის კაბინით იფრინა 13 თეთრმა ლაბორატორიულმა და 15 შავმა თაგვმა და ორმა თეთრმა ვირთაგვამ კატაპულტირებულ კონტეინერში, „ბელკას“ და „სტრელკას“ გარდა, იყო 6 თეთრი და 6 შავი თაგვი, მწერები — დროზოფილები 15 კოლბით, მცენარე — ტრადესკანცია 2 კოლბით, მცენარე ქლორელა 8 ამპულით თხევად მასაზრდოებელ გარემოში სუსპენზიების სახით და კიდევ 4 ამპულით, სოკოვანი კულტურები — აქტინომიცეტები — 14 ამპულა, სიმინდის, სხვადასხვა ჯიშის ხორბლის, ბარდის, ხახვისა და ნიგვლის თესლი.

გარდა ამისა, კონტეინერში მოთავსებული იყო ადამიანისა და ბოცვრის კანის პატარა ნაჭრები 2 ამპულით, ჰელის კიბოს უჯრედები 6 ამპულით, მიკრობები: ნაწლავის ჩხირი „კ-12“ 11 ამპულით, ნაწლავის ჩხირი „ბ“ 6 ამპულით, ნაწლავის ჩხირი „აეროგენესის“ ტიპისა 4 ამპულით, ჩხირი — ზეთიან — მჟავე დუღილისა 2 ამპულით, სტაფილოკოკები 2 ამპულით, დეზოქსინუკლეინმჟავა 6 ამპულით, ბაქტერიოფაგი „ტ-2“ 3 ამპულით და ბაქტერიოფაგი 13-21 3 ამპულით.

მეცნიერული კვლევის საწარმოებლად კოსმოსურ ხომალდზე დადგმული იყო აპარატურა:

— პირველი კოსმოსური გამოსხივების მსუბუქი და მძიმე ბირთვების გამოსაკვლევად;

— მზის რენტგენული და ულტრაიისფერი გამოსხივების გამოსაკვლევად;

— ცხოველთა კონტეინერში კოსმოსური რადიაციის დონეების (დოზების) რეგისტრაციისათვის.

ხომალდზე განლაგებული იყო სქელშრეებიანი ბირთვული ფოტოემულსიების ბლოკები, რომელთა საერთო წონა უდრიდა დაახლოებით 60 კილოგრამს, ამასთან ერთ-ერთ ფოტოემულსიურ ბლოკში გათვალისწინებული იყო ფოტოემულსიების გამომჟღავნება უშუალოდ ხომალდზე.

მეცნიერულ ინფორმაცია ალიბეჭდებოდა და ბრძანებით გადმოეცემოდა დედამიწაზე. ამასთან ალიბეჭდილი ინფორმაციის დედამიწაზე გადმოცემა ხდებოდა დედამიწის გარშემო ხომალდის ყოველი შემოვლის შემდეგ, აგრეთვე დაჯდომის წინ.

გარდა ამისა, დაშვების პროცესში ბორტზე რეგისტრაციის ავტონომიური სისტემის საშუალებით განუწყვეტლივ აღინიშნებოდა საცდელ ცხოველთა ფიზიოლოგიური მონაცემების ცვლილებანი.

ბირთვულფოტოემულსიანი ბლოკები და მეცნიერული კვლევის მთელი აპარატურა დაბრუნდა დედამიწაზე ხომალდით.

თანამგზავრ ხომალდზე დადგმულმა სატელევიზიო სისტემამ მოგვცა ბევრი ძვირფასი ინფორმაცია, რომელიც გადაღებულია კინოფი-

უძაღლო ქვეყანაში

საბჭოთა მეცნიერების ახალი ტრიუმფი

საკდესის ცნობა

კომუნისტი

სასამართლო პროცესი

ამერიკელი ჯაშუში მფრინავის ფრენსის ჰ. პაუერსის სისხლის სამართლის საქმის გამო

„ბელკას“ და „სტრელკას“ კოსმოსური ვოიაჟიდან 60 წელი გავიდა!

Neues Deutschland

UdSSR hat Schlüssel zum Kosmos

აგრეთვე ბუზები, იყო ზოგიერთი მცენარის თესლიც, სოკოები, წყალმცენარეები, რომლებსაც ბოტანიკოსები „ქლორელას“ უწოდებენ და მცენარე „ტრადესკაცია“. კოსმოსური ხომალდით მათი ტრანსპორტირება მეცნიერებს იმისათვის დასჭირდათ, რომ გამოერკვიათ დიდ სიმაღლეებზე, კოსმოსური რადიაციის მოქმედების პირობებში ნამყოფ ბიოლოგიურ სახეობათა განვითარების თავისებურებანი.

„საბჭოთა მეცნიერების, ინჟინრების, ტექნიკოსებისა და მუშების მიერ შექმნილი კოსმოსური თანამგზავრი ხომალდის გაშვება და დედამიწაზე დაშვება, საპლანეტათაშორისო სივრცეში ადამიანის გაფრენის მაუწყებელია!“ — წინასწარმეტყველურად ასკვნის სსრკ პროპაგანდის რუპორი — **საბჭოთა კავშირის დეპეშათა სააგენტო** და პრესაშიც თითქმის მთელი ორი კვირის მანძილზე არ წყდება აღმაფრთოვანებელი „შეძახილები“ და „ოვაციები“ მომხდართან დაკავშირებით.

ნიუ-იორკი, 20 აგვისტო (საქდესი):

როგორც ნიუ-იორკის „ასოშიეიტედ პრესის“ სააგენტოს კორესპონდენტი იუწყებოდა, გუშინ ამერიკის არმიის კავშირგაბმულობის კორპუსის ლაბორატორიასთან არსებულმა ასტრონომიული დაკვირვების ცენტრმა მიიღო საბჭოთა კოსმოსური ხომალდის სიგნალი. ცენტრის წარმომადგენლის თქმით, სიგნალს 15 წუთის განმავლობაში იღებდნენ!

პარიზი, 20 აგვისტო (საქდესი):

საბჭოთა კავშირის მიერ მეორე კოსმოსური ხომალდის გაშვებას ცხოველებიანად განსაკუთრებული დიდი ინტერესით შეხვდნენ საფრანგეთში. საღამოს გაზეთებმა ვერ მოასწრეს ამ ამბის შეტყობინება თავიანთ პირველ გამოშვებაში, ამიტომ პირველწყარო რადიო გახლდათ, რომელმაც გამოაცხადა, რომ კოსმოსურმა საბჭოთა ხომალდმა პარიზს გადაუფრინა და რომ რადიოსიგნალები მისგან რეგისტრირებულია მედონის ობსერვატორიაში, რომელიც პარიზის მახლობლად მდებარეობს.

con a bordo due cani e TV

lanciata dall'URSS

ეს საბჭოთა ხალხის გენიის მონაპოვარია

ჩვენი მეცნიერებისა და ინჟინრების შესანიშნავი წარმატება

რას განიცდიდნენ კოსმოსში?

გუშინ საღამოს კი, ქალაქის ქუჩებში, გაზეთების კიოსკებთან, პარიზის მეტროს მატარებლებში შეიძლებოდა, გენახათ ადამიანები, რომლებიც ინტერესით კითხულობდნენ გაზეთების უკანასკნელ გამოშვებებში ცნობას, რომ საბჭოთა კოსმოსური ხომალდი ორბიტაზე გავიდა. ამ ახალმა ამბავმა ნამდვილი სენსაცია გამოიწვია პრესაში. ყველა საღამოს გაზეთი ამ ამბავს ბეჭდავს პირველ გვერდზე დიდრონი სათაურებით. თითქმის საპლაკატო შრიფტით კი გაზეთების „ფრანს-სუარსა“ და „პარი-პრესის“ პირველი გვერდებია გაფორმებული!

საბჭოთა მეცნიერების სიდიადესა და კაცობრიობის მონაპოვარს გაზეთის მთავარი გვერდებიდან ეხმიანებოდნენ იაპონური გამოცემები. ასევე, ამ მისიის მსოფლიო მნიშვნელობაზე საუბრობდა კანადა, ურუგვაი, ინგლისი, ჩინეთი, აშშ, მოკლედ, მთელი მსოფლიო!

კომუნისტი

მეცნიერული კვლევის პროგრამა წარმატებით შესრულდა

რა გააკეთეთ თქვენ სკოლისათვის?

ბოლოთქმა

ეს იყო... ეს განწყობა მილიონების გულებში აწი აღარასოდეს გამეორდება. მაშინ ადამიანი ფასობდა და ხალხს ჯერ კიდევ გააჩნდა გაკვირვების უნარი.

სხვათაშორის, გაზეთი „კომუნისტი“ 1960 წლის აგვისტოში საპლანეტათაშორისო მოვლენების ფონზე ბოლო დღეების ერთ უწყინარ ქრონიკასაც გვთავაზობს: **ბათუმში სულ მოიკრიფა და სახელმწიფოს ჩაბარდა 5,862 კილოგრამი ჩაის ფოთოლი, წალენჯიხამ კი ჩაის ნედლეულის დამზადების წლიური გეგმა რაიონში პირველმა შეასრულა!**

მოამზადა
საბა ჯაბუშანურმა

ნანა ყავლაშვილი:

ამოიღეთ კვების რაციონიდან მავნე პროდუქტები, რომლებიც სიცოცხლეს გვიმოკლებენ!

სწორ კვებას ადამიანის განკურნებაც შეუძლია და გაახალგაზრდავებაც, მაგრამ, სამწუხაროდ, მავნე პროდუქტებსაც მივირთმევთ, რომლებიც სიცოცხლეს გვიმოკლებენ. საინტერესოა, რა უნდა ამოვაგდოთ ყოველდღიური რაციონიდან ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად და რომელი საკვებია სასარგებლო? ჩვენი სტუმარია ნუტრიციოლოგ-დიეტოლოგი ნანა ყავლაშვილი:

— კიბოს წინააღმდეგ საუკეთესო საშუალებაა ბროკოლი, პომიდორი, კენკროვანი მცენარეების ნაყოფი, ლიმონი და კომბოსტო, ხოლო დამუშავებული ხორცი (სოსისები, ძეხვები), დონატები, ნამცხვრები, ჩიფსები და კარტოფილი „ფრი“, პირიქით, კიბოს პროვოცირებას უწყობს ხელს.

— როგორ შევინარჩუნოთ ჯანსაღი კბილები?

— თუ გსურთ, ჯანსაღი კბილები გქონდეთ, ხშირად მიირთვით ვაშლი, კივი, რძე, ხახვი და სტაფილო. გახსოვდეთ, კბილებს აზიანებს ალკოჰოლიანი სასმელები, ციტრუსები, მათი წვენები და შაქრის შემცველი საკვები.

— გვირჩიეთ, რა მივიღოთ გაცივების დროს?

— გაცივების წინააღმდეგ საუკეთესოა ნიორი, თაფლი, ციტრუსები, კოჰა და ცუდია სიმინდი, რძე, იოგურტი. ამ პროდუქტებმა, პირიქით, შესაძლოა, გაცივების პროვოცირება მოახდინონ.

— თქვენ მითხარით, რომ ნიორს მცენარეების მწერებისგან დასაცავადაც იყენებენ. თუ შეიძლება, ჩაგვაწერინეთ რეცეპტი?

— **0,5 კილოგრამი ნიორი ხორცსაკეპ მანქანაში გაატარეთ, ხოლო მიღებული მასა ერთ ვედრო წყალში გახსენით და 10 დღე შეინახეთ. ნივრის ნაყენი 0,5-ლიტრიანი ქილით ამოიღეთ და 10 ლიტრა წყალში გახსენით, პულვილიზატორში ჩაასხით და მცენარეებს მიასხურეთ.** თქვენ ნახავთ, რომ კოლორადოს ხოჭოც კი არ მიეკარება ნარგავებს, რადგანაც ნიორი მწერების გამანადგურებელ შხამს შეიცავს.

— თმის ცვენის დროს რას გვირჩევთ?

— თმის ცვენის წინააღმდეგ ეფექტურია ტკბილი კარტოფილი, კვერცხი, ნიგოზი, ისპანახი და ნუშის კარაქი. ვისაც ეს პრობლემა აწუხებს, ეკრძალება ალკოჰოლი, ტკბილეული, ჰამბურგერები, ჩისქეიქები და „ფრი“.

— დიაბეტით დაავადებულებს რას ურჩევთ?

— დიაბეტის წინააღმდეგ კარგია ავოკადო, ბოსტნეული და კენკროვანი მცენარეების ნაყოფი.

— რომელი პროდუქტები მივირთვათ წონაში დასაკლებად?

— ვაშლი, ციტრუსები, კენკროვანი მცენარეების ნაყოფი და თევზი.

— რა გაგვიხანგრძლივებს სიცოცხლეს?

— თუ გსურთ, დიდხანს იცოცხლოთ, მიირთვით ბევრი თხილი, ბოსტნეული, ციტრუსები, ავოკადო და კენკრა.

— გამიგია, თითქოს თეთრი სოკო გულის დაავადებებს კურნავს. ამაზე რას გვეტყვით?

— თეთრი სოკო გამოირჩევა ბაქტეროციდული თვისებებით, ორგანიზმს მატებს ტონუსს და ეფექტურია გულის დაავადებების დროს, ხოლო თირკმლებისთვის სასარგებლოა ხის სოკო. თავის ტკივილს შველის ქამა, მანჭკვალა და ზეთიანა, ამასთან, მანჭკვალა მსუბუქი კუჭში გამხსნელია, არაყა კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის მოქმედებას აწესრიგებს, ხოლო მელისყურა რადიკულიტს შველის.

სოკო ძალიან ბევრ ცილას შეიცავს და B ჯგუფის ვიტამინების წყაროს წარმოადგენს. მდიდარია ასევე მიკროელემენტებით, ესენია: სპილენძი, იოდი, თუთა, ფოსფორი და კალიუმი. სოკოს კერძები ამცირებს გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების განვითარების რისკს და ებრძვის ვირუსულ ინფექციებს.

— თუ არ ვცდები, 3000-მდე სახეობის სოკო არსებობს.

— დიახ, ასეა! მათგან ჯანმრთელობისთვის საშიში მხოლოდ 50 სახეობაა, მაგრამ სოკოს შეუძლია, დააგროვოს ტოქსინები და რადიოაქტიური ნაერთები. ნუ შეინახავთ გარეცხილ-გასუფთავებულ სოკოს, უმჯობესია, მაშინვე მოხარშოთ ან შეწვათ და შეჭამოთ, მეორე დღისთვის არ დაიტოვოთ, განსაკუთრებით, თუ კარტოფილთან ერთად არის მომზადებული.

— რა უნდა გავითვალისწინოთ სოკოს დაკონსერვების დროს?

— არავითარ შემთხვევაში არ მოხუფოთ ლითონის სახურავით, რადგანაც შესაძლოა, ბოტულიზმის ბაქტერიები გაჩნდეს. სხვათაშორის, სოკო შეგიძლიათ, ასევე გააშროთ და დაამწნილოთ.

— რით არის სასარგებლო ნუში?

— ნუშის ხე 70-130 წელს ცოცხლობს. მისი ნაყოფი შეიცავს B და E ვიტამინებს, კალცს, მაგნიუმს, მანგანუმს, ფოსფორს და ფერმენტებს, რომლებიც კუჭ-ნაწლავს ფუნქციონირებაში ეხმარება.

— რა აძლევს მომწარო გემოსა და სპეციფიკურ სურნელს?

— გლიკოზიდების ამიგდალინი. ნუში წმენდს სისხლს და კვებავს მის უჯრედებს. ხალხურ მედიცინაში ის ღვიძლის სამკურნალოდ გამოიყენება.

— გამიგია, კენჭებისა და მარილების წარმოქმნას უშლის ხელსო, მართალია?

— ნუში ყველა ორგანოს ასუფთავებს და ნამდვილად უშლის ხელს კენჭებისა და მარილების წარმოქმნას, აძლიერებს ტვინის მუშაობას, მხედველობას, ადამიანს მკერდისა და ყელის კიბოსგან იცავს, გამოიყენება ასევე ასთმისა და პლევრიტის პრევენციისთვის, ეფექტურია კუჭის წყლულის დროს, აძლიერებს იმუნიტეტს და ვირუსის საწინააღმდეგოდ წამალზე ეფექტურია.

— როგორც ვიცი, შარშან ამერიკელმა მეცნიერებმა 7-წლიანი კვლევის შემდეგ საქონლის ხორცი ყველაზე მავნე, სიცოცხლის შემმოკლებელ პროდუქტად აღიარეს. ამაზე რას გვეტყვით?

— აღმოჩნდა, რომ საქონლის ხორცის მოხმარება იწვევს ნაადრევ სიბერეს, მეორე ტიპის შაქრიან დიაბეტს, გულის დაავადებებს, ინსულტს, კუჭ-ნაწლავის სიმსივნეებს და ა.შ., ხოლო მსხვილფეხა საქონლის ფერმებიდან დიდი რაოდენობით მძიმე გაზების გამოყოფა პლანეტის ატმოსფეროს აზიანებს — კერძოდ, ოზონის შრეს შლის.

„საქონლის ხორცის მოხმარება იწვევს ნაადრევ სიბერეს, მეორე ტიპის შაქრიან დიაბეტს, გულის დაავადებებს, ინსულტს, კუჭ-ნაწლავის სიმსივნეებს...“

„დაკონსერვებული პომიდვრის სოუსი, ე.წ. „ტომატი“ ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო საკვებია, რადგანაც გულის დაავადებებს იწვევს და კბილებს აზიანებს!“

— მავნებლობის ინდექსით საქონლის ხორცს 15 ქულა მიანიჭეს.

— ამოიღეთ კვების რაციონიდან მავნე პროდუქტები, რომლებიც სიცოცხლეს გვიმოკლებენ! არადა, ზოგ მათგანს ადამიანი ყოველდღე მოიხმარს. აღმოჩნდა, რომ დაკონსერვებული პომიდვრის სოუსი, ე.წ. „ტომატი“ ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო საკვებია, რადგანაც გულის დაავადებებს იწვევს და კბილებს აზიანებს. ადამიანის ჯანმრთელობის მტერია ასევე გაზიანი სასმელები და ტკბილეული.

— რით შევცვალოთ შაქარი?

— თაფლით! საერთოდ ამოიღეთ კვების რაციონიდან დამუშავებული და შებოლილი ხორცი (სოსისი, შაშხი, ძეხვი), რადგანაც სიმსივნეს იწვევს, ხოლო ბავშვებში სწავლის ხარისხს აქვეითებს და ათვისების უნარს აფერხებს.

— სხვა რა პროდუქტები ამოვაგდოთ კვების რაციონიდან?

— მარგარინი, რომელიც აფერხებს სისხლის მიმოქცევას და ზრდის ქოლესტერინის შემცველობას, ასევე უარი თქვით „ჰოთ დოგზე“, რომლის ერთი პორციაც ისეთივე სახიფათოა ჯანმრთელობისთვის, როგორც ერთი ღერი სიგარეტის მოწევა. არ გაეკაროთ სალათებისთვის განკუთვნილ სოუსებს. საშიშია ასევე ხელოვნური დამატკბობლებიც. მიუხედავად იმისა, რომ დაბალკალორიულია, ზრდის სისხლის წნევას და დიაბეტის გაჩენის ალბათობას.

ესაუბრა

ნინო გოძიაშვილი

ეზოთერიკოსის თვალით

თამაზ დარახველიძე:

სიღარიბის პროგრამა დედამიწაზე დამთავრდება, სოციალიზმი კაცობრიობის მომავალია!

მზარდი დაძაბულობის ფონზე კაცობრიობის უპირველეს ამოცანად არსებობის უზრუნველყოფა იქცა. როგორ გავიტანოთ თავი ამ ურთულეს დროში და რა გველის მომავალში? სწორედ ამ თემაზე სასაუბროდ რედაქციაში გვესტუმრა ეზოთერიკოსი თამაზ დარახველიძე:

— დედამიწა ახალ ერაში შევიდა, წინ ბიბლიაში დაანონსებული ოქროს ხანა გველის, მაგრამ, ვინაიდან სამყარომ უკვე გააუქმა დახმარების ძველი სისტემა და ენერგიას აღარ აძლევს კაცობრიობას, ადამიანი ფულის შოვნას ძველი ხერხებით ვეღარ შეძლებს. იგივე საფრთხის წინაშე დგანან სახელმწიფოები, უპირველესად კი, მსხვილი კორპორაციები. თუ ქონების შესანარჩუნებლად ისინი ჩვეულ ტექნოლოგიებს გამოიყენებენ და ახალ გადაწყვეტილებებს არ მიიღებენ, მათი სტრუქტურები, უბრალოდ, დაიშლება, ვინაიდან შემოსავლის არხი გადაეკეტებათ. ასე რომ, შემდგომი განვითარებისთვის აუცილებელია, ადამიანი სიმდიდრის შინაგან არხს მიუბრუნდეს და სამყაროს კანონებით იცხოვროს.

— რომელ კანონებს გულისხმობთ?

— ჰარმონიას, სიყვარულსა და მოყვასზე ზრუნვას! სწორედ ეს არის ჭეშმარიტი სიმდიდრე და ჩვენი შემოსავალიც მისი შესატყვისი იქნება. დიახ, **თუ გსურთ, თქვენი საქმე მომგებიანი გახდეს, პირველ რიგში, კოლექტივზე იზრუნეთ. მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიაღწევთ წარმატებას, როცა თანამშრომლები გეყოლებათ კმაყოფილი. ამ პირობის მიღება დიდ მოგებას მოგიტანთ.** ეს ყველას ეხება: ადამიანებს, ქვეყნებს, კომპანიებს და, მერწმუნეთ, გადარჩენის ერთადერთი საშუალებაა. გახსოვდეთ: ჭეშმარიტი გაფურჩქვნის წყარო სამყაროს ცენტრიდან მომდინარეობს. ფული და ძალაუფლება მხოლოდ და მხოლოდ ილუზიაა. ადრე თუ გვიან სიღარიბის პროგრამა დედამიწაზე დამთავრდება, სოციალიზმი კაცობრიობის მომავალია, მაგრამ „ახალ მიწას და ახალ ცას“ ყველა ვერ დაიმკვიდრებს!

— რა შეუშლით ხელს?

— არასწორი არჩევანი! ვინც არ გათავისუფლდება სამყაროს მიერ უკვე განადგურებული ძველი პროგრამისგან და უარს იტყვის ახლის ჩატვირთვაზე, რომელსაც სიყვარული და მოყვასზე ზრუნვა უდევს საფუძვლად, ევოლუციის ბალასტად იქცევა. მხოლოდ გონებისა და ცნობიერების განკურნების შემდეგ დამთავრდება ჩვენთვის სიღარიბის პროგრამა, წინააღმდეგ შემთხვევაში, თავს ვერ გადავირჩენთ!

— და მაინც, რა უნდა მოვიმოქმედოთ, ევოლუციის ბალასტად რომ არ ვიქცეთ?

— უპირველეს ყოვლისა, შეწყვიტეთ წუწუნი და ისწავლეთ მადლიერება. კერძოდ, სამი დღის განმავლობაში მადლობა შესწირეთ უფალს, რომ კიდევ ერთი მშვიდობიანი დილა გაგითენათ, მერე მეუღლეს ან დედას — საუზმის მომზადებისთვის და, საერთოდ, ნებისმიერი წვრილმანისთვის, რაც თქვენ გარშემო მოხდება. ეს სავარჯიშო სწრაფად აამაღლებს თქვენს ვიბრაციას. აქვე შეგახსენებთ,

კვირგვინოსნები

ბაბი ქირქიტაძე
„ბაბის შოუს“ წამყვანი

პანდემიამ ვერც მუშაობაში შემიშალა ხელი, ვერც დეპრესიაში ჩამაგდო, ვერც ხასიათი შემიცვალა და ვერც წონაში მომამატებინა.

„თბილისელები“

ანჯელინა ჯოლი
მსახიობი

ბავშვებთან ერთად თვითიზოლაცია მშობლისთვის მძიმე გამოცდაა.

„სარკე“

ანდრეა ბოჩელი
ოპერის იტალიელი ვოკალისტი

კარანტინის დაწესება დამამცირებელი იყო.

„ამბები.გე“

ილო ბერიაშვილი
ტელეწამყვანი, მსახიობი

გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენს შვილს **თაგუნა „ჯერის“** ხასიათი ექნებოდა და დავარქვით **ჯერი.**

„კვირის პალიტრა“

კახა საბახტარიშვილი:

აი, ეს საფრთხეები და პათოლოგიები შეიძლება, მოჰყვეს ბავშვების დედ-მამასთან ძალით დაშორებას!

ფუტკარაძეების მრავალშვილიანი ოჯახის ტრაგედიამ, რომელსაც ცხრა შვილი წაართვეს, მთელი საქართველო შეძრა. მართალია, საზოგადოების ზეწოლის შედეგად შვილები მშობლებს დაუბრუნეს, მაგრამ სტრესი, შიში და ფსიქოლოგიური ტერორი, რომელიც პატარა ქართველებმა განიცადეს, ენით აუწერელი და უპრეცედენტოა. ქართველი მეცნიერი და ჰომეოპათი, ექიმი კახა საბახტარიშვილი განგაშს ტეხს და იმ გართულებებისა და პათოლოგიების შესახებ გვესაუბრება, რომლებიც მცირეწლოვან ბავშვებზე სოციალური მუშაკებისა და ე.წ. მინდობილი მშობლების ძალადობას ახლავს:

— **ღამის ენურეზი,** ანუ **შარდის შეუკავებლობა** ბავშვებში საკმაოდ გავრცელებული პათოლოგიაა, რომელიც ძირითადად ნერვულ სტრესს, დაძაბულ გარემო პირობებსა და უსიყვარულობას უკავშირდება! შეიძლება, ითქვას, რომ ენურეზი წმინდა წყლის ფსიქოლოგიური პრობლემაა. მიჩნეულია, რომ 6 წლამდე ბავშვებში ენურეზი ჩვეულებრივი მოვლენაა, მაგრამ 6 წლის შემდეგ უკვე საქმე გვაქვს პათოლოგიასთან, რომელთანაც ოფიციალური მედიცინა უძლურია. ერთადერთი, რითიც ენურეზის განკურნება შეიძლება, სწორედ ჰომეოპათია გახლავთ. პირადად მე ენურეზისგან ბევრი ახალგაზრდა განმიკურნავს. საცოდავები ისეთ დღეში იყვნენ, თავიანთი გასაჭირის შესახებ საუბარი რცხვენოდათ, მაგრამ, როცა ამოდენა სატანჯველისგან გათავისუფლდნენ, სიხარულით ცას ეწივნენ.

— ბატონო კახა, ღამის ენურეზის მთავარი მიზეზი ბავშვებზე ფიზიკური და ფსიქოემოციური ძალადობაა?

— ჰომეოპათიის ერთ-ერთ აღიარებულ მამას, გერმანელ პროფესორ **კიოლერს** თავის გახმაურებულ წიგნში **„ჰომეოპათია"** საგანგებო თავი აქვს მიძღვნილი ღამის ენურეზისადმი. პროფესორს გერმანული სიზუსტით აქვს ჩამოთვლილი ის მიზეზები, რომლებიც ბავშვებში, ძირითადად, ბიჭებში, ღამის ენურეზს იწვევს. ეს მიზეზებია: **მომავლის შიში, მღელვარება, ნოსტალგია, წყენა, იმედგაცრუება, სიყვარულის დაკარგვა, ხშირი შენიშვნები, შიში და არასაკმარისი ყურადღება.**

ბავშვები, რომლებსაც მშობლებს აშორებენ და თავშესაფარში ან უცხო გარემოში, მაგალითად, მშვილებლებთან მიჰყავთ, ხშირ შემთხვევაში განიცდიან ყველა იმ ზემოქმედებას, რომელიც ზემოთ ჩამოვთვალეთ. აქედან გამომდინარე, ბევრი მათგანი სწორედ ღამის ენურეზისთვის არის განწირული. თუ ამ დროს სოციალურმა მუშაკმა იაქტიურა და რამე ძალის გამოყენებით გააკეთა, შესაძლოა, ბავშვი უკიდურესად შეშინდეს. არადა, შიში ის საშინელი ფაქტორია, რომელმაც მცირეწლოვან ბავშვებში შესაძლოა, **პირველი ტიპის დიაბეტი** გამოიწვიოს! **გაშვილებული და მითუფრო მშობლებისთვის ჩამორთმეული ბავშვი, რაგინდ კარგ ოჯახში მოხვდეს, თავისი ოჯახისა და მშობლების მიმართ ნოსტალგიით იტანჯება. ხშირია შემთხვევები, როცა უცხო ოჯახში ბავშვის თავიდან აღზრდას იწყებენ და მას ხშირ შენიშვნებს აძლევენ.** ხშირი შენიშვნები კი ენურეზის გამომწვევი ერთ-ერთი რისკ-ფაქტორია.

— თუ ენურეზი წმინდა წყლის ფსიქოლოგიური მოვლენაა, მაშინ ფსიქოლოგთა ენაზე რა შეიძლება მას ვუწოდოთ?

— **ენურეზი ეს არის პროტესტის ფორმა...** ფსიქოლოგები მიიჩნევენ, რომ ბავშვი, რომელიც ენურეზით იტანჯება, თავის ტერიტორიაზე თავს დაცულად ვერ გრძნობს! შემთხვევითი არ არის, რომ ცხოველები თავიანთ ტერიტორიას სწორედ შარდით შემოსაზღვრავენ!

— გოგონებში რა ხდება, როცა მათ ოჯახს ძალით აცილებენ და უცხო გარემოში მიჰყავთ?

— გოგონები, რომლებიც ბიჭებისგან განსხვავებით უფრო მგრძნობიარენი არიან, ამ ამბავს ძალიან მტკივნეულად აღიქვამენ. **მცირეწლოვან გოგონათა დასტრესვა, პირველ რიგში, მათ ფარისებრ ჯირკვალს ურტყამს.** გამოთქმა — „ყელში ბურთი მომებჯინა!" — სხვა არაფერია, თუ არა ნერვული სპაზმი. როცა ეს შემთხვევა ხშირად მეორდება, ფარისებრი ჯირკვლის სისხლით მომარაგება რთულდება და ყალიბდება პათოლოგია, რაც უკვე იმას ნიშნავს, რომ ორგანიზმში კალციუმის მარაგია შემცირებული. კალციუმის დეფიციტი კი რაქიტის ნომერ პირველი რისკ-ფაქტორია! ეს ყველაფერი საბოლოოდ ბავშვის გონებრივ ჩამორჩენილობამდე მიგვიყვანს... **როცა ფარისებრი ჯირკვალი წესრიგში არ არის, სისხლის ფორმულაც იცვლება. აი, ეს საფრთხეები და პათოლოგიები შეიძლება, მოჰყვეს ბავშვების დედ-მამასთან ძალით დაშორებას!** ამ საკითხს თავისი უცნაური ეკონომიკური პოლიტიკაც ახლავს.



— რას გულისხმობთ?

— სახელმწიფომ რეგულაცია დააწესა და დათვალა, რომ ოთხსულიანი ოჯახის გამოკვება თვეში 326 ლარი ჯდება. როცა ბავშვს სხვა ოჯახს მინდობით აღსაზრდელად გადასცემენ, თითოეულ ბავშვზე ოჯახს 450-დან 500 ლარამდე თანხას აძლევენ. თუ ბავშვი შეზღუდული შესაძლებლობისაა, მაშინ თანხა 800 ლარამდეც შეიძლება, გაიზარდოს. **დალოცვილო, ამის ნახევარი თანხა იმ მრავალშვილიან ოჯახებს დაურიგეთ, რომლებსაც ბავშვებს ართმევთ და მერწმუნეთ, პატარებს არაფერი გაუჭირდებათ!**

— ბავშვის მშობლებისგან ძალით მოწყვეტა ხომ არ იწვევს მასში სექსუალურ გადახრებს და სხვადასხვა პათოლოგიას?

— ეს ძირითადად მაშინ ხდება, როცა მშვილებლები არიან პედერასტები ან ლესბოსელები და სექსუალურად ძალადობენ პატარებზე. საფრთხეში არიან ის ბიჭები, რომლებიც ქალების გარემოცვაში იზრდებიან და მათ გარშემო მამაკაცის ფაქტორი იგნორირებულია. **კი, ბავშვს, როგორც წესი, დედა ზრდის, მაგრამ მამის ფაქტორი დომინანტურია. როდესაც ქვეცნობიერი ცნობიერში გადადის, აი, მაშინ იკვეთება მამის როლი და ამას ყველა მშობელმა ყურადღება უნდა მიაქციოს!**

ესაუბრა ***დიტო ჩუბინიძე***

ეზოთერიკოსის თვალით

რომ დარდის სიხშირე 75 ჰერცია, ხოლო მადლიერების — 350. ვიბრაციის ასამაღლებლად უნდა ისწავლოთ ასევე პატიება. ჯერ საკუთარ თავს აპატიეთ ყველაფერი, რათა სხვებისთვის შენდობა გაგიადვილდეთ.

— რომელი ვიბრაციაა ყველაზე მაღალი?

— **გასხივოსნების** ვიბრაცია 700-დან 1000 ჰერცამდეა, მერე მოდის **სიმშვიდე** — 600 ჰერცი, **სიხარული** — 640 ჰერცი, **სიყვარული** — 500 ჰერცი, **გაცნობიერება** — 400 ჰერცი, **მზაობა** — 310 ჰერცი, **ნეიტრალურობა** — 250 ჰერცი, **სიმამაცე** — 200 ჰერცი, **ამპარტავნობა** — 175 ჰერცი, **ბრაზი** — 150 ჰერცი, **სურვილი** — 125 ჰერცი, **შიში** — 100 ჰერცი, **აპათია** — 50 ჰერცი, **დანაშაულის განცდა** — 30 ჰერცი, **სირცხვილი** — 20 ჰერცი.

— რა აფერხებს ვიბრაციის ამაღლებას?

— უარყოფით გრძნობებს ხშირად ქვეცნობიერში აქვს ფესვები, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ, არადა, ადამიანის ვიბრაციის ამაღლება სასწაულებს ახდენს. თქვენ წარმოიდგინეთ, სნეულებებსაც კურნავს. ვიბრაციის ასამაღლებლად შეგიძლიათ, გამოიყენოთ ავტოტრენინგი, საკუთარი თავის დადებითი იდეებით დაჰიპნოზება. განსაკუთრებით ეფექტურია ლოცვა და უფლისადმი შეწევნის თხოვნა. ნუ წარმოიდგენთ თავს მუდმივად მსხვერპლის როლში, შეწყვიტეთ წუწუნი, გათავისუფლდით ნეგატიური ფიქრებისგან და თქვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ შეიცვლება!

ესაუბრა ***ნინო გოძიაშვილი***

კვირგვინოსნები

მაკა შალიკაშვილი
მსახიობი

ჩემს განვლილ ცხოვრებას მონტაჟს ნამდვილად ვერ გავუკეთებ, ვერაფერს ამოვჭრი და ვერც გავიმეორებ. მთავარია, ის დღეს აღარ გავიმეორო. **მე მხოლოდ ჩემი შეცდომებიდან კი არა, კარგიდანაც, ცუდიდანაც და სხვის მაგალითზეც ვსწავლობ.**

„თბილისელები"

ლიკა ყაზბეგი
სამოდელო სტუდიის ხელმძღვანელი

70-იან წლებში იმდენად მოკლე კაბები ეცვათ, როგორსაც დღეს ყველაზე თამამი გოგონებიც არ ატარებენ. **ბევრი დეტალი დაბრუნდა როგორც 70-იანი, ასევე 90-იანი წლებიდან. მოდურია პანამის ქუდი. და, ალბათ, წელს პლაჟზე ბევრ პანამიან დამსვენებელს ვიხილავთ.**

„კვირის პალიტრა"

სალომე ჭაჭუა
მოცეკვავე

ნამდვილად არ ვაპირებ 40 წლის ასაკში ცეკვას. ვაპირებ, ერთი წელი აქტიური მოცეკვავის კარიერა გავაგრძელო, რადგან შემოთავაზებები მაქვს. ერთი წლის შემდეგ კი ვფიქრობ, თავი დავანებო მოცეკვავის კარიერას და მთლიანად ქორეოგრაფიაზე გადავერთო.

კარგი იქნება, დედა გავხდე, მაგრამ ამას სჭირდება ძლიერი და წრფელი სიყვარული, რომელიც არ არის ჩემს ცხოვრებაში.

„სარკე"

მარინა კოიძე
გადაცემა „სახალხო კონტროლის" წამყვანი

ჩემი მეუღლე ქუთაისელია და კარგი იუმორი აქვს. როცა გაიგო, რომ ბათუმში ვიწყებდი მუშაობას, არიქა, გვეშველა, ოჯახი ცოტას დავისვენებთო.

ჩემს სიძეს ეუბნებოდნენ, შენნაირი წუნკალი სიდედრი მსოფლიოში არავის ეყოლებაო.

„სარკე"

„დოლორემი+მანუფლექსი“

Apifito PHARM

სახსრების სრული აღდგენა შესაძლებელია დროის და ფულის დაუხარჯავად!

უპრეცედენტო ფასდაკლება ჩვენი მომხმარებლების თხოვნით!

პროსტოუროლი – 49,90 ლ. დანარჩენი ყველა პროდუქტი ერთ ფასად – 23.90 ლარად.

აქცია გრძელდება, იჩქარეთ!

ბატონი დან ფელდმანი

ბატონი დან ფელდმანი – მედიცინის პროფესორი, თელ-ავივის ერთ-ერთი კერძო კლინიკის ნამყვანი ექიმი-რევმატოლოგი, ისრაელის რევმატოლოგების ასოციაციის წევრი.

სხვადასხვა სამედიცინო გამოცემებში პროფესორი ფელდმანი არაერთხელ ძალზედ ნეგატიურად ეხმიანებოდა საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის დაავადებების მკურნალობის სქემებს და ზოგადად რევმატოლოგიის მდგომარეობას საქართველოში. "არ ვეთანხმები თქვენი მკურნალობის მეთოდებს! პაციენტები იძულებულები არიან სვან ტკივილგამაყუჩებლები და სხვა ნაკლებად ეფექტური პრეპარატები წლების განმავლობაში. ეს ხომ დაუშვებელია! დაავადებები, რომლებსაც ჩვენთან ისე სწრაფად იკურნება, როგორც სურდო, საქართველოში ინვალიდობას იწვევენ...".

გადავწყვიტეთ შევხვედროდით ებრაელ პროფესორს პირადად და ვთხოვეთ მისი გამონათქვამების განმარტება.

— ბატონო ფელდმან, თქვენ ბრძანეთ, რომ საქართველოში არ იციან სახსრების დაავადებების სწორი მკურნალობა...

— მოვიარე რა ქართული კლინიკები, მივედი იმ დასკვნამდე, რომ რევმატოლოგიის განვითარების დონე საქართველოში 30 წლით ჩამორჩება მთელ სამყაროს. ტკივილგამაყუჩებელი პრეპარატების მუდმივი მიღება – ეს სიბოროტეა. მუხლში ტკივილის გაყუჩებისას დაავადებულ სახსარზე დატვირთვა გრძელდება, რაც მის სრულ განადგურებას იწვევს.

— მოგვიყევით, თუ როგორ კურნავენ სახსრებს ისრაელში?

— ჩვენი ექიმები დიდი პასუხისმგებლობით ეკიდებიან სახსრების დაავადებების მკურნალობას. პაციენტს ტკივილგამაყუჩებლებს უნიშნავენ გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში და მხოლოდ როგორც მკურნალობის დამატებას. ისრაელის რიგითმა ოჯახის ექიმმაც კი იცის, რომ უნდა უმკურნალოს დაავადების გამომწვევ მიზეზს და არა მის შედეგს. რევმატოლოგიაში ესაა: მარილების დაგროვება, სინოვიალური სითხის არასაკმარისი გამომუშავება, ხრტილის კვების გაუარესება, ინფექცია! ართრიტის და ართროზის ყველა **სახეობა, ოსტეოქონდროზი, ოსტეოპოროზი, რევმატიზმი, ბურსიტი, პოდაგრა, რადიკულიტი, მალთაშუა თიაქარი** – სწორი მიდგომის შემთხვევაში ყველა ეს დაავადება მომენტალურად ქრება.

— როგორ არის ეს შესაძლებელი?

— ალბათ, გაგიგიათ, რომ კალციუმის სუფთა სახით ათვისება შეუძლებელია. იმისათვის, რომ მან ძვლები გაამაგროს საჭიროა D და C ვიტამინები, ასევე, სხვა სახსრებისთვის და ძვლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტები: **ქონდროიტინი, გლუკოზამინი, რიბოფლავინი, ამინომჟავა L-პროლინი.** ზემოთ ჩამოთვლილი კომპონენტები კურნავენ სახსრების და ძვლების ყველა დაავადებას. **ასკორბინის მჟავა** ხელს უწყობს სახსრებისთვის უმთავრესი ცილის - კოლაგენის გამომუშავებას. იმისათვის, რომ ამ ყველა სასარგებლო ნივთიერებამ იმუშაოს, აუცილებელია მათი მიყვანა დანიშნულების ადგილამდე ანუ სახსრამდე.ამ ამოცანას შესანიშნავად უმკლავდება მცენარეული პრეპარატები – **კოთხუჯი, "საბელნიკი", ლამქარა.** ისინი აჩქარებენ შეხორცების პროცესს და აყუჩებენ ტკივილს. **თეთრი ტირიფის ქერქი, მუმიე, ალუბლის წვენი და ცხენისკუდა** მდიდარია ვიტამინებით და მიკროელემენტებით. **მეთილსულფონილმეტალი** – გოგირდის ყველაზე ეფექტური წყაროა, რომელიც მუშაობს ქონდროიტინთან ტანდემში.

— ნუთუ საქართველოში არის პრეპარატები ასეთი მდიდარი შემადგენლობით?

— თქვენს ექიმებთან კონსულტაციისას მე მათ ვურჩიე "მანუფლექსის" ელექსირის და "დოლორემის" მალამოს უკეთ გაცნობა. ეს პროდუქტები შექმნილია უკრაინელი ნუტრიციოლოგების მიერ და ჩვენი უნივერსიტეტის საუკეთესო რევმატოლოგები მათ კონსულტაციას უწევდნენ. პირადად მე დავამტკიცე რეცეპტურა. უნდა ვაღიარო, რომ "მანუფლექსი" და "დოლორემი" ებრაულ ანალოგებს არაფრით ჩამოუვარდება და უფრო იაფიც ღირს. დიდ მიღწევად ვთვლი მათი კომპლექსური მოხმარების წინადადებას. მალამო ხსნის ანთებას და ტკივილს, ელექსირი კი ახდენს ზემოქმედებას დაავადების გამომწვევ მიზეზზე. ამგვარად, გამოჯანმრთელება ხდება სწრაფად და პაციენტი მკურნალობის დასაწყისშივე გრძნობს შვებას.

— ნიშნავს კი ეს იმას, რომ საყრდენ-მამოძრავებელი დაავადებების დროს თქვენ რეკომენდაციას უწევთ "მანუფლექსის" ელექსირს და "დოლორემის" მალამოს?

— თან დაჟინებით. ამ კომპლექს შეუძლია უამრავ ადამიანს საქართველოში ცხოვრება გაუმარტივოს და ააცილოს ინვალიდობას. კიდევ ერთ რჩევას მივცემ თქვენს მკითხველს: რაც ადრე მიხედავთ თქვენს სახსრებს და ხერხემალს, მით დიდხანს და მეტად აქტიურები იქნებით ასაკის მიუხედავად.

83 წლის ვარ და თქვენი პროდუქციის წყალობით შესანიშნავად ვგრძნობ თავს. მთელი ცხოვრება დიდი დატვირთვით ქარხანაში ვმუშაობდი. გამიჩნდა **პოლიართრიტი და ოსტეოქონდროზი.** ზოგჯერ სახსრების ტკივილის გამო ლოგინიდან ვერ ვდგებოდი, ფეხები არ მემორჩილებოდა. ისეთი შეგრძნება მქონდა, თითქოს, მკვდარ სხეულში ვიჯექი. **საჯდომი ნერვის ანთება** რომ დამემართა, საერთოდ ჭკუიდან გადავედი. როგორც კი ლოგინში ვწვებოდი, მთელს სხეულს აუტანელი ტკივილი იპყრობდა. ქალიშვილი მივლიდა, ლოგინიდან მაყენებდა. საავადმყოფოში ნემსებს მიკეთებდნენ, უამრავ ტაბლეტს ვსვამდი, რამაც წონის მომატება გამოიწვია. ბეპემოტს დავემგვანე, ისე გავსივდი. თვალების პრობლემებიც დამეწყო – ცრემლდენა, ქავილი, ბურუსი და საშინელი კონიუქტივიტი. ჩემს სახსრებს ძალიან მოუხდა "მანუფლექსი" და "დოლორემი", თვალებს კი "ორლემიქსი" და "ზოროტექსი". შესანიშნავი პროდუქცია გაქვთ! აღარც წელი მტკივა და აღარც სახსრები, სახლს მე თვითონ ვუვლი, ფეხები არ მისივდება. **კონიუქტივიტი** მომირჩა, უკეთესად ვხედავ, ნემსში თავისუფლად ვუყრი ძაფს, რაც ჩემს ასაკში ბევრს არ შეუძლია. ძალიან მადლიერი ვარ და ყველას ვურჩევ თქვენს ნატურალურ პროდუქციას.

ზოია მაკილენკო, ქ. დონეცკი, უკრაინა.

ტაშკენტში ვმსახურობდი. იმ დროს მანდ არეულობა იყო. ჯავშანტრანსპორტიორის აფეთქების შედეგად დავიჭერი და კანტუზია მივიღე. ცოტა ვიმკურნალე, მაგრამ დაბრუნებისას ტრავმების გამო **მუხლების და მხრების ართროზი** დამეწყო. ხელებს რომ ვწევდი, ტანში დენი მივლიდა, ისე რომ თვალებიდან ცრემლები მომდიოდა. მუხლები ისე მტკიოდა, თითქოს, ვიღაცამ დამიმტვრია. ფეხზე ვერ ვდგებოდი, შეშუპებული მქონდა. ჯოხით დავდიოდი, ისიც ძლივს. მეგონა, რომ მთელი ცხოვრება მომიწევდა ასე წვალება. ჩემი მეუღლე კი ვერ ეგუებოდა ჩემს მდგომარეობას და სხვადასხვა სამკურნალო საშუალებებს ეძებდა. თვითონ რევმატოიდური ართრიტი ჰქონდა, ღამე ტკივილების გამო ვერ იძინებდა. ექიმები ეუბნებოდნენ, რომ სამ წელიწადში ინვალიდი გახდებოდა. ბოლოს "დოლორემს" და "მანუფლექსს" მიაგნო. დავიწყე კურსი, შემისუსტდა ტკივილები, აღმიდგა მოძრაობა. ახლახანს ჯოხიც გადავაგდე. ცოლმა ფარდა გარეცხა და მე უპრობლემოდ ჩამოვკიდე. ყოველ დილით ვვარჯიშობთ. მეუღლესაც სახსრები აღარ სტკივა, ტკივილგამაყუჩებლებს არ სვამს. მადლობა დახმარებისთვის!

ვახტანგ თოდუა, ქ.ბათუმი, საქართველო.

საკუთარ თავს არასდროს არ ვზოგავდი. ზაფხულობით წყლებს ვზიდავდი, ვენახში ვშრომობდი. დამეწყო ძვლების პრობლემები. მაქვს **ოსტეოპოროზი, ოსტეოქონდროზი,** ხერხემალი სულ დეფორმირებულია, და კიდევ **მალთაშუა დისკების ორი პროტრუზია.** სიტყვებით ვერ აღვწერ ტკივილს, რომელსაც ყოველდღიურად განვიცდიდი. გონებას ვკარგავდი ხოლმე ისე დამივლიდა დენივით ტანში საშინელი სპაზმი. ლოგინში ვერ ვიხრებოდი, ტკივილისგან ჭკუიდან გადავდიოდი. ხანდახან მთელი ღამე ვკვნესოდი, ვყვიროდი, ვტიროდი, თითქოს, ჯოჯოხეთში ვიწვოდი. ვსვამდი ტკივილგამაყუჩებლებს და საძილე წამლებს, ვმოძრაობდი მხოლოდ და მხოლოდ ჯოხით, ვცდილობდი სახლიდან არ გავსულიყავი, ძალიან მიჭირდა გადაადგილება. რაც "დოლორემი" და "მანუფლექსი" შევიძინე ჩემი ცხოვრება შეიცვალა. ტკივილი, რომელიც თითოეულ უჯრედში აღწევდა, ჩამიცხრა. ჩვეულებრივად დავდივარ, ჯოხი აღარ მჭირდება. ნამდვილად არ მეგონა, რომ ასეთ კარგ შედეგს მივიღებდი.

გალინა ბრუხლეი, ქ.ჟიტომირი, უკრაინა.

ხანში შესული მშობლები მყავს და ჩემი დახმარების გარეშე ვერ ცხოვრობენ. ამიტომ ხშირად მიწევს მათი მონახულება, ვამარაგებ პროდუქტებით, სარეცხს ვურეცხავ. დღეგამოშვებით ქალაქის ერთი ბოლოდან მეორე ბოლოში 14 კილოგრამიან ჩანთებს ვზიდავ. ძალიან ვიღლები, მაგრამ სხვა რა გზა მაქვს. ერთხელ გზაში უცებ წამომაჩტუნა და გავიგე მუხლის ტკაცუნი. ამის მერე გამიჩნდა არასასიამოვნო ტკივილი, მარჯვენა ფეხს ძლივს ვამოძრავებდი. საავადმყოფოში **ართროზის** დიაგნოზი დამისვეს. მკურნალობამ არ მიშველა, ტკივილი ვაძლიერდა, თითქოს, ვიღაცა მუხლზე დანას მისვამს. სიარულის დროს ვკოჭლობდი, როგორც კი ფეხს ვადგამდი მიწას, დენს მირტყამდა. ასეთი ტკივილებით ვაგრძელებდი მშობლებთან სიარულს, თან გზაში ვტიროდი ხოლმე, მეშინოდა, რომ ლოგინად ჩავვარდებოდი. როცა "დოლორემის" და "მანუფლექსის" მიღება დავიწყე ტკივილი მალევე გამიქრა, აღარ ვკოჭლობ, მუხლის ხრაშუნიც აღარ მესმის. ახლა შემიძლია სრულფასოვნად მოვუარო ჩემს საყვარელ მშობლებს.

ლუბოვ ივანენკო, ქ.დნეპრი, უკრაინა.

მანუფლექსი 23.90 ლ., **ოსტეოლაიფი** 23.90 ლ., **დიაბეტნორმი** 23.90 ლ., **დიაფრინი** 23.90 ლ., **მთის მკურნალი** 23.90 ლ., **ფიტოიმუნი** 23.90 ლ., **ოკოვირინი** 23.90 ლ., **ზოროტექსი** 23.90 ლ., **პროსტოუროლი** 23.90 ლ.,

თუ თქვენ არ შეგიძლიათ მოსვლა

დარეკეთ ნომერზე (+995) 551 30 98 98 თბილისის და რუსთავის მასშტაბით სახლში მოგაწვდით

გელოდებით ჩვენს გამოფენა-გაყიდვაზე

სადაც მიიღებთ დაწვრილებით ინფორმაციას პრეპარატების შესახებ, შემდეგ მისამართებზე:

18, 19, 20, 21 ,22, 23, 24 აგვისტო

თბილისი 1. ბახტრიონის №22. -------- 15.00-17.00 სს.
2. ვარკეთილი-3. -------- ყოველდღე, 10.00-20.00 სს.
2-მ/რ, სესილია თაყაიშვილის №1 „სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრი“

13 აგვისტო

თბილისი
1) მირიან მეფის ქ. 12 რესტორანი „იმერეთი“ ----- 11:00-12:00
2) დ. გურამიშვილის 176, საბანკეტო დარბაზი ----- 12:00-14:00
3) ბახტრიონის №22 --------- 15:00-17:00

14 აგვისტო

გორი სტალინის გამზ. №24. -------- 15.00-16.00 სს
სამედიცინო სახლი „მკურნალი“

15 აგვისტო

ქუთაისი გამსახურდიას №45 -------- 10.00-11.00 სს
სასტ „ტირიფი ჰოლიდეი“

22 აგვისტო

თელავი 26 მაისის №5, ჭადრაკის სახლი. ----- 11.00-12.00 სს.

23 აგვისტო

რუსთავი ღუმბაძის 10, სასტ. „ელიტა“ -------- 12.00-13.00 სს

24 აგვისტო

გორი სტალინის გამზ. №24. -------- 12.00-13.00 სს
სამედიცინო სახლი „მკურნალი“

25 აგვისტო

ბათუმი ყაზბეგის №15. სასტ. „ყაზბეგი“. - 10.00-11.00 სს.
ოზურგეთი იოანე პეტრიწის №1, - -------- 12.00-13.00 სს.
რესტორანი „იზაბელა“.
ფოთი 9 აპრილის №10. -------- 14.00-15.00 სს.
ბავშვთა გასართობი ცენტრი „ბალუ“
ზუგდიდი გამსახურდიას №28, -------- 16.00-17.00 სს.
კაფე „აქატი“ („მაგთის“ ოფისის გვერდზე)

26 აგვისტო

სამტრედია რუსთაველის №21, -------- 10.00-11.00 სს.
რესტორანი „ჰურტავა“. (სამტრედიის ხიდთან)
ქუთაისი II კოსტავას №25, -------- 12.00-13.00 სს.
სასტუმრო „ლია“.
ზესტაფონი აღმაშენებლის №61ა, -------- 14.00-15.00 სს.
აფთიაქი (ყოფილი ცენტრალური აფთიაქის შენობაში)
ჭიათურა აღმაშენებლის №91, -------- 16.00-17.00 სს.
სასტუმრო „ნელი ტაბატაძე“.

27 აგვისტო

ხაშური კოსტავას №6. აფთიაქი 1 -------- 10.00-11.00 სს.

უფასო კონსულტაციის ცხელი ხაზი (+995) 551 30 98 98 დაგვიკავშირდით 9[00] – 21[00] სს



თარაზულად: 1. ტრიგონომეტრიული ფუნქცია; 6. კონტინენტი; 7. ტურ ჰეიერდალის ნავი; 8. სანიავებელი; 11. რისამე დედააზრი, რაობა; 12. შვლის ნაშიერი; 14. ჩაცმა-დახურვის მოკლე ხნით გაბატონებული გემოვნება; 15. შაქრის ლერწმისგან დამზადებული სპირტიანი სასმელი; 16. სივრცე გემის ფსკერსა და ქვედა გემბანს შორის; 18. სამეტყველო ბგერის ნიშანი; 19. რამდენიმე დარგის საწარმოების გაერთიანება; 20. იალქანი; 22. ჰოლივუდელი მსახიობი ქალი; 23. საბერძნეთის დედაქალაქი; 26. სკანდინავიური თქმულება; 27. თევზის ძვალი; 29. ხვავი; 30. ნოტი; 31. თანხმობა; 32. საგნის ფორმის მიხედვით შეკერილი ქსოვილის ჩამოსაცმელი.

შვეულად: 2. სახელმწიფოს შეიარაღებული ძალები; 3. მოკლე ხმალი; 4. ერთ-ერთი თითი; 5. სახელმწიფო აპენინის ნახევარკუნძულზე; 8. ჩვენებითი ნაცვალსახელი; 9. გზა ფრონტის ხაზის გასწვრივ; 10. ისრის წვერი; 13. ჯარის ერთ-ერთი სახეობა, რომელიც შეიარაღებულია ქვემეხებით (ზარბაზნებით, ჰაუბიცებით, ნაღმსატყორცნებით); 14. სამგზავრო წყლის ჭურჭელი; 17. სოფელი ახმეტის რაიონში; 19. მოწინააღმდეგის თვითმფრინავის, ხომალდის ან ტანკისთვის დარტყმა მანქანის კორპუსით; 21. ციტრუსი; 24. ერთ-ერთი ჯიშის ვაშლი; 25. საუკეთესო ხარისხის ბროლი; 28. ქალაქის ტიპის პატარა დასახლება.

სკანვორდის პასუხები:



პასუხები იხ. ამავე გვერდზე



სუდოკუ

სუდოკუ (იაპ. სუ — ციფრი, დოკუ — ცალკე მდგომი) — ეს არის ძველებური იაპონური თავსატეხი, რომელიც დღეს მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაშია პოპულარული.

სუდოკუს ველი 81 კვადრატისგან შედგება (9X9) და მათგან 9-ში უკვე ჩაწერილია ციფრები 1-დან 9-მდე (მინიშნებები). თავსატეხის ამოსახსნელად საჭიროა ყველა თავისუფალი უჯრის შევსება ციფრებით 1-დან 9-მდე ისე, რომ თითოეულ ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ სვეტში, აგრეთვე, თითოეულ პატარა კვადრატში (3X3) ყველა ციფრი გვხვდებოდეს მხოლოდ ერთხელ.

მარტივი

		7						
1					8	7	4	3
	3	5						6
			5	2		1	8	
			8		6			
	8	3		1	9			
6						4	5	
4	5	2	6					1
						9		

საშუალო

	8	1						
6				1	8	7	5	
		3	7					
4		6	8				1	
		9		2		5		
	7				9	6		2
					3	9		
	5	4	2	9				6
						4	2	

რთული

1		6					2	
	7				8		5	
5					9	1		
4					3	7		
	6						1	
		7	9					2
		4	8					6
	9		2				7	
	5					8		3

კვამლი | რისამე ნაირსახეობა | იხვი (კუთხ.) | პრესტიჟი, სახე | გიგანტური ტალღები ოკეანეში | არაფრად ჩაგდება, შეურაცხყოფა | მუს. ბგერის გრაფიკული ნიშანი | თუთიყუშის სახეობა

ვენესუელის ფულის ერთეული | ლათინური მომრგვალებული მოხაზულობის შრიფტი | ფეხბურთის მატჩის ნახევარი | აღმოსავლური ორთაბრძოლა ჯიუ... | აფრიკის სახელმწიფო | იტალიელი ფილოსოფოსი | რომის პაპის თავსარქმელი

იაპონური კროსვორდის და კროსვორდის პასუხები:



თარაზულად: 1. ტანგენსი; 6. ამერიკა; 7. რა; 8. მარაო; 11. არსი; 12. ნუკრი; 14. მოდა; 15. რომი; 16. ტრიუმი; 18. ასო; 19. ტრესტი; 20. აფრა; 22. რაიანი; 23. ათენი; 26. საგა; 27. ფხა; 29. ბარაქა; 30. ლა; 31. კი; 32. შალითა.

შვეულად: 2. არმია; 3, გორდა; 4. ნეკი; 5. იტალია; 8. მან; 9. როკადა; 10. ზრო; 13. არტილერია; 14. მათარა; 17. მატანი; 19. ტარანი; 21 ფორთოხალი; 24. ბანანი; 25. ბაკარა; 28. დაბა.

... იოსელიანი; ზღვის ფრინველი; მახსოვრობის დაკარგვა; ვულკანი იტალიაში; მეხუთე ნოტი; იატაკის ხალიჩა; მუხის ნაყოფი; ჩახურებული ფქვილი; ქვეყანა აზიაში; ... მაკარტნი; კედლის ჭალი; ძაღლის ჯიში; ენაბრგვილი; იაპონელი მწერალი; მექსიკის ფული; სამპრასი; სავსე მთვარე; ინდიელთა ტომი; ტყის მცველი; მიმართვა იაპონიაში კაცისადმი; სახოტბო ლექსი; ხვიარა მცენარე; ციტრუსოვანი ხილი; მდინარე სამხრეთ ამერიკაში; ქართველი მეფე ქალი; თამბაქოს ალკალოიდი; მდინარის თევზი; სამწახნაგა ხანჯალი; თბილისის უბანი; მატიანე; ინდიელთა ტომი; ბურუსი; ამერიკის კოსმოსური სააგენტო; ჩანჩქერი აფრიკაში; უდანაშაულობის საბუთი; ციხის საწოლი; განთიადი; ცეცხლის ენა; ტიბეტური ხარი; საქართველოს კუთხე; ... წურწუმია; მნათობი; მახრჩობელა გველის სახეობა; ჰორნი, ნაღარა; იტალიელი მხატვარი; ხისძირიანი ფეხსაცმელი; რძის პროდუქტი; ლომების ოჯახი; ერაყის ფული; ... ფეროუ; სავარცხლიანი ფრინველი; სალუდე მცენარე; კიმონის ქამარი; ხაჭაპურის სახეობა; არაბი მმართველი

ამავე გვერდზე გამოქვეყნებული სუდოკუს პასუხები:

მარტივი | საშუალო | რთული



ამავე გვერდზე გამოქვეყნებული ლენტვორდის პასუხები:

ბოლივარიანტიკვატაიმიჯიცუნამიბიაბრუნოტიარა

იყო დრო, როდესაც საბჭოთა ცენზურის მიერ ათვალწუნებული კარნეგის შრომები მხოლოდ ვიწრო წრისთვის, ისიც სამსახურებრივი სარგებლობის მიზნით გახლდათ ხელმისაწვდომი, ხოლო ხალხი ამ უნიკალურ შეგონებებს ფოტო და ქსეროასლების სახით ეცნობოდა.

მას შემდეგ ათასმა წყალმა ჩაიარა, დეილ კარნეგის შრომები ქართულ ენაზეც დაიბეჭდა, მაგრამ სტრესებითა და კონფლიქტებით გაჯერებულ ჩვენს სინამდვილეში მის გენიალურად მარტივ შეგონებებს აქტუალობა არ დაუკარგავს.



დეილ კარნეგი

როგორ მოვიპოვოთ მეგობრები და როგორ მოვახდინოთ

კარნეგი არაერთგზის გამოიცა მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში, ნაშრომთა პოპულარობას ის ფაქტორიც განაპირობებდა, რომ ადამიანები, რომლებიც პირად ცხოვრებაში იყენებდნენ კარნეგის რჩევებს, უმოკლეს ვადაში აღწევდნენ დადებით შედეგს და უადვილდებოდათ როგორც ადამიანებთან ურთიერთობა, ასევე გარემოსთან ჰარმონიული თანაარსებობა.

ბევრს კარნეგის შეგონებანი და ფორმულები არამეცნიერულად, ხშირად ძველმოდურადაც კი ეჩვენება, მაგრამ პრაქტიკული გამოყენების თვალსაზრისით, ეს რჩევები გაცილებით ეფექტიანია, ვიდრე ანალოგიური ხასიათის ულტრათანამედროვე მეცნიერული თეორიები.

კარნეგის ხშირად სდებენ ბრალს, რომ იგი კომპლიმენტების უხვად დარიგების, ანუ მლიქვნელობისაკენ მოუწოდებს მკითხველს, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ კომპლიმენტების კარნეგისეული დოზითა და კუთხით გამოყენება ნიშნავს არა მლიქვნელობას, არამედ ადამიანის დადებითი თვისებების ხაზგასმას. თანაც, ელემენტარული ადამიანური ყურადღების გამოჩენა და ვინმეს დადებითი თვისებების აღნიშვნა სულაც არ ნიშნავს დაუმსახურებელ ქებას. კარნეგის მეთოდიკა ხშირად მართლაც გამოირჩევა სიმარტივით, შეიძლება ითქვას, პრიმიტივიზმითაც კი და ინტელექტუალთა გულისწყრომას იმსახურებს, მაგრამ მთავარი ამ შემთხვევაშიც ის პრაქტიკული შედეგია, რომელსაც მისი რჩევების წყალობით განსხვავებული ტრადიციებისა და წეს-ჩვეულებების მქონე ქვეყნებში მიაღწია ასეულობით ათასმა ადამიანმა.

ოდესღაც დეილ კარნეგი მისურის შტატში ერთი რიგითი, ჩვეულებრივი ფერმერი იყო. მას უამრავი ბარიერის გადალახვა მოუხდა, რათა ამავე შტატის პედაგოგიურ კოლეჯში მიეღო სწავლა-განათლება. კარნეგების ხელმოკლე ოჯახს არ ჰქონდა ბინის ქირის გადახდის საშუალება და დეილიც იძულებული იყო, ყოველ საღამოს ცხენით დაბრუნებულიყო საკუთარ ფერმაში, დილით კი კვლავ კოლეჯში მიეშურებოდა. აქედან გამომდინარე, იგი, ფაქტობრივად, მოწყვეტილი იყო კოლეჯის აქტიურ ცხოვრებას, რამაც არასრულფასოვნების კომპლექსი გაუჩინა. სწორედ ხსენებული კომპლექსის გადალახვის მცდელობისას მივიდა კარნეგი იმ დასკვნებამდე, რომლებიც მოგვიანებით მის ნაშრომებს დაედო საფუძვლად.

კოლეჯის დასრულების შემდეგ კარნეგის ვაჭრობის სფეროში შესთავაზეს მუშაობა, სადაც მან მოკლე ხანში დიდ წარმატებას მიაღწია, თუმცა, მალევე დაანება თავი სავაჭრო საქმიანობას და ნიუ-იორკში გაეშურა, სადაც, მცირედი ხელფასის სანაცვლოდ, ახალგაზრდა ქრისტიანთა ასოციაციაში თავისი ლექციების კურსის კითხვა დაიწყო. **რამდენიმე თვეში კარნეგის ლექციები იმდენად პოპულარული გახდა, რომ მას დღეში 30 დოლარს უხდიდნენ. 1933 წელს ლექციათა კურსი ცნობილი გამომცემლობის „საიმონ ენდ შუსტერის“ მმართველმა მოისმინა და იმდენად მოიხიბლა, რომ მალე კარნეგის ლექციათა კურსი „როგორ მოვიპოვოთ მეგობრები და როგორ მოვახდინოთ ზეგავლენა ადამიანებზე“ წიგნადაც გამოიცა. თითქმის ერთ წელიწადში კარნეგის ნაშრომი მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა და თოთხმეტ ენაზე ითარგმნა.**

თავად დეილ კარნეგის კარიერაც უტყუარი მაგალითია იმისა, რომ ნაშრომში მოყვანილ დასკვნებამდე იგი ცხოვრების მწარე გამოცდილებამ მიიყვანა. მართალია, პირველად ტრამვაი კარნეგიმ თორმეტი წლის ასაკში ნახა, მაგრამ რამდენიმე წელიწადში მას წუთში უკვე ერთ დოლარს უხდიდნენ. ამ ყოფილმა კოვბოიმ თავისი იდეებითა და ნოვატორული მიდგომით მთელი მსოფლიო მოხიბლა. **ასეულათასობით ადამიანმა დეილ კარნეგის ლექციათა კურსის წყალობით, საკუთარ თავში რწმენის გაძლიერებასთან ერთად, შეისწავლა ისეთი მნიშვნელოვანი ასპექტები, როგორიც არის ორატორული ხელოვნება, ადამიანებთან ურთიერთობა, მათზე სასურველი შთაბეჭდილებისა და ზეგავლენის მოხდენა.** ძალიან ბევრი მსოფლიოში ცნობილი ბიზნესმენი თუ სხვა სახის საჯარო მოღვაწე სწორედ კარნეგისა და მის მეთოდიკას უნდა უმადლოდეს საკუთარ წარმატებას.

ვფიქრობთ, ჩვენს მეტად დაძაბულ, კონფლიქტურ და, სამწუხაროდ, დუხჭირ ყოფაში მკითხველს ნამდვილად წაადგება კარნეგის ნაშრომებისათვის კიდევ ერთხელ თვალის გადავლება.

თავი პირველი

1931 წლის 7 მაისს ნიუ-იორკის პოლიციამ არნახული რეიდი მოაწყო და ორკვირიანი დევნის შედეგად დააპატიმრა „ორი პისტოლეტის“ მეტსახელით ცნობილი განგსტერი ქროული. ქროული პოლიციელების მკვლელობით იყო სახელგანთქმული. ალყაში მოქცეულ განგსტერთან მიახლოებას ვერავინ ბედავდა, პოლისმენები კვამლით ცდილობდნენ საფარიდან მის გამოდევნას. ამ სანახაობას ათი ათასამდე ცნობისმოყვარე ადევნებდა თვალს. თითქმის ყველა ახლომდებარე სახლის სახურავზე ტყვიამფრქვევიანი პოლიციელები ისხდნენ, წინააღმდეგობის გაწევას აზრი არ ჰქონდა, მაგრამ ქროულის ბოლო წუთამდე არ შეუწყვეტია საფარიდან სროლა. როდესაც იგი ბოლოს და ბოლოს დააკავეს, ნიუ-იორკის პოლიციის კომისარმა განაცხადა, რომ ქროული ცივსისხლიანი გულღრძო მკვლელი გახლდათ.

საინტერესოა, რა წარმოდგენა ჰქონდა საკუთარ თავზე განგსტერსა და პირწავარდნილ ბანდიტს „ქროული — ორ პისტოლეტს“?

სანამ დააკავებდნენ, ანუ სანამ პოლიციელებს წინააღმდეგობას უწევდა, ქროულიმ დაწერა ღია ბარათი, რომელიც ჭრილობებიდან ჩამოდენილი სისხლით იყო მოსვრილი და რომელშიც განგსტერი წერდა — **„ჩემს მკერდში დაღლილი, მაგრამ კეთილი გული ძგერს და მას არასოდეს არავისთვის გაუკეთებია ბოროტება“.**

არადა, ორიოდე დღით ადრე იგი ლონგ-აილენდის გზაზე მანქანაში თავის შეყვარებულს ეთომარებოდა და როდესაც პოლიციელმა საბუთების წარდგენა მოსთხოვა, ხმის ამოუღებლად გადმოხტა მანქანიდან, პოლიციელს ბუდიდან იარაღი ამოართვა და იქვე ჩაცხრილა იგი...

ქროულის სიკვდილი მიესაჯა, სინგ-სინგის ციხის სიკვდილმისჯილთა საკანში მან ამაყად განაცხადა: **„მე გამასამართლეს არა მკვლელობათა გამო, არამედ იმიტომ, რომ საკუთარ თავს ვიცავდი“...**

ამერიკის კიდევ ერთი ცნობილი განგსტერი ალ კაპონე კი წერდა: **„სიცოცხლის საუკეთესო წლები ადამიანების გამხიარულებას, მათთვის გასართობი პირობების შექმნას შევალიე და სანაცვლოდ მხოლოდ დამცირება, შეურაცხყოფა მივიღე, ვიქეცი ადამიანად, ვისზეც მხეცივით ნადირობდნენ“.**

შეგახსენებთ, რომ თავისი სასტიკი დანაშაულების გამო ალ კაპონე საზოგადოების ნომერ პირველ მტრად იყო გამოცხადებული, მაგრამ დააკვირდით, არც ქროული, არც ალ კაპონე არ აღიარებდნენ საკუთარ დანაშაულს, მათ თავი ბოროტმოქმედებად არ მიაჩნდათ და ნებისმიერი, თუნდაც ყველაზე სასტიკი და მიუღებელი ნაბიჯის გამართლება შეეძლოთ.

წარმოიდგინეთ, თუკი თავს დამნაშავედ არ ცნობენ ისეთი პირწავარდნილი განგსტერები, როგორებიც იყვნენ ქროული, ალ კაპონე და სხვები, რა უნდა ვთქვათ ჩვეულებრივ ადამიანებზე, ვისთან ურთიერთობაც ყოველდღიურად გვიწევს?

ისინი ხომ უფრო მეტად არ თვლიან საკუთარ თავს დამნაშავედ და უფრო მეტად ღიზიანდებიან ჩვენი, თუნდაც სამართლიანი კრიტიკით? ასიდან ოთხმოცდაცხრამეტი ადამიანი ხომ არავითარ შემთხვევაში არ აღიარებს საკუთარ დანაშაულს, ხოლო ნებისმიერ შეცდომას უმალ მოუძებნის გამართლებას და კრიტიკის გამო ნაწყენი დარჩება.

გერმანიის არმიაში ჯარისკაცს ეკრძალება როგორც საჩივრის დაწერა, ასევე კრიტიკული შენიშვნის გამოთქმა, მანამ, სანამ ამა თუ იმ მოვლენიდან გარკვეული დრო არ გავა და მას არ ექნება საშუალება, ცივი გონებით აწონ-დაწონოს ყოველივე.

სწორედ ასეთი წესი უნდა არსებობდეს სამოქალაქო პირობებშიც და თავად დარწმუნდებით, თუ როგორ შემცირდებოდა უკმაყოფილო მშობლების, ჭირვეული ცოლებისა და შარიანი უფროსების ბუზღუნი.

თავის დროზე, ტაფტის პოლიტიკის მკაცრი კრიტიკის გამო, თვით თეოდორ რუზველტმა და რესპუბლიკურმა პარტიამაც კი დაკარგეს ქულები და მათ მხოლოდ ორმა შტატმა დაუჭირა მხარი.

გაიხსენეთ შინაგან საქმეთა მინისტრ ალბერტ ფოლის გარშემო აგორებული სკანდალი. მან ერთ-ერთი ფრიად სარფიანი სახელმწიფო კონტრაქტი, ყოველგვარი ტენდერის გარეშე, თავის მეგობარს ედვარდ დოგენს გადაულოცა და სანაცვლოდ მისგან 100 ათასი დოლარი „ისესხა“, მერე კი თვითნებურად გამოიყენა ამერიკის ქვეითი ჯარი დოგენის კონკურენტების „მოსათვინიერებლად“. ალბერტ ფოლი, რა თქმა უნდა, გაასამართლეს, მაგრამ კითხვაზე, უღალატა თუ არა ფოლმა პრეზიდენტ ჰარდინგის ადმინისტრაციას, მისმა მეუღლემ დაუფიქრებლად უპასუხა — **„არა, ჩემს ქმარს არავისთვის უღალატია, პირიქით, მას უღალატეს, ის გაწირეს და ჯვარს აცვეს თანაგუნდელებმა“.**

ადამიანის ბუნება ასეთია, მას უყვარს სხვების და არა საკუთარი თავის დადანაშაულება მაშინაც კი, როდესაც დამნაშავე თვითონ არის.

არადა, ფოლის დაპატიმრებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ ჰერბერტ გუვერმა ოფიციალურად განაცხადა, რომ პრეზიდენტი ჰარდინგი ფოლის უკადრისი საქციელის გამო ნერვიულობას გადაჰყვა და გულის შეტევის შედეგად გარდაიცვალა...

ადამიანებთან უაღრესად თბილი ურთიერთობებით ცნობილი ამერიკის პრეზიდენტი აბრაამ ლინკოლნი ახალგაზრდობაში ფრიად კვიმატი ენითა და მწარე შენიშვნებით გამოირჩეოდა. იგი თავის ოპონენტებს სარკაზმით და დაცინვით აღსავსე წერილებს სწერდა. ერთ-ერთი ასეთი წერილი მისი მკვლელობის საბაბი გახდა, რადგანაც ადრესატს გულში ჩარჩა წყენა, ამას სხვა გარემოებებიც დაემატა და მან პრეზიდენტ ლინკოლნს ფორდის თეატრში ტყვია დაახალა კეფაში. მანამდე ერთი მწარე ანონიმური საგაზეთო წერილის გამო ლინკოლნი დუელშიც კი გამოიწვიეს და რომ არა სეკუნდანტები, მოკლავდნენ კიდევაც.

ასაკში შესული ლინკოლნი, რომელმაც ცხოვრების მანძილზე პირადი გამოცდილებით შეიმუშავა ადამიანებთან ურთიერთობის უნიკალური მეთოდიკა, აცხადებდა — ნუ გააკრიტიკებთ ადამიანს, შესაძლოა, მის ადგილზე თქვენც ზუსტად ასე მოქცეულიყავით.

ლინკოლნის გარდაცვალების შემდეგ მის პირად არქივში იპოვეს წერილი, რომელშიც პრეზიდენტი რისხვას ატეხდა გენერალ მიდს. გაირკვა, რომ ეს წერილი მიდს არასოდეს წაუკითხავს, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ლინკოლნს იგი არ გაუგზავნია. როგორც ჩანს, დაწერა, მერე გვერდზე გადადო და როდესაც ცივი გონებით გააანალიზა ყველაფერი, საჭიროდ არ ჩათვალა გენერლის განკითხვა...

ასე რომ, როგორც კი ვინმეს გაკრიტიკების ან განკითხვის სურვილი გაგიჩნდებათ, ამოიღეთ ჯიბიდან ხუთდოლარიანი ბანკნოტი, დახედეთ ლინკოლნის გამოსახულებას და ჰკითხეთ საკუთარ თავს — როგორ მოიქცეოდა იგი თქვენს ადგილზე.

დაიმახსოვრეთ — სანამ სხვების გარდაქმნას და დახვეწას მოინდომებთ, უპირველესად, თავად უნდა გარდაიქმნათ და დაიხვეწოთ.

ჯერ კიდევ კონფუციუსი ბრძანებდა — თუკი თოვლი თქვენი სახლის სახურავზეც დევს, ნუ უსაყვედურებთ მეზობელს იმის გამო, რომ სახურავი თოვლისაგან არ გაწმინდა.

ყმაწვილკაცობისას, ანუ მაშინ, როდესაც ვცდილობდი, გავლენა მომეხდინა ადამიანებზე, ცნობილ მწერალ რიჩარდ ჰარდინგ დევისს ბრიყვული ბარათი მივწერე. ერთ-ერთი ჟურნალისათვის მწერლებზე წერილს ვამზადებდი და ჰარდინგს ვთხოვე, მოეთხრო ჩემთვის წერის მისეული მეთოდების შესახებ, შთაბეჭდილების მოსახდენად კი ბარათს სადღაც გაგონილი ფრაზა მივაწერე — **ნაკარნახევია, ავტორს არ წაუკითხავს.**

ჰარდინგმა საპასუხო ბარათი მომწერა, უფრო ზუსტად, ჩემივე წერილი დამიბრუნა მინაწერით — **„თქვენ უტიფრობის ყველა მწვერვალი დაიპყარით“!**

მართალია, მე შეცდომა დავუშვი, როდესაც ამ ცნობილ მწერალს ბრიყვულმინაწერიანი ბარათი გავუგზავნე, მაგრამ მისმა პასუხმა იმდენად აღმაშფოთა, რომ ათი წლის შემდეგ, როდესაც მისი გარდაცვალების ამბავი შევიტყვე, ერთადერთი, რაც გამახსენდა, ახალგაზრდობაში მიღებული წყენა იყო.

როდესაც ადამიანებთან ურთიერთობთ, მუდამ გახსოვდეთ, რომ საქმე ემოციურ არსებასთან გაქვთ, ხოლო კრიტიკა არის ის საშიში ნაპერწკალი, რომელმაც შესაძლოა, ამ ემოციათა აფეთქება გამოიწვიოს. თანაც კრიტიკა ძალიან ჰგავს საფოსტო მტრედს, რომელიც მუდამ და აუცილებლად უკან, სახლში ბრუნდება!

სწორედ მძაფრმა კრიტიკამ გადააფიქრებინა ბელეტრისტული რომანების წერა ჩინებულ ინგლისელ მწერალს თომას ჰარდს, ხოლო პოეტი თომას ჩატერთონი ასევე კრიტიკამ მიიყვანა თვითმკვლელობამდე.

ბენჯამენ ფრანკლინი, ერთი შეხედვით უხიაგი და უხეში პიროვნება, თავის დროზე ფრიად წარმატებულად ელჩობდა შეერთებულ შტატებს საფრანგეთში. მისი დიპლომატიური წარმატების საიდუმლო მარტივი გახლდათ — **შესაძლოა, ცუდი მოსაუბრე ვიყო, მაგრამ გპირდებით, რომ ვიტყვი ყველაფერ კარგს, რაც თითოეულ თქვენგანზე ვიცი,** — აცხადებდა იგი და ასეც იქცეოდა.

კრიტიკა ნებისმიერ ბრიყვს შეუძლია და ბრიყვების უმრავლესობა სწორედ ასე იქცევა, მაგრამ, სანამ გავაკრიტიკებდეთ, მოდით, ვეცადოთ, გავუგოთ ადამიანებს, გავიაზროთ, თუ რატომ იქცევიან ისინი ასე და არა სხვაგვარად, თანაც ნუ დაგვავიწყდება, რომ უფალიც კი განკითხვის დღემდე არ განიკითხავს ადამიანებს...

თავი მეორე

კარგად დაიმახსოვრეთ — თუ გსურთ, ადამიანს რაიმე გააკეთებინოთ, ამისათვის სამყაროში ერთადერთი მეთოდი არსებობს — მას ამის გაკეთება უნდა მოანდომოთ. გახსოვდეთ, ეს ერთადერთი ხერხია! რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ, რევოლვერის მუქარითაც აიძულოთ ადამიანი, გააკეთოს ის, რაც გსურთ, ან სამსახურიდან დათხოვნის შიშით მიაღწიოთ ქვეშევრდომისაგან თქვენთვის სასურველ შედეგს, მაგრამ ასეთი უხეში მეთოდები გაუმართლებელია და, პირველ რიგში, თქვენთვის არის საზიანო.

მთავარია, მისცეთ ადამიანს ის, რაც მას უნდა და იგი თავად მოინდომებს ნებისმიერი თქვენი სურვილის და თხოვნის შესრულებას.

საინტერესოა, რა სურთ ადამიანებს?

თუ პროფესორ ზიგმუნდ ფროიდს დავუჯერებთ, ნებისმიერ ადამიანს სურს, იყოს მნიშვნელოვანი

თუ გსურს თაფლი, სკას ნუ ამოატრიალებ!

ადამიანებთან მოპყრობის მთავარი საიდუმლო

„ნუ შეგაშინებთ მტერი, გეშინოდეთ მლიქვნელი მეგობრების!“

ფიგურა — დაიმახსოვრეთ ეს ფორმულა!

და, საერთოდ, თითქმის ყველა ნორმალურ, ზრდასრულ ადამიანს რვა რამ სურს:

1. ჯანმრთელობა და ხანგრძლივი სიცოცხლე;

2. საკვები;

3. ძილი;

4. ფული და ის ნივთები, რომელთა ყიდვაც ფულით შეიძლება;

5. გარანტირებული იმქვეყნიური ცხოვრება;

6. სექსუალური დაკმაყოფილება;

7. შვილების კეთილდღეობა;

8. საკუთარი მნიშვნელობისა და საჭიროების შეგრძნება.

ამ სურვილთაგან, ერთის — გარანტირებული იმქვეყნიური ცხოვრების გარდა, თითქმის ყველა აღსრულებადია; სურვილი — იყო დიადი, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი — ძნელად ასასრულებელი გახლავთ, ყველა დანარჩენ სურვილს კი ადამიანთა უმეტესობა მეტ-ნაკლებად იკმაყოფილებს.

ლინკოლნმა თავისი ერთ-ერთი წერილი დაიწყო სიტყვებით — „კომპლიმენტები ყველას უყვარს“. უილიამ ჯეიმსმა კი თავის მიმართვას წაუმძღვარა — „ადამიანური ბუნების უსათუთესი მოთხოვნილებაა, რომ იგი ღირსეულად დააფასონ!“

დიახ, საკუთარი მნიშვნელობის შეგრძნება და სურვილი — გახდეს მნიშვნელოვანი, გახლავთ ის ძირითადი ნიშანი, რომელიც ადამიანს პირუტყვისაგან განასხვავებს.

ჯერ კიდევ ბიჭუნა ვიყავი, მისურიში, ფერმაში რომ ვცხოვრობდი. მამაჩემი ღორებს აშენებდა და ხშირად გვიწევდა საუკეთესო ჯიშის ღორების გაყვანა საქონლის ბაზრობაზე, სადაც ასევე ხშირად გვაკუთვნებდნენ სხვადასხვა სახის ჯილდოებს. მამაჩემს ისინი თეთრ ტილოზე ჰქონდა გაკრული და ყველა სტუმარს უდიდესი სიამაყით უჩვენებდა ხოლმე.

ღორებს არაფერში ენაღვლებოდათ ის ჯილდოები, რომლებსაც მოიპოვებდნენ, აი, მამაჩემი კი ამ ჯილდოებით ამაყობდა. თავს მნიშვნელოვან, დაფასებულ პიროვნებად თვლიდა!

მერწმუნეთ, რომ არა ჩვენი წინაპრების სწრაფვა — ყოფილიყვნენ მნიშვნელოვანი, აღიარებული და პატივსაცემი პიროვნებანი, ცივილიზაცია არ იარსებებდა და არც პროგრესს ჩაეყრებოდა საფუძველი.

სწორედ სწრაფვამ — გამხდარიყო მნიშვნელოვანი, აიძულა ღარიბი ბიჭუნა, ორმოცდაათ ცენტად ნაყიდ ძველმანებში ნაპოვნი იურიდიული წიგნები წაეკითხა და... ამ ღარიბ ბიჭუნას ლინკოლნი ერქვა.

სწორედ სწრაფვამ — გამხდარიყო მნიშვნელოვანი, შთააგონა დიკენსი და უკვდავი რომანები შეაქმნევინა. იგივე შეიძლება ითქვას როკფელერზე, რომელმაც მილიონები არაფრისგან შეაკოწიწა... სწორედ ეს სწრაფვა აიძულებს თქვენი ქალაქის ყველაზე მდიდარ ადამიანს — ააშენოს ვეებერთელა სახლი, რომელიც თავისი ზომით ყველა სხვა სახლს ჩრდილავს...

თქვენც სწორედ ეს სწრაფვა გაიძულებთ, გეცვათ უახლესი ფასონის ტანისამოსი და გყავდეთ ავტომობილის უახლესი მოდელი.

უამრავ მოზარდსაც სწორედ ეს სწრაფვა აიძულებს — ბანდიტი, განგსტერი და პირწავარდნილი ავაზაკი გახდეს.

პირველი, რასაც დაპატიმრების შემდეგ ცნობილი განგსტერები და ბანდიტები ითხოვენ, ის ბულვარული პრესა გახლავთ, რომელიც მათი ფოტოებით არის ხოლმე აჭრელებული.

თუ მეტყვით, რა გზებით ცდილობთ, გახდეთ მნიშვნელოვანი პერსონა, გეტყვით — ვინ ხართ თქვენ.

მაგალითად, საკუთარი პერსონის მნიშვნელობაში **როკფელერი** პირველად მაშინ დარწმუნდა, როდესაც ჩინეთის დედაქალაქ პეკინში თანამედროვე საავადმყოფოს ასაშენებლად ფული გაიღო. ეს საავადმყოფო მილიონობით უპოვარსა და ღატაკს უნდა მომსახურებოდა.

რაც შეეხება განგსტერ **დილინჯერს,** იგი, პირიქით, ამაყობდა, რომ ბანდიტი, მკვლელი და ბანკების მძარცველი იყო და რომ მისი სახელის გაგონებაც კი ყველას შიშის ზარს სცემდა.

დილინჯერსა და როკფელერს შორის განსხვავება მხოლოდ ერთშია — საკუთარი მნიშვნელობის შეგრძნებას მათ რადიკალურად განსხვავებული ხერხებით მიაღწიეს...

თვით **ჯორჯ ვაშინგტონსაც** სურდა, რომ მისთვის შემდეგნაირად მიემართათ — თქვენო ბრწყინვალებავ, შეერთებული შტატების პრეზიდენტო!

ქრისტეფორე კოლუმბი დაჟინებით ითხოვდა „ოკეანის ადმირალისა და ინდოეთის ვიცე-მეფის“ ტიტულს. **ეკატერინე მეორე** არ კითხულობდა არცერთ წერილს, რომელშიც მას არ მიმართავდნენ სიტყვებით „თქვენო საიმპერატორო ბრწყინვალებავ“.

ჩვენმა მილიონერებმა **ადმირალ ბრედის** ექსპედიცია ანტარქტიდაში მხოლოდ იმ პირობით დააფინანსეს, რომ ყინულოვანი მთების ჯაჭვს ამ კონტინენტზე მათი სახელები დაერქმეოდა.

ზოგჯერ ადამიანები, საკუთარი მნიშვნელობის ხაზგასასმელად, ავადმყოფობასაც კი იგონებენ, რათა გარშემომყოფთა თანაგრძნობა გამოიწვიონ. მისის მაკკინლი, მაგალითად, საკუთარ მნიშვნელობას იმით შეიგრძნობდა, რომ აიძულებდა თავის ქმარს — შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, მნიშვნელოვანი სახელმწიფო საქმეები გადაედო და საათობით მჯდარიყო ავადმყოფი ცოლის სასთუმალთან.

მერი რობერტს რეინჰარტმა ერთი საინტერესო ისტორია მიამბო ენერგიულ ახალგაზრდა ქალზე, რომელიც, მიხვდა რა, რომ ვეღარ გათხოვდებოდა, ასაკის გამო თაყვანისმცემლებიც მოაკლდა და უმნიშვნელო ფიგურად იქცა, ლოგინად ჩავარდა. მოხუცი დედა მას ათი წლის მანძილზე უვლიდა, საჭმელიც კი ლოგინში მიჰქონდა მისთვის. როდესაც დედა გარდაიცვალა და მომვლელი არავინ ჰყავდა, „ავადმყოფმა“ ქალბატონმა ორიოდე კვირა იწუწუნა, მერე კი წამოდგა და ცხოვრების ნორმალურ რიტმს დაუბრუნდა.

ზოგიერთი ავტორიტეტი ამტკიცებს, რომ **ადამიანთა ნაწილი შეგნებულად გიჟდება, რათა შეშლილთა სამყაროში ის სიმშვიდე და აღიარება ჰპოვოს, რაც ესოდენ აკლდა ნორმალურ, მაგრამ მკაცრ რეალობაში.** ალბათ, სწორედ ამ მიზეზით სჭარბობს შეერთებულ შტატებში ფსიქიკურად ავადმყოფთა რიცხვი ყველა სხვა დაავადებას. და თუკი ხანგრძლივად ცხოვრობთ ნიუ-იორკის შტატში, ძალიან დიდი შანსი გაქვთ, რომ ცხოვრების, სულ მცირე, 7 წელიწადს საგიჟეთში გაატარებთ.

რა არის მასობრივი შეშლილობის მიზეზი?

შეშლილთა უმრავლესობის თავის ტვინის უჯრედები ისევე ნორმალურია, როგორც ჯანმრთელი ადამიანისა, მაშ რატომ გიჟდებიან ისინი?

ამ კითხვაზე ერთ-ერთი ცნობილი ფსიქიატრიული კლინიკის ასევე ცნობილმა მთავარმა ექიმმა შემდეგი პასუხი გამცა — **არ ვიცი და ამ შეკითხვაზე ვერც სხვა სპეციალისტი გიპასუხებთ ამომწურავად. ახლა მყავს ავადმყოფი, რომელიც ტრაგიკული ქორწინების შედეგად გაგიჟდა. მას სურდა, ჰყოლოდა ბავშვები, ყოფილიყო აღიარებული და სექსუალურად დაკმაყოფილებული, მაგრამ, რადგან ქმარს არ უყვარდა, მასთან ერთად მაგიდასთანაც არ ჯდებოდა, არც შვილები ჰყავდა და არც საზოგადოებრივი აღიარება ჰქონდა — გაგიჟდა. მერე კი თავის ფანტაზიებში გასცილდა ქმარს, დაიბრუნა ქალიშვილობის გვარი, ცოლად გაჰყვა ინგლისელ არისტოკრატს და ყველასგან კატეგორიულად მოითხოვს, რომ მიმართონ, როგორც ლედი სმიტს. თანაც დარწმუნებულია, რომ ყოველ ღამე მშობიარობს, რადგანაც დილაობით მაუწყებს ხოლმე — ექიმო, წუხელ ბავშვი შემეძინა. რომც შემეძლოს მისი განკურნება, ამას არ ვიზამდი, რადგანაც აქ, შეშლილი ფანტაზიების სამყაროში იგი გაცილებით ბედნიერია, ვიდრე რეალურ ცხოვრებაში იქნებოდა!**

და მართლაც, შეშლილი ადამიანები ხშირად უფრო ბედნიერები არიან, ვიდრე მე და თქვენ. მათ უმრავლესობას მოსწონს — იყოს შეშლილი, რადგანაც ამით ყველა პრობლემას იგვარებს, თანაც თვალის დაუხამხამებლად გამოგიწერთ ჩეკს ერთ მილიონ დოლარზე ან სულაც სარეკომენდაციო წერილს გაგატანთ აღა-მაჰმად-ხანთან და ბედნიერი იქნება იმით, რომ დახმარების ხელი უანგაროდ გამოგიწოდათ!

როგორც ვიცი, მსოფლიოში ორადორი ადამიანის — **უოლტერ კრაისლერისა** და **ჩარლზ შვაბის** ხელფასი შეადგენდა ერთ მილიონ დოლარს წელიწადში.

ნეტა, რატომ უხდიდა ენდრიუ კარნეგი ჩარლზ შვაბს ერთ მილიონ დოლარს წელიწადში, ანუ 3000 დოლარზე მეტს დღე-ღამეში? ნუთუ იმიტომ, რომ შვაბი გენიოსია? არა! — თვით შვაბი გამომიტყდა, რომ არაერთმა მისმა ქვეშევრდომმა გაცილებით მეტი იცის ფოლადის გამოდნობაზე, ვიდრე თავად შვაბმა, ხელფასს კი მას, ძირითადად, ადამიანებთან ურთიერთობის უნიკალური ნიჭის გამო უხდიდნენ. შვაბმა მითხრა ის რამდენიმე სიტყვაც, რომლებიც ბრინჯაოში უნდა ჩამოისხას და თითოეულ ოჯახში კედელზე გაიკრას, ხოლო ბავშვები ლათინური ზმნებისა თუ ბრაზილიაში ნალექის წლიური მოცულობის გაზუთხვის ნაცვლად სწორედ ამ სიტყვებს უნდა იზეპირებდნენ — **„ჩემი ყველაზე ძვირფასი თვისებაა ის, რომ წახალისებითა და ღირსეული აღიარების გზით შემიძლია ადამიანებში ენთუზიაზმის აღძვრა და იმ საუკეთესო თვისებათა წინა პლანზე წამოწევა, რომლებიც თითოეულ მათგანს გააჩნია. არაფერი ისე არ თრგუნავს ადამიანის ღირსებას, როგორც უფროსობის მხრიდან კრიტიკა. პირადად მე არასდროს არავის ვაკრიტიკებ. მჯერა, რომ წახალისება ადამიანებთან ურთიერთობის საუკეთესო ფორმაა და მუდამ მსურს, შევაქო თანამშრომელი.“**

დიახ, ასე იქცეოდა შვაბი, რომელსაც წელიწადში ერთ მილიონ დოლარს უხდიდნენ, ხოლო ჩვეულებრივი ადამიანები რატომღაც საპირისპიროდ იქცევიან — თუ რამე არ მოსწონთ, ბუზღუნებენ, თუ მოსწონთ, ხმას არ იღებენ, შვაბი კი აცხადებს:

მართალია, უამრავ ჩინებულ ადამიანს ვხვდები, თანაც პლანეტის თითქმის ყველა კუთხეში, მაგრამ ჯერ არ შემხვედრია ადამიანი, რაოდენ მაღალი თანამდებობაც უნდა ჰქონოდა მას, ვინც კეთილგანწყობის ატმოსფეროში გაცილებით მეტს არ აკეთებდეს, ვიდრე კრიტიკის ქარცეცხლში ყოფნისას...

სწორედ ამგვარი დამოკიდებულების გამო, შვაბმა საკუთარ საფლავზე ასეთი ეპიტაფია ისურვა: **„აქ განისვენებს ადამიანი, რომელმაც იცოდა, როგორ შემოეკრიბა თავისზე გაცილებით ჭკვიანი ხალხი“.**

როკფელერის წარმატების ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზიც მისი ულალატო თვისება გახლდათ — იგი მუდამ გულწრფელად აფასებდა ქვეშევრდომის ან, გნებავთ, პარტნიორის ღირსებებს. ერთმა მისმა პარტნიორმა უხეში შეცდომა დაუშვა სამხრეთ ამერიკაში ხელშეკრულების დადებისას და ფირმა მილიონი დოლარით აზარალა. როკფელერს შეეძლო, მკაცრად გაეკრიტიკებინა **ედვარდ ბედფორდი,** მაგრამ, იცოდა რა, რომ ბედფორდი ყველანაირად ცდილობდა, რაც შეიძლება მომგებიანი ხელშეკრულება დაედო, პირიქით, შეაქო იმისათვის, რომ მან კონტრაქტით გათვალისწინებული თანხის 60 პროცენტის გადარჩენა შეძლო.

ოჯახის წევრების, მეგობრებისა თუ ქვეშევრდომების ფიზიკური, მატერიალური მდგომარეობის უზრუნველყოფაზე არანაკლებ მნიშვნელოვანია, უზრუნველვყოთ და ვიზრუნოთ მათ აღიარებაზე, შევაქოთ, წავახალისოთ ისინი! კი მაგრამ, ეს ხომ მლიქვნელობაა, — მეტყვით თქვენ, მაგრამ აბა, გაიხსენეთ ცნობილი მრავალცოლიანი ალფონსი ძმები მდივნები. რატომ სარგებლობდნენ ისინი ესოდენ დიდი წარმატებით ულამაზეს და ცნობილ ქალბატონებში? რით მოხიბლეს ამ ცრუ თავადებმა პოპულარული კინომსახიობები, ან თუნდაც მსოფლიოში ცნობილი პრიმადონა, ან იგივე მილიონერი ბარბარა პატონი?

ანჯელა როჯერს სენტ-ჯონი ჟურნალ „ლიბერტიში“ წერდა — „დღემდე ბევრისათვის გამოცანად რჩება, თუ რით ხიბლავდნენ ძმები მდივნები ქალებს“.

ცხოვრებისეული გამოცდილებით მდიდარმა, მამაკაცების დიდმა მცოდნე ქალბატონმა პოლა ნეგრიმ კი მარტივად ახადა ფარდა ძმები მდივნების საიდუმლოს და განაცხადა — **„ისინი ფლობენ ლიქნის ხელოვნებას, თანაც — ყველა ჩემთვის ცნობილ მამაკაცზე უკეთ. სამწუხაროდ, ჩვენს რეალისტურ, იუმორს მოკლებულ საუკუნეში ეს ხელოვნება მივიწყებულია და სწორედ ამაში უნდა ვეძებოთ ძმები მდივნების საიდუმლოს გასაღები, სწორედ ამ ხელოვნებით აჯადოებდნენ ისინი ქალებს!“**

ლიქნა მართლაც ხელოვნებაა და იგი ერთეულებს თუ გამოსდით, ასე რომ, თუკი ეცდებით, მლიქვნელი იყოთ, ამით საკუთარ თავს გაცილებით მეტ პრობლემას შეუქმნით, ვიდრე სიკეთეს მოუტანთ.

არამც და არამც არ იმლიქვნელოთ! მე მოგიწოდებთ არა მლიქვნელობის, არამედ ცხოვრების ახალი წესისაკენ, რომელიც ადამიანის ღირსებათა ობიექტურ შექებას, აღიარებას და დაფასებას გულისხმობს.

რა განსხვავებაა ლიქნასა და ადამიანის ღირსებათა გულწრფელ აღიარებას შორის? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა არც ისე ადვილია, თუმცა ერთი რამ ცხადია — ლიქნა ადამიანს მხოლოდ ბაგეებიდან ამოსდის, ხოლო დამსახურებული, გულწრფელი შექება — გულიდან, **ამიტომაც მლიქვნელობა ყველას აღიზიანებს, ხოლო ობიექტური შექება, პირიქით, ფრთასასხამს.**

ამასწინათ მეხიკოში გენერალ **ობრეგონის** ბიუსტი ვნახე წარწერით — **„ნუ შეგაშინებთ მტერი, რომელიც გიტევთ, გეშინოდეთ მლიქვნელი მეგობრების!“**

მეფე **გეორგ მეხუთეს** ექვსი აფორიზმი უყვარდა და ისინი ბუკინგემის სასახლეში საკუთარი კაბინეტის კედლებზე ჰქონდა გაკრული. აი, ერთ-ერთი მათგანი — **„ნურც დაუმსახურებელი ქების გაცემას მიმაჩვევთ და ნურც — ასეთი შექების მოსმენას.“**

თვით **რალფ უოლდო ემერსონი** წერდა — **„თითოეული ადამიანი, ვისთან ურთიერთობაც რაიმე სფეროში მიწევს, რაღაცით მაინც მჯობნის და ამ მხრივ ყოველთვის შემიძლია, მისგან რაიმე ახალი ვისწავლო.“**

თუკი ეს აზრი სამართლიანია თვით ემერსონის მიმართ, იგი მით უფრო სამართლიანია ჩემთან და თქვენთან მიმართებაში. **მოდით, ცოტა ხანს ნუ ვიფიქრებთ საკუთარ მიღწევებზე, ვცადოთ, ღირსეულად შევაფასოთ სხვა ადამიანთა დამსახურება და მიღწევები.** მოდით, დავივიწყოთ მლიქვნელობა, მაგრამ გულწრფელად ვაღიაროთ ის, რაც სხვებში მოგვწონს და არ დავიშუროთ მათთვის დამსახურებული ქება. იცოდეთ, თქვენგან ობიექტურ, დამსახურებულ აღიარებას, შექებას, ადამიანები უსათუოდ დაიმახსოვრებენ და ამას მაშინაც კი გაიხსენებენ, როდესაც თქვენ თვითონ ყოველივე დაგავიწყდებათ.

გაგრძელება იქნება



როგორც კი ვინმეს გაკრიტიკების ან განკითხვის სურვილი გაგიჩნდებათ, ამოიღეთ ჯიბიდან ხუთდოლარიანი ბანკნოტი, დახედეთ ლინკოლნის გამოსახულებას და ჰკითხეთ საკუთარ თავს – როგორ მოიქცეოდა იგი თქვენს ადგილზე.



თარაზულად: 1. ობიექტური რეალობა, ადამიანის ცნობიერების გარეშე და მისგან დამოუკიდებლად არსებული; 7. პატარა ნაცრისფერი თუთიყუში; 8. ერთ-ერთი მუშკეტერი; 9. კბილი, რომელიც მოთავსებულია საჭრელ და ძირითად კბილებს შორის; 14. დედამიწის უმაღლესი მწვერვალი; 16. ძველი ქართული ანბანის ბოლო ასო; 17. იგივეა, რაც კონტინენტი; 18. გერმანელი ფიზიკოსი; 23. პოლონელი ასტრონომი; 25. მდინარე იტალიაში; 26. მძაფრი სუნის მქონე მოყვითალო სითხე, რომელსაც იღებენ წიწვიან მცენარეთა ფისის გამოხდით, იყენებენ მედიცინაში და ლაქსაღებავების წარმოებაში; 32. ბიბლიური პერსონაჟი; 33. უხეში, მკვრივი, წყალგაუმტარი ქსოვილი; 34. საბოლოოდ გაკეთებული, სახმარად ვარგისი; 35. შუა საუკუნეების ესპანური და პორტუგალიური სამანძიანი ხომალდი; 41. წყლის სადენი საგანგებო თხრილი; 42. სვანური წარმართული ქალღმერთი; 43. უბანი თბილისში; 44. შტატი აშშ-ში. 45. საქართველოს მთიანეთში: მოსახლეობა, რომელსაც ჰქონდა წესჩვეულებები, ჰყავდა თავისი უფროსი.

შვეულად: 2. ქალაქი ინდოეთში, დიდი მოგოლების რეზიდენცია; 3. ბოროტი, ავი სული, სატანა; 4. ლათინური ასო, მათემატიკაში იხმარება უცნობი ან ცვლადი სიდიდის აღსანიშნავად; 5. დაკეპილი და შეზავებული ხორცი საჭმლის მოსამზადებლად; 6. მოხარშული ხორბალი თაფლით, ნუშითა და ქიშმიშით შეზავებული; 10. ჩოგბურთში: პარტიის ნაწილი, ქულათა გარკვეული რაოდენობა; 11. მიწის მონაკვეთი, ჩვეულებრივ ბარით ან სახნისით მოჭრილი; 12. ფეხის თბილი სამოსი, რომელიც ფარავს ფეხს ტერფიდან მუხლამდე; 13. ცხენოსნის წკეპლა ერთგვარი; 15. ინგლისელი მწერალი; 19. დამოუკიდებელი საჯარისო ერთეული, რომელიც ჩვეულებრივ შედის დივიზიის შემადგენლობაში; 20. წარმართული ღვთაების ქანდაკება; 21. დადებითად დამუხტული ელექტროდი; 22. ცხოველთა განავალი, ექსკრემენტები; 24. მახრჩობელა გველი; 27. ამერიკელი გამომგონებელი, ტელეგრაფის აპარატისა და კოდის შემქმნელი; 28. ტროპიკული მცენარე, რომლის ბოჭკოსაგან ამზადებენ თოკებს, სათევზაო ბადეებს, ტომრებს; 29. ველური ზოლებიანი ცხენი, გავრცელებულია აფრიკაში; 30. დედალი ღორი, თხა ან ცხვარი; 31. ქვის ფილა, რომელზეც წარწერა ან რელიეფური გამოსახულებაა; 36. ტროას უკანასკნელი მეფე; 37. ქიმიური ელემენტი; 38. ესპანელი ფეხბურთელი, „რეალის“ მოთამაშე; 39. რეზინის დისკო, რომელსაც იყენებენ ჰოკეის თამაშში; 40. გადასატანი, დასაკეცი ტიხარი, თეჯირი.

პასუხები ინტელექტუალთათვის:

1. აგორა; 2. წითელი და ყვითელი ბარათები; 3. სარგასოს ზღვას ნაპირი არა აქვს; 4. გიორგი სააკაძეს; 5. მიწისქვეშა სამყაროს (ჰადესს). 6. ლუიზიანა; 7. ლამბადა; 8. ჰიპოპოტამი; 9. შიში ქალების მიმართ; 10. ღორები ნაპოვნი ტრუფელის დიდ ნაწილს ჭამდნენ.



ამავე გვერდზე გამოქვეყნებული კროსვორდის პასუხები:

თარაზულად: 1. მატერია; 7. ჟაკო; 8. არამისი; 9. ეშვი; 14. ევერესტი; 16. ჰოე; 17. მატერიკი; 18. ომი; 23. კოპერნიკი; 25. პო; 26. სკიპიდარი; 32. ნოე; 33. ბრეზენტი; 34. მზა; 35. კარაველა; 41. არხი; 42. ლამარია; 43. ვაკე; 44. ალაბამა; 45. თემი. შვეულად: 2. აგრა; 3. ეშმა; 4. იქსი; 5. ფარში; 6. კოლიო; 10. გეიმი; 11. ბელტი; 12. გეტრი; 13. სტეკი; 15. მილნი; 19. პოლკი; 20. კერპი; 21. ანოდი; 22. სკორე; 24. ბოა; 27. მორზე; 28. აბაკა; 29. ზებრა; 30. ნეზვი; 31. სტელა; 36. პრიამე; 37. ნიკელი; 38. რაული; 39. შაიბა; 40. შირმა.

10 კითხვა ინტელექტუალთათვის

საქართველოში სახალხო კრების ადგილს უწოდებენ საფიხვნოს, უკრაინაში — რადას.
რას ეძახიან სახალხო კრების ადგილს ბერძნები?

1966 წელს მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატზე ინგლისისა და არგენტინის ნაკრებთა მატჩში მოხდა ინციდენტი. გერმანელმა მსაჯმა არგენტინელ ფეხბურთელს მოედნის დატოვება მოსთხოვა. თუმცა, ფეხბურთელი 9 წუთის განმავლობაში მოედნიდან არ გასულა, მოგვიანებით ამის მიზეზად დაასახელა, რომ გერმანული არ იცოდა. ამ ინციდენტის შემდეგ ინგლისელმა მსაჯმა კენ ასტონმა ფიფას სიახლე შესთავაზა, რომელიც 1970 წლიდან მსოფლიო ჩემპიონატზე გამოიყენეს?

— რა სიახლე დაინერგა 1970 წლიდან ფეხბურთში?



რით არის გამორჩეული სარგასოს ზღვა სხვა ზღვებისგან?



ვის ეკუთვნის სიტყვები: „ქვა არ დარჩა საქართველოში ჩემი სისხლი რომ არ ეცხოს!“

რას იცავდა ურჩხული ცერბერი (კერბერი, კერბეროსი), რომელიც ჰერაკლემ მოკლა?



აშშ-მა ფლორიდა ესპანეთისგან იყიდა, ალასკა — რუსეთისგან. რომელი შტატი იყიდეს ამერიკელებმა საფრანგეთისგან?

ეს ცეკვა გაჩნდა ცენტრალურ ამერიკაში 1920-იან წლებში. ათი წლის შემდეგ კი კათოლიკურმა ეკლესიამ აკრძალა. 1980-იან წლებში ეს ცეკვა ბრაზილიელებმა აღადგინეს და ახლა უკვე მსოფლიოშია პოპულარული.

რა ჰქვია ამ ცეკვას?

არსებობს ჩვეულებრივი და ჯუჯა ბეჰემოთები. **რას უწოდებენ ჩვეულებრივ ბეჰემოთს?**

ფსიქიატრებისთვის ცნობილია ზოოფობია — შიში ცხოველების მიმართ, იხტიოფობია — შიში თევზების მიმართ, კინოფობია — შიში ძაღლების მიმართ.
რა არის გინოფობია?



სოკო ტრიუფელი ძვირად ღირებული საკვებია. ის მიწის ქვეშ იზრდება და საფრანგეთში ღორების მეშვეობით ეძებდნენ, თუმცა, ბოლო ხანს ღორები ძაღლებით შეცვალეს. რატომ?

თარაზულად: 1. მარაგი, ანუ; 7. ჩინური ქოხი; 13. სახელოს ერთგვარი ფასონი; 14. მაიმუნის სახეობა; 15. ქალაქი იაპონიაში; 16. სოფელი გარდაბნის რ-ონში; 17. პროვინციის მმართველი ძვ. სპარსეთში; 18. სამაგიეროს გადახდა; 19. ევროპელ ებრაელთა ენა; 22. თანამდებობის პირის თანმხლებნი; 28. შეჯიბრი მოკლე დისტანციაზე; 29. სასულე საკრავი; 30. სოფელი ხულოს რ-ონში; 31. სიახლის შიში; 32. კუნძული ხმელთაშუა ზღვაში; 38. ინდიელ ხალხთა ჯგუფი; 40. უშფოთველობა, ანუ; 44. უნებლიე შეცდომა; 46. ინდური ფიკუსის სახეობა; 47. განათლების ექს-მინისტრი; 48. ქალაქი საფრანგეთში; 49. მკლავის ორთავა კუნთი; 50. „თოვლის დედოფლის“ პერსონაჟი; 51. ავსული სპარსულ მითოსში; 52. ჟირაფისებრი ცხოველი; 53. მთის ღმერთი ეგვიპტურ მითოსში.

შვეულად: 1. ძველებური ტყავის დიდი ჭურჭელი; 2. ფრანგი ჯარისკაცი ალჟირში; 3. მადრიდის საფეხბურთო კლუბი; 4. ერთგვარი კანფეტი; 5. კუზიანი კურდღელი; 6. თუთიყუშის სახეობა; 7. პატარა ძაღლი; 8. ესკიმოსების მარხილი; 9. სახალხო კრება ძვ. საბერძნეთში; 10. მტაცებელი ფრინველი; 11. აბელის ძმა; 12. საგანგებო დავალება; 20. ორმაგი გასროლა ორლულიანი თოფიდან; 21. ტროას აღმომჩენი; 23. ეთერზეთოვანი მცენარე; 24. დასაწყისი, ანუ; 25. ტროას მეორე სახელი; 26. კოსტარიკას ფული; 27. ქალაქი სამხრეთ საფრანგეთში; 32. ერთგვარი წვრილი ქიშმიში; 33. დოლარის მეასედი; 34. ხვიარა მცენარე; 35. უდანაშაულობის საბუთი; 36. მუზეუმი ფლორენციაში; 37. მარყუჟი, ანუ; 38. მდინარე პორტუგალიაში; 39. ღმერთების ხელმწიფე ვედიზმში; 41. ქვეყანა ევროპაში; 42. ოთხადგილიანი ეტლი; 43. წმინდა ხარი ეგვიპტურ მითოსში; 45. საფრანგეთის პარტიზანთა სახელწოდება.

ამავე გვერდზე გამოქვეყნებული ვიქტორინის პასუხები:

1. ა; 2. გ; 3. დ; 4. ა; 5. გ; 6. ბ; 7. გ; 8. ბ; 9. ა; 10. ბ.

ამავე გვერდზე გამოქვეყნებული სკანვორდის პასუხები:

1. ბედი; 2. ლოტი; 3. ლედი; 4. იოდი; 5. სეტი; 6. ჰასი; 7. დარი; 8. მეი; 9. კაენი; 10. ზარი; 11. იმედი; 12. იანძი; 13. ყბედი; 14. ჭერო; 15. ჭონი; 16. ყმა; 17. ისლი; 18. აბედი; 19. კორო; 20. ევა; 21. ავ; 22. როკო; 23. ფრე; 24. სიროკო.

კედლის სანათი	უნგრელი კომპოზიტორი	ქართველი მწერალი	სიო	ნართის წვრილი გრეხილი	ტაჯიკი სახალხო მწერალი	გამოუმწვარი აგური	ე. ნინოშვილის მოთხრობა	ფრანგი ფერმწერი	საგანგებო დავალება

დანაშაული	ბუნების მძლავრი მოვლენა	იტალიელი მოქანდაკე	სწრაფმავალი მზვერავი გემი	რუსუდანის ვაჟი დავით...	ქვეყნის ნაწილი	სხეულის ტემპერატურის თანდათანობითი დაწევა მალარიის დროს	სახელმწიფო ევროპაში	იტალიის დედაქალაქი	ჩამონათვალი, რეესტრი

პასუხები იხ. ამავე გვერდზე

											4	4							
					4	5		8	6	4	2	3	4	4	3	3			
				3	4	2	9	1	2	3	1	2	2	2	1	2	2	1	2
	16	1	2	5	4	4	3	2	1	2	1	1	3	3	4	2	1	6	1
19	1	14	11	4	1	1	1	2	2	1	1	1	5	5	3	3	12	7	9

				18
		1	15	1
			2	13
			3	10
		4	4	4
	5	3	4	1
	6	2	4	1
		9	3	1
	8	1	2	2
	6	2	1	2
	4	3	2	1
4	2	1	1	1
4	3	2	1	1
	4	2	3	5
	4	2	3	5
	3	1	4	3
	3	2	2	3
		2	1	12
		1	6	7
		2	1	9

ვიქტორინა

1. ოპერა „სადკოს“ ავტორია — ა. რიმსკი-კორსაკოვი; ბ. სტრავინსკი; გ. გლინკა; დ. სოლოვიოვ-სედოი.
2. მხატვრობა შეიძლება იყოს — ა. ეშმაკური; ბ. მოხერხებული; გ. გულუბრყვილო; დ. ალალი.
3. სპორტულ ნაწარმს კერავს ფირმა — ა. „სონი“; ბ. „არტი“; გ. „კია“; დ. „ნაიკი“.
4. უილტონ ჩემბერლენი იყო — ა. კალათბურთელი; ბ. ფილოსოფოსი; გ. სახელმწიფო მოღვაწე; დ. მწერალი.
5. ბენგალია მდებარეობს — ა. ჩინეთში; ბ. სამხრეთ ამერიკაში; გ. ინდოეთში; დ. აფრიკაში.
6. რა ასაკში გამოჩნდა ტელეეკრანზე ბრუკ შილდსი? ა. დაბადებისთანავე; ბ. 11 თვის ასაკში; გ. 1 წლის; დ. 12 წლის.
7. რომში პირველი პროფესიული თეატრის დაარსების ინიციატორები იყვნენ — ა. მაქციუსები; ბ. ატელანები; გ. გასტრიონები; დ. პლავტუსები.
8. ვიეტნამის სამეფო დინასტიაა — ა. გო; ბ. ნგო; გ. ანგო; დ. ბინგო.
9. ფილმ „აბეზარაში“ მინისტრის როლს ასრულებს — ა. ივანე გვინჩიძე; ბ. თენგიზ მუშკუდიანი; გ. ალექსანდრე ომიაძე; დ. ედიშერ მაღალაშვილი.
10. ჭიჭიკო ბენდელიანი დაიღუპა — ა. ავტოკატასტროფაში; ბ. დიდ სამამულო ომში; გ. აფხაზეთის ომში; დ. პოლიგონზე წვრთნის დროს.

1. სიკვდილის წინ მღერის
2. აუქციონზე გასაყიდი ნივთი
3. ბრიტანელი ქალბატონი
4. I
5. გეიმების პარტია
6. იაპონური ჩხირები
7. კარგი ამინდი
8. ცნობილი მევიოლინე ვანესა ...
9. ძმის მკვლელი
10. „ვის უხმობს ...“
11. ბოლოს კვდება
12. ჩინური მდინარე
13. მომაბეზრებლად მოლაპარაკე
14. იხარე..., მოკვდი მტერო
15. მკერავი (ძვ.)
16. მორჩილი, მსახური, ხელქვეითი
17. ჭაობის მცენარე, ადრე შენობის გადასახურად ხმარობდნენ
18. ტალ-კვესთან ერთად ცეცხლის გასაჩენად ხმარობდნენ
19. ფრანგი მხატვარი
20. ნეკნისგან შობილი
21. ჩვენს ისტორიაში ასეთი გიორგიც იყო
22. „... და მისი ძმები“
23. ყაიმი
24. ცხელი ქარი სამხრეთ ევროპაში





იაპონური კროსვორდის პასუხები:



ამავე გვერდზე გამოქვეყნებული კროსვორდის პასუხები:

თარაზულად: 1. რეზერვი; 7. ფანზა; 13. რეგლანი; 14. გავიალი; 15. მიაძაკი; 16. ნორიო; 17. სატრაპი; 18. რევანში; 19. იდიში; 22. ამალა; 28. სპრინტი; 29. ვალტორნა; 30. გელავრა; 31. ნეოფობია; 32. სიცილია; 38. მაია; 40. იდილია; 44. ლაფსუსი; 46. ბანიანი; 47. ნოდია; 48. ნანტი; 49. ბიცეფსი; 50. კაი; 51. არიმანი; 52. ოკაპი; 53. ამონი.

შვეულად: 1. რუმბი; 2. ზუავი; 3. „რეალი“; 4. ირისი; 5. აგუტი; 6. მაკაო; 7. ფინია; 8. ნარტა; 9. აგორა; 10. სვავი; 11. კაენი; 12. მისია; 20. დუპლეტი; 21. შლიმანი; 23. ლავანდა; 24. სტარტი; 25. ილიონი; 26. კოლონი; 27. ანტიბი; 32. საბზა; 33. ცენტი; 34. ლიანა; 35. ალიბი; 36. უფიცი; 37. ყულფი; 38. მინიო; 39. ინდრა; 41. დანია; 42. ლანდო; 43. აპისი; 45. მაკი.

ამავე გვერდზე გამოქვეყნებული ლენტვორდის პასუხები:

ბრალისტიქიაჩელინი-ავიზონარინიაზიალი-ზისიმონაკო-რომისია

მიხეილ ცაგარელი: ასტროლოგია – ნუმეროლოგიის მჭიდრო კავშირი და ინდიელთა ცივილიზაციის დანატოვარი

— პროგნოზირების რომელ მეთოდებს იყენებს და როგორ განიხილავს მათ ნუმეროლოგიის მეორე „ასტროლოგიური“ მიმართულება? როგორ გამოითვლება და რომელი ნუმეროლოგიური მაჩვენებლები გამოიყენება ადამიანის თვისებების გასანეიტრალებლად ან გასაძლიერებლად? როგორ ხდება ამა თუ იმ მისამართზე მცხოვრები ადამიანების ჰარმონიული თანაცხოვრების დადგენა? რა თავისებურებებით გამოირჩევა და რა მოსაზრებები არსებობს მაიას ტომის ინდიელთა კალენდრის შესახებ? რომელ რიცხვს მიიჩნევდნენ წმინდად და რომელ დღეებში ატარებდნენ ძირითად მაგიურ რიტუალებს? რატომ არის მაიას ტომის ინდიელთა ცივილიზაცია დღემდე კვლევისა და შესწავლის საგანი? — ამ და სხვა საკითხებზე ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი გვესაუბრება.

— განვაგრძოთ საუბარი ეზოთერიკული ცოდნის „ნუმეროლოგიის“ შესახებ. მისი მთავარი პირველი მიმართულება, როგორც აღნიშნეთ, „კლასიკური ნუმეროლოგიაა“, რომლის ფუძემდებელია პითაგორა სამოსელი, რომელი მიმართულებაა კიდევ საყურადღებო?

— **ნუმეროლოგიის მეორე მიმართულებას „ასტროლოგიური“ ეწოდება.** მის შესახებ არაერთხელ გვისაუბრია, რადგან ყველაზე ახლო კავშირში იმყოფება ასტროლოგიასთან. არსი შემდეგში მდგომარეობს — უნდა გამოითვალოს კონკრეტული ადამიანის ან მოვლენის რაიმე თარიღის რიცხობრივი მაჩვენებელი, რომელიც მიიღება დაბადების წელიწადის, თვისა და რიცხვის შეჯამებითა და გამარტივებით. მეორე მეთოდს კი წარმოადგენს იმ რიცხვთა შეჯამება, რომელიც ადამიანის გვარ-სახელის შემადგენელ ასოებს შეესაბამება. ამ მეთოდის გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერი პირადი სახელის ძირითადი არსის, ინდივიდუალური მახასიათებლის და სხვა თვისებების განსაზღვრისას. პირველადი გამოთვლის შემდგომ შეიძლება გრაფიკული ნახაზის შედგენა, სადაც ოდნავ სახეშეცვლილი **პითაგორას** „კლასიკური მეთოდი“ გამოიყენება. აქაც, თითოეული ციფრი ცალკეულ პლანეტას შეესაბამება. ციფრთა შორის ვექტორები კი პლანეტებს შორის ასპექტის მსგავსია. ნუმეროლოგიის ეს მიმართულება ასტროლოგიური პროგნოზირების ისეთ მეთოდებსაც იყენებს, როგორიცაა **სოლარი და ტრანზიტი. სოლარი** ასტროლოგიაში პლანეტების იმ განლაგებას განიხილავს, რომელიც **მზის** საწყის ნათალურ მომენტში დაბრუნებისას წარმოიქმნება. ნუმეროლოგიური თვალსაზრისით კი ეს დაბადებისა და მიმდინარე თარიღის ციფრთა თანაფარდობაა. **ტრანზიტები** ასტროლოგიაში იმ ასპექტებს განიხილავს, რომლებსაც მიმდინარე მომენტისთვის პლანეტელები ნათალურ რუკაზე სტაციონარულად მონიშნულ პლანეტებთან წარმოქმნიან. ნუმეროლოგიაში კი ამავე ფუნქციას ასრულებს დაბადების თარიღის ციფრთა ჯამის ზედდება მიმდინარე თარიღის ციფრთა ჯამთან. **ცალკეულ სიტყვებს რაც შეეხება,** მათი ნუმეროლოგიური მაჩვენებელი, შესაძლოა, იქნეს გამოყენებული ადამიანის გარკვეული თვისების გასანეიტრალებლად, ანდა გასაძლიერებლად. მაგალითად, სიტყვა **შეხვედრა** 7 ასოსგან (2-ესგან) შედგება. თითოეულს ქართულ ანბანში თავისი ციფრული მნიშვნელობა შეესაბამება. ამ ციფრთა ჯამი კი პლანეტა **იუპიტერის** ენერგიის მატარებელია, ამიტომ, იმ შემთხვევაში მოგზაურობების, შეხვედრების, ურთიერთობების საშუალებით უნდა მოხდეს ადამიანის ცოდნის გაღრმავება და ცნობიერების გაფართოება. გარდა ამისა, რომელიმე **მისამართის ნუმეროლოგიური აზრობრივი მნიშვნელობა გამოითვლება სახლისა და ბინის ნომრების შეჯამებით.** ზოგიერთ ქვეყანაში საჭიროა ქუჩის ნომრის დამატებაც. მიღებული შედეგის გაძლიერებით კი შესაძლებელია ამ მისამართზე მცხოვრებ ადამიანთა ჰარმონიული თანაცხოვრების პირობების დადგენა. **ნუმეროლოგიის კიდევ ერთი მიმართულებაა ე.წ. „რეზონანსული“, ანუ „ვიბრაციული“.** ამ შემთხვევაშიც გათვლებიც და პლანეტებთან ციფრთა კავშირიც ისეთივეა, როგორც უკვე დასახელებულ მიმართულებებში. განსხვავებულია მხოლოდ ციფრთა შორის ურთიერთდამოკიდებულების გრაფიკული გამოსახულება. აქ გრაფიკა აიგება და გამოითვლება გარკვეული ენერგიის აღმასვლისა და ვარდნის პერიოდები.

— ციფრების პითაგორასეული დახასიათება და თითოეულის შესაბამისობა ამა თუ იმ ციურ სხეულთან ბევრ რამეზე მეტყველებს და მათ განსაკუთრებულობასა და მაგიურობაზე მიუთითებს. ამის შესახებ რას გვეტყვით?

— ციფრების საკრალურობასა და განსაკუთრებულობაზე მოგვითხრობენ თითქმის ყველა ერის მითები და ძველი რელიგიური ისტორიები. **ნუმეროლოგიური ცოდნა** მოიძიება არამარტო ისეთ განვითარებულ რეგიონებსა და ქვეყნებში, როგორიც იყო ეგვიპტე, ინდოეთი, ჩინეთი, სკანდინავია და ა.შ., არამედ იმ აფრიკულ თუ ავსტრალიურ ტომებში, რომლებიც განვითარების მხრივ დაბალ საფეხურზე მოიაზრებოდნენ. ამგვარად, **ნუმეროლოგიური ცოდნის მქონე ხალხებს შორის განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს ამერიკის კონტინენტზე მცხოვრები ინდიელები** და, მათ შორის, განსაკუთრებით — მაიას ტომის ცივილიზაცია, რომლის დანატოვარი დღემდე კვლევისა და შესწავლის საგანია. **მაიას ტომის ინდიელები ნუმეროლოგიას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ და ციფრებს ნაწილობრივ აღმერთებდნენ. მათ სჯეროდათ, რომ სწორედ ციფრებზეა დამოკიდებული კაცობრიობის ჟამთაცვლა.** რიცხვების აღწერასა და ჩაწერას ჩვეულებრივად აწარმოებდნენ.

წმინდა ციფრად აღიარებდნენ 13-ს. ნიშანდობლივია, რომ მაიას კალენდარში დღეთა რაოდენობაც 13-ია და თითოეულ დღეს გარკვეული ციფრი შეესაბამება.

ცნობილია მაიას რიტუალური კალენდარი „ცოლკინი“, რომელიც 260 დღედ არის დაყოფილი. დღეები კი დანომრილია 1-დან 13-მდე.

ბევრს უჩნდება კითხვა, მაინცდამაინც **13** რატომ? ზოგიერთი მკვლევარი თვლის, რომ რიცხვი **13** უკავშირდება **მაიას** ძველ მითებში მოხსენიებულ **13 ციურ სხეულს.** სხვა მეცნიერთა აზრით, **13** შესაძლოა, ასოცირდებოდეს ადამიანის სხეულის ყველაზე დიდ ამავე რაოდენობის სახსართან, რაც ასევე აღწერილია ინდიელთა მიერ. თუმცა, არ არის გამორიცხული ამ რიცხვის სხვა მნიშვნელობაც, რომელიც ჯერ ისევ კვლევასა და შესწავლას საჭიროებს. მაგალითად: **იუკატანის ინდიელთათვის** ერთ-ერთი ყველაზე სათაყვანებელი იყო **„პლეადის“** თანავარსკვლავედი, რომელსაც ისინი „ჩხრიალა გველის კუდის“ თანავარსკვლავედს უწოდებდნენ. ამ გველის კუდი კი 13 სეგმენტისგან შედგება. ასევე 13 ექვსკუთხედი აქვს ზოგიერთი ინდიელთა ტომის სათაყვანებელ კუს ბაკანზე. ნიშანდობლივია, რომ მაიას კალენდარში, ციფრების მიხედვით დღეების მნიშვნელობები თავისებურებებით გამოირჩევა. ასე მაგალითად, **პირველი 5 ციფრის შესაბამისი დღე** შედარებით რბილი, მარტივი და სასიკეთო ხასიათისაა. **მე-6 და მე-9 დღის შუალედი უკავშირდება** დაბალანსებულ ენერგიას, მოქმედებას, ძალას. მე-10 და მე-13 დღეები კი გადამეტებულად, ძლიერად მიიჩნევა, რის გამოც მოიხსენიება, როგორც საშიში და სახიფათო, ამიტომაც **მაიას ინდიელთა ყველა ძირითადი მაგიური რიტუალი დაბალანსებული ენერგიის დღეებში ტარდებოდა.**

რუბრიკას უძღვება
მარინა მერკვილაძე

17-23 აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერძი (21.03-20.04)
დამოუკიდებლად ნუ იმუშავებთ, რადგან ჯგუფთან ერთად სირთულეებს უფრო იოლად გადალახავთ და მიზანს სწრაფად მიაღწევთ. სტაბილურ შემოსავალს გიქადით შემოქმედებითი პოტენციალის ზრდა. ახალი სასიყვარულო კავშირის ჩამოყალიბების ალბათობა არსებობს. თავისუფალი დრო გართობასა და მეგობრებს დაუთმეთ. ამჟამად დასვენება სახალისოც იქნება და შედეგიანიც.

კურო (21.04-20.05)
ეს პერიოდი ხელს შუწყობს მატერიალური ან სულიერი ფასეულობების დაგროვებას, ახალ პერსპექტივებს. შესაძლოა, ახალი საქმე დაიწყოთ და შემოსავლის მიღების ახალი გზები დაგეგმოთ. მოგზაურობა და დასვენება დასამახსოვრებელი იქნება, თუმცა, არ არის გამორიცხული გაუთვალისწინებელი შემთხვევითობანი. რომანტიკა თქვენს სიყვარულს გააძლიერებს.

ტყუპი (21.05-22.06)
პატივმოყვარეობა მოიმატებს, თავდაჯერებული და მიმზიდველი იქნებით და ბევრ ადამიანს გაუჩნდება თქვენი დახმარების სურვილი. შინაგანმა გაორებამ, შესაძლოა, თქვენს ფსიქიკას ავნოს, ზედმეტ პრინციპულობასა და ძალდატანებას მოერიდეთ. კარგი პერიოდია პირადი ურთიერთობების დასარეგულირებლად და კონფლიქტის მოსაგვარებლად, ასევე ახლო მანძილზე მოგზაურობებისთვის.

კირჩხიბი (23.06-22.07)
ფინანსური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად აუცილებელია საქმის რეორგანიზაცია და რეკლამა. შესაძლოა, დამატებითი სამუშაო შემოგთავაზონ. ახლო მანძილზე გადაადგილებებისა და ურთიერთობების რიცხვი მოიმატებს. საჭირო ადამიანებთან დაახლოების სურვილი შესაძლოა, ჯერ ვერ განხორციელდეს. ახლობლები კი ყოველმხრივ გაგიწევენ დახმარებას. შინაგანი წონასწორობის შესანარჩუნებლად ხშირად უნდა დაისვენოთ.

ლომი (23.07-23.08)
ზედმეტი თავდაჯერებულობის გამო სხვების აზრი არაკომპეტენტურად მოგეჩვენებათ და არ გაითვალისწინებთ კრიტიკას. საჭიროების შემთხვევაში მეგობრებს სთხოვეთ დახმარება. ეს პერიოდი ხელს შეუწყობს პოპულარობას. შესაძლოა, დაქორწინებაზეც დაფიქრდეთ. მუდმივმა გადაადგილებებმა და მოლაპარაკებებმა შესაძლოა, დაგღალოთ, ამიტომ ხშირად დაისვენეთ. ჭარბი ენერგია კი მუშაობასა და ფიზიკურ ვარჯიშზე დახარჯეთ.

ქალწული (24.08-23.09)
კარგი პერიოდია პოპულარობისთვის და ახალი საქმეების დაგეგმარებისთვის. სასიკეთოა ბუნების წიაღში სეირნობა, რაც აზრთა დალაგებასა და მომავალი საქმიანობის გააზრებაში დაგეხმარებათ. გარისკვას და გადაღლას, ასევე დიდ ფიზიკურ დატვირთვებს მოერიდეთ. ეცადეთ, ეს პერიოდი მშვიდად გაატაროთ. მოსალოდნელია სასიამოვნო სიურპრიზებიც. ჯანმრთელობას გაუფრთხილდით.

სასწორი (24.09-22.10)
კარგი პერიოდია ძველი ჩანაფიქრის განსახორციელებლად და ახალი საქმის დასაწყებად. მასშტაბური პროექტის შესრულებისას ცოტაოდენი რისკი გამართლებული იქნება. შესაძლოა, მემკვიდრეობა ან საბანკო-საფინანსო ოპერაციისგან მოგება მიიღოთ, საიდუმლო ინფორმაციას ნუ გამოიყენებთ ყოფილი შეყვარებულის საწინააღმდეგოდ. გადაადგილებისას იქნება შეფერხებები, რაც შეხვედრებს გაართულებს.

ღრიანკალი (23.10-22.11)
ჯგუფური მუშაობა უფრო პერსპექტიული იქნება, თუმცა, პარტნიორთათვის საკუთარი იდეების გამხელა არასასურველია. შესაძლოა, მეგობრებმა ნაჩქარევი გადაწყვეტილება მიგაღებინონ, რაც უსიამოვნებას მოგიტანთ. სასიკეთოა ქალაქგარეთ, ბუნების წიაღში გასეირნება. ალკოჰოლურ სასმელებსა და მედიკამენტებს მოერიდეთ. საკვების ვარგისიანობაც გააკონტროლეთ. უეცარი შეხვედრა ან იდეა ადრინდელ გეგმებს აგირევთ.

მშვილდოსანი (23.11-21.12)
აქტიური პერიოდია. გამოიყენეთ ეს დრო საქმიანი და პირადი ურთიერთობების დასარეგულირებლად, მოლაპარაკებებისთვის და ხელშეკრულებების დასადებად. შესაძლოა, მივლინებაში გაემგზავროთ. ასე შესაძლოა, ახალ სასიყვარულო კავშირს ჩაეყაროს საფუძველი, რომელიც დააკმაყოფილებს თქვენს ოცნება-ფანტაზიებს.

თხის რქა (22.12-19.01)
კარგი პერიოდია გადაადგილებებისთვის, სწავლისთვის. სხვადასხვა წრის ადამიანებთან ურთიერთობა და თანამშრომლობა გაგიადვილდებათ, რის გამოც უცხო სიტუაციის დროსაც შეძლებთ წარმატებით მუშაობას თუ გართობას. გადაღლა თქვენს ორგანიზმს ავნებს, ამიტომ თავისუფალი დრო დასვენებისთვის გამოიყენეთ. შეყვარებულთან ურთიერთობის გარკვევას მოერიდეთ.

მერწყული (20.01-18.02)
ბევრი მოგზაურობა და ურთიერთობები მოგიწევთ. ახლობლების ან ნათესავების მიერ გაცნობილ ადამიანებთან ურთიერთობა მომავალში კარგ შემოსავალს გპირდებათ. ინტუიციით ადვილად ამოიცნობთ სარფიან საქმეს, რაშიც ოჯახის წევრები და შეყვარებულიც დაგეხმარებათ. სტაბილური ფსიქოემოციური მდგომარეობა სიმშვიდის შენარჩუნებაში დაგეხმარებათ.

თევზები (19.02-20.03)
მოგზაურობის, გადაადგილების, შეხვედრების რაოდენობა მოიმატებს. სახლში დარჩენას აღარ მოისურვებთ. ახალი კონტაქტებისა და გართობის მოთხოვნილებაც გაიზრდება. სასიამოვნო და მხიარული თავგადასავლები თქვენს ცხოვრებას უფრო საინტერესოს გახდის. საქმისადმი სერიოზული დამოკიდებულება პრობლემასაც მოაგვარებს და შემოსავალზეც აისახება. ინტუიცია კი სარფიანი წინადადებების გააზრებაში დაგეხმარებათ.

მიმდინარე კვირის გეომაგნიტური დღეებია 18,19,20 და 22 აგვისტო

3 აგვისტო – სავსემთვარეობა; 19 აგვისტო – ახალმთვარეობა.

კვირგვინოსნები

ნუკა კვალიაშვილი
მომღერალი

ქმართან გაშორების შემდეგ ვისწავლე, რა არის ბედნიერად ცხოვრება.

„თბილისელები“

ანი ტყებუჩავა
მსახიობი

ეგოისტობა სულაც არაა ცუდი, თუ ამით სხვას არ გააუბედურებ.

„თბილისელები“

რუსა ჩაჩუა
მოდელი



ქალური ბედნიერებისთვის ჩემი მეუღლის თვისებების ნახევარიც საკმარისია. არასოდეს გავაკეთებ იმას, რაც ჩემს მეუღლეს არ სიამოვნებს და არ მოსწონს. რატომ უნდა დავწყვიტო გული?!

„თბილისელები“

რას ურჩევს ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი ზოდიაქოს თორმეტივე ნიშნით დაბადებულებს?

17 აგვისტო, ორშაბათი

მზე იმყოფება ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 05.12 საათზე, ჩადის 18.58 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (09.49) ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 02.46 საათზე, ჩადის 18.13 საათზე (მთვარის 28-ე დღე იწყება 03.04 საათზე. მე-4 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 04.00 საათიდან 09.40 საათამდე. **ტენდენციები:** კარგი დღეა თანამდებობის დასაკავებლად, საჩუქრებისა და ძვირფასი ნივთების შესაძენად, შემოქმედებისთვის, მასაჟისა და საუნისთვის. არ არის სასურველი ქორწინება, ფინანსური გარიგება, ბინის შეცვლა, ზედმეტი გადატვირთვა, ხალხის მასაში ყოფნა, სიმძიმეების აწევა. შესაძლებელია ახალი სამუშაოს დაწყება. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია: გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, ხერხემალი. **ქვები:** ბრილიანტი, მთის ბროლი, სერდოლიკი, ქარვა, სარდიონი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, ღრიანკალისთვის.

18 აგვისტო, სამშაბათი

მზე იმყოფება ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 05.13 საათზე, ჩადის 18.56 საათზე. **მთვარე** ლომის ზოდიაქოშია. ამოდის 03.55 საათზე, ჩადის 18.56 საათზე (მთვარის 29-ე დღე იწყება 04.24 საათზე. მე-4 ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს კარგად გააზრებული საქმე აკეთეთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მისი რეალიზება მეტად სათუო იქნება. პროვოკაციას ნუ აჰყვებით. აგრესია, ეგოიზმი, ქედმაღლობა აკონტროლეთ. სამყარო სიყვარულისა და სიბრძნის გამოვლენის შესაძლებლობას გაძლევთ. კარგი დღეა ფაიფურისა და ვერცხლის ნაკეთობების გასაწმენდად, ვალის დასაბრუნებლად, ძველი საქმის დასასრულებლად, შემოქმედებისთვის, იურიდიული საქმეებისთვის. არ არის სასურველი ქორწინება, ფინანსური გარიგება. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, ხერხემალი. **ქვები:** ბრილიანტი, სერდოლიკი, ქარვა, სარდიონი, მთის ბროლი. **პოზიტიური დღეა** ტყუპისთვის, ლომისთვის, სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის. **ნეგატიურია** კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის, თხის რქისთვის, თევზებისთვის.

19 აგვისტო, ოთხშაბათი

მზე იმყოფება ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 05.14 საათზე, ჩადის 18.55 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (12.24) ქალწულის ზოდიაქოში. ამოდის 05.08 საათზე, ჩადის 19.32 საათზე (**ახალმთვარეობაა.** პიკი — 06.42 საათზე. ამ დროს იწყება I დღე და I ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 09.30 საათიდან 12.21 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს მაღალია ტრავმების, კონფლიქტების, ავარიების, ცდუნებების, შეცდომების, აგრესია-დეპრესიის გამოვლენის ალბათობა. ეცადეთ, დღე მშვიდად გაატაროთ. იყავით ყურადღებით. ახალ საქმეს ნუ დაიწყებთ, მხოლოდ გეგმები დასახეთ. კარგი დღეა სწავლისთვის, მიმოწერისთვის, დალაგება-დასუფთავებისთვის. არ არის სასურველი გარისკვა, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება, ქორწინება, ბინის შეცვლა. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, ელენთა, ნაწლავთა სისტემა, კუჭქვეშა ჯირკვალი. **ქვები:** ყვითელი და მწვანე იასპი, აქატი, სერდოლიკი, ქარვა. **პოზიტიური დღეა** ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, მერწყულისთვის.

20 აგვისტო, ხუთშაბათი

მზე იმყოფება ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 05.15 საათზე, ჩადის 18.54 საათზე. **მთვარე** ქალწულის ზოდიაქოშია. ამოდის 06.24 საათზე, ჩადის 20.05 საათზე (მთვარის მე-2 დღე იწყება 07.23 საათზე. I ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს ინტელექტისა და გონების მმართველი პლანეტა **მერკური** გადაინაცვლებს **ქალწულის** ზოდიაქოში (2 სექტემბრამდე), რაც გააძლიერებს და გაამახვილებს რაციონალურ და პრაგმატულ აზროვნებას, გონებამახვილობას, გამჭრიახობას, წესრიგისა და სისუფთავისკენ მიდრეკილებას და ასევე კრიტიკულობას, წვრილმანთა ჩაძიებასაც. დღეს არ არის სასურველი ბრაზის გამოვლენა, კონფლიქტურობა, ზედმეტი გადაღლა ან ნერვიულობა. კარგი დღეა სწავლისთვის, მიმოწერისთვის, საფინანსო-საბანკო ოპერაციებისთვის, დალაგება-დასუფთავებისთვის, აუდიტისთვის. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ნაწლავთა სისტემა, ელენთა, კუჭქვეშა ჯირკვალი. **ქვები:** ყვითელი და მწვანე იასპი, მალაქიტი, აქატი, ონიქსი. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, თხის რქისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ტყუპისთვის, ლომისთვის, სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის.

21 აგვისტო, პარასკევი

მზე იმყოფება ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 05.16 საათზე, ჩადის 18.28 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (13.17) სასწორის ზოდიაქოში. ამოდის 07.39 საათზე, ჩადის 20.34 საათზე (მთვარის მე-3 დღე იწყება 08.54 საათზე. I ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 07.38 საათიდან 13.17 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს სულსწრაფი ნუ იქნებით და ნუ შეეცდებით ძალისმიერი მეთოდით პრობლემის გადაწყვეტას. კარგი დღეა დალაგება-დასუფთავებისთვის, აუდიტისთვის, ქიმწმენდისთვის, სამეცნიერო კვლევებისთვის, საფინანსო-საბანკო ოპერაციებისთვის, საქმიანი მიმოწერისთვის, ვაჭრობისთვის. არ არის სასურველი გარისკვა, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება, ხელშეკრულების დადება. ხელი შეეწყობა შემოქმედებას. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ნაწლავთა სისტემა, ყელი, თირკმლები, კანი, ელენთა. **ქვები:** ნეფრიტი, ლაზურიტი, ჟადეიტი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის.

22 აგვისტო, შაბათი

მზე გადაინაცვლებს (19.46) **ქალწულის** ზოდიაქოში. ამოდის 05.17 საათზე, ჩადის 18.50 საათზე. **მთვარე** სასწორის ზოდიაქოშია. ამოდის 08.54 საათზე, ჩადის 21.03 საათზე (მთვარის მე-4 დღე იწყება 10.25 საათზე. I ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** მზის გადანაცვლება ქალწულის ზოდიაქოში უახლოესი ერთი თვის მანძილზე გაამახვილებს ორგანიზებულობას, დისციპლინას, შრომისუნარიანობას, სისუფთავისა და წესრიგისკენ მიდრეკილებას, ნებისყოფას, მოთმინებას, პასუხისმგებლობას, კრიტიკულობასა და წვრილმანთა დანახვის უნარს. დღეს კარგია შემოქმედება, ქორწინება, მეგობრული კონტაქტები, საოჯახო დღესასწაულების მოწყობა, ხელშეკრულების დადება. ასევე გამოძინება, ტანსაცმელ-ფეხსაცმლის, მუსიკალური აპარატურის, პარფიუმერია-კოსმეტიკის შეძენა. არ არის სასურველი ზედმეტად მარილიანი ან მწარე საკვების მიღება. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ყელი, ენდოკრინული სისტემა, თირკმლები, კანი. **ქვები:** ნეფრიტი, ლაზურიტი, ტოპაზი. **პოზიტიური დღეა** ლომისთვის, სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, თხის რქისთვის, თევზებისთვის.

23 აგვისტო, კვირა

მზე იმყოფება ქალწულის ზოდიაქოში. ამოდის 05.18 საათზე, ჩადის 18.48 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (14.17) ღრიანკალის ზოდიაქოში. ამოდის 10.09 საათზე, ჩადის 21.33 საათზე (მთვარის მე-5 დღე იწყება 11.55 საათზე. I ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 08.21 საათიდან 14.17 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს მოერიდეთ საბრძოლო ხელოვნების ანდა ძალისმიერი სპორტული სახეობების სავარჯიშო ილეთების გამოყენებას. მაღალია ტრავმის ალბათობა. შესაძლებელია შემოქმედებითი ნიჭის გამოვლენა. დღის პირველ ნახევარში კარგია ქორწინება, პარფიუმერიის, ტანსაცმელ-ფეხსაცმლის შეძენა, ინტუიცია იმატებს. კარგი დღეა კომპეტენტურობის გამოსავლენად, თვითშემეცნებისთვის. გეგმების ჩამოსაყალიბებლად, ავტომანქანის ყიდვა-გაყიდვისთვის. არ არის სასურველი ახალი საქმის დაწყება, მგზავრობა, ბინის შეცვლა, სესხის აღება. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია შარდსასქესო სისტემა. **ქვები:** ნეფრიტი, ლაზურიტი, ჟადეიტი, ოპალი, ტოპაზი. **პოზიტიური დღეა** ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, მერწყულისთვის.

საეკლესიო კალენდარი



17 აგვისტო – ხსენება შვიდთა ყრმათა ეფესელთა – მაქსიმილიანესი, იამბლიქოსისა, მარტინიანესი, იოანესი, დიონისესი, ექსაკუსტოდიანესი და ანტონინესი

✝ 19 აგვისტო. ოთხშაბათი. **ფერისცვალება უფლისა ღმრთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესუ ქრისტესი. ყურძნისა და სხვა ნაყოფთა კურთხევა.**

✝ 20 აგვისტო. ხუთშაბათი. **შემდგომი დღესასწაული უფლის ფერისცვალებისა.** ღირსმოწამისა დომენტი სპარსისა და ორთა მოწაფეთა მისთა; მოწამეთა მარინ მხედრისა და ასტერი სვინკლიტიკოსისა; ღირსისა ორე მონაწონისა; ღირსმოწამისა პოტამია სასწაულმოქმედისა.

✝ 21 აგვისტო. პარასკევი. ღირსისა ექვთიმე გარეჯელისა; ემელიანე აღმსარებელისა, კვიზიკოელი ეპისკოპოსისა; მირონ სასწაულმოქმედისა, კრიტელი ეპისკოპოსისა; მოწამეთა ელევთერისი და ლეონიდისი.

22 აგვისტო – ხსენება მოციქულისა მატათასი, რომელი დაიდგინა იუდას წილ განმცემელისა

17 აგვისტო. ორშაბათი. **შვიდთა ყრმათა ეფესელთა:** მაქსიმილიანესი, იამბლიქოსისა, მარტინიანესი, იოანესი, დიონისესი, ექსაკუსტოდიანესი და ანტონინესი; ღირსმოწამისა ევდუკიასი; მოწამისა ელევთერისა.

✝ 18 აგვისტო. სამშაბათი. **წინადღესასწაული უფლისა ჩვენისა იესუ ქრისტეს ფერისცვალებისა.** მოწამისა ევსიღონისი; მღვდელმოწამეთა ანთვირესი და ფაბისა, რომის პაპთა; მოწამისა პონტი რომაელისა; მოწამეთა: კანტიდისა, კანტიდიანესი და სიბელისა ეგვიპტეს; მართლისა ნონასი, დედისა გრიგოლ ღმრთისმეტყველისა.

19 აგვისტო – ფერისცვალება უფლისა ღმრთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესუ ქრისტესი

✝ 22 აგვისტო. შაბათი. მოციქულისა მატათასი, რომელი დაიდგინა იუდას წილ განმცემელისა; მოწამისა ანტონი ალექსანდრიელისა; ღირსისა ფსოე მეგვიპტელისა; მოწამეთა: ივლიანესი, მარკიანესი, იოანესი, იაკობისა, ალექსისა, დიმიტრისა, ფოტისა, პეტრესი, ლეონტისა, მარიამ პატრიკიასი და სხვათა; დიაკონისა სევერიანესი, აჭარელი აღმსარებლისა.

✝ 23 აგვისტო. კვირა. მოწამეთა: ლავრენტი მთავარდიაკონისა, სიქსტე პაპისა, ფელიქსიმე და აგაპიტე დიაკონთა და რომანოზისა, რომაელთა.

ლამარა თოდუა საგვარეულო წამლებითა და მალამოებით 100-პროცენტიანი გარანტიით კურნავს:

ნებისმიერი ხარისხის დამწვრობას (სწრაფად, თანაც ლაქებისა და ნაოჭების გარეშე), თმის ბუდობრივ ცვენას, დატილიანებას, დისბაქტერიოზს, მოგაშორებთ კანზე გაჩენილ ლაქებსა და ნაწიბურებს, მოგირჩენთ ნაწოლებს, დაჩირქებულ ჭრილობებს, ბუასილს, სოკოვან დაავადებებს, ფრჩხილების გასქელებას, დახეთქილ ქუსლებს, მოგაშორებთ არასასიამოვნო სუნსა და ოფლიანობას ფეხებიდან, სპეციალური ნიღბებით გაგისწორებთ ნაოჭებს და გაგიქრობთ ჩირქოვან გამონაყარს სახის კანზე. მისი წამლების მეშვეობით ღვიძლი, ნაღველი და მთლიანად ორგანიზმი იწმინდება ტოქსინებისა და შლაკებისგან.

ტელეფონები: 599-16-10-82, 593-99-62-52, 230-62-52



საქართველო- ისრაელის ერთობლივი კლინიკა
გიდმედი
გქონდეთ ჩვენი იმედი!
GIDMEDI
ნებისმიერი ქირურგიული და უროლოგიური პათოლოგია
თბილისი, ლუბლიანას ქ. 2/6, მეხუთე სართული. 591 35 33 55

მაღაზია «ბუკვიცა»

ყიდულობს და ყიდის რუსულ და ქართულ ანტიკვარულ წიგნებს, დაბეჭდილს 1945 წლამდე.

მისამართი: დ.უზნაძის №15, ქურდიანის №2.
574-73-46-96, 243-01-17
555-68-82-90

32-ე გვერდზე გამოქვეყნებული ლენტვორდის პასუხები:

გალიფერარიტეტიაშერიფიდეკანიონისელაპისიგარაჟირაფიალი

32-ე გვერდზე გამოქვეყნებული კროსვორდის პასუხები:

თარაზულად: 1. პომადა; 6. საგა; 8. საურავი; 9. კომპოტი; 10. ტოგა; 11. ცეილონი; 12. რონდელი; 13. ზონა; 14. ლეონიდე; 15. პიკაპი; 18. ნაია; 20. გინესი; 23. ასიგნატი; 24. ყრუ; 25. როგორ; 26. ნარიყალა; 30. მანია; 31. იონიკა; 34. დანელია; 35. სადი; 37. ნამარხი; 38. ლელქაში; 40. როკო; 41. სინგლი; 42. სულგუნი; 43. ანოა.

შვეულად: 1. პოკერი; 2. მამონტი; 3. დროზერა; 4. კუპიდონი; 5. სამორინე; 6. სიტიზენი; 7. გიგანტი; 8. სიცილი; 15. პასკა; 16. კეგლი; 17. პრადა; 19. ალუბალი; 20. გირაო; 21. ნაგაი; 22. სარმა; 24. ყანჩა; 26. ნადალი; 27. რონალდუ; 28. ყალია; 29. ლიანი; 32. ნემსი; 33. კორეგა; 35. სირია; 36. დიკლო; 39. შოუ; 41. სი.

დაგიბეჭდავთ გაზეთს

იაფად და თუნდაც მილიონიანი ტირაჟით!

(+995) 598 58 01 01 mail@asavali.ge (+995) 599 51 33 33

თარაზულად: 1. ტუჩის საცხი; 6. ჯ. გოლზუორთი — „ფორსაიტების...“; 8. ჯარიმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის; 9. შაქრიან წყალში მოხარშული ხილი; 10. ძველი რომაული სამოსი; 11. სახელმწიფო შრი ლანკას ძველი სახელი; 12. ქართველი კინორეჟისორი; 13. რაიმე საერთო ნიშნის მიხედვით გამოყოფილი სივრცე; 14. საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქი 1916-33 წლებში; 15. პატარა სატვირთო-სამგზავრო ავტომობილი; 18. ინდური კობრა; 20. რეკორდების წიგნი; 23. ქაღალდის ფული გამოშვებული საფრანგეთის დიდი რევოლუციის პერიოდში; 24. სმენის არმქონე; 25. რა წესით, რა საშუალებით? რანაირად? 26. თბილისის ციხის კალას გვიანდელი სახელწოდება; 30. ძლიერი მიდრეკილება რაიმესადმი; 31. პატარა ელექტროორგანი, ორგანილა; 34. ქართველი კინორეჟისორი; 35. ფრანგი მწერალი მარკიზ დე..., რომლის სახელის მიხედვით შემოვიდა ტერმინი სადიზმი; 37. დედამიწის ფენებში შერჩენილი გადაშენებული ცხოველის ნაშთი; 38. ჭაობის მცენარე; 40. ალენ დელონის როლი; 41. ერთეულთა თამაში ჩოგბურთში; 42. ყველის ნაირსახეობა; 43. ჯუჯა კამეჩი.

შვეულად: 1. ბანქოს თამაში; 2. სპილოს მსგავსი გადაშენებული ცხოველი; 3. ჭაობის მწერიჭამია მცენარე; 4. სიყვარულის რომაული ღმერთი; 5. სათამაშო სახლი, კაზინო; 6. იაპონური საათების ფირმა; 7. ძალიან დიდი, უზარმაზარი რამ; 8. ტირილის „ამხანაგი“; 15. სააღდგომო ნამცხვარი; 16. ერთგვარი თამაშობა ხის ფიგურებით; 17. ამერიკელი დიზაინერი; 19. კურკოვანი ხილი; 20. ვალის წინდი; 21. იაპონელი მწერალი; 22. ჭიდაობის ფანდი; 24. წყლის დიდი ფრინველი; 26. ესპანელი ჩოგბურთელი; 27. პორტუგალიელი ფეხბურთელი; 28. ღორის ხორცის ჩიხირთმა; 29. ჩინური წონის ერთეული; 32. მკერავის იარაღი; 33. კბილის პროთეზის დასამაგრებელი პასტა; 35. აზიის სახელმწიფო; 36. სოფელი ახმეტის რაიონში; 39. წარმოდგენა, სანახაობა აშშ-ში; 41. მეშვიდე ნოტი.



კროსვორდისა და ლენტვორდის პასუხები იხ. 31-ე გვერდზე

რაიონი აფხაზეთში	იტალიური ავტომობილი	გაუნათლებელი, გულუბრყვილო (ძვ.)	თანამდებობის პირი აშშ-ში	ფაკულტეტის ხელმძღვანელი	ხევისბერი გოჩას ვაჟი	სამედიცინო მოსაწყავი ნივთიერება	რიაზანოვის ფილმი	აფრიკული პალმა	ვივიენ ...
ერთგვარი სამხედრო შარვალი	ძალიან იშვიათი ნივთი	ამერიკელი მომღერალი მამაკაცი	ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაცია	ღრმა, ვიწრო ხეობა	წყლის მტაცებელი ცხოველი	თამბაქოს ნაწარმი	გრძელკისერა ცხოველი	ამერიკელი მოკრივე	

ვარსკვლავები (არ) ხუმრობენ...

სასიამოვნო, სასიკეთო დღე.

პლანეტების ზეგავლენა არაკეთილსასურველია. მნიშვნელოვანს ნურაფერს მოიმოქმედებთ და ნურც ახალ საქმეს წამოიწყებთ.

მოთმინება, თავშეკავება და განსჯის უნარი გამოიჩინეთ.

ნურავის ენდობით, შეიძლება მოგატყუონ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ მეგობრებთან და ბავშვებთან ურთიერთობაში.

მოიწყვეთ პირადი ცხოვრება, დახვეწეთ ინტიმური ურთიერთობები, ყველაფერს შემოქმედებითად მიუდექით.

მოვლენათა უეცარი შემობრუნება, ფრიად პერსპექტიული წინადადებები გელით.

მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, პროფესიული წარმატებები.

მოერიდეთ ურთიერთობას უფროსობასთან და იმ ადამიანებთან, რომელთაც დიდი ზეგავლენა აქვთ თქვენზე. ნუ შეეცდებით, უფრო სოლიდურად გამოიყურებოდეთ.

რთულ მომენტში დახმარებისათვის მეგობრებს, თანატოლებსა და ახლობლებს მიმართეთ.

ნუ გარისკავთ. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას.

შესაძლოა, გქონდეთ სასიამოვნო და საჭირო შენაძენი.



რეკომენდებულია ინიციატივისა და აგრესიულობის გამოვლენა.

შრომისუნარიანობის ამაღლება. შედეგი დიდად არის დამოკიდებული თქვენს შრომისმოყვარეობაზე.

კარგი სიახლენი, საუკეთესო პერსპექტივა და სასიხარულო მოვლენები გელით.

მოერიდეთ კამათსა და კონფლიქტებს. უარი თქვით ალკოჰოლურ სასმელებზე.

წარმატებას გიქადით ნებისმიერი სახის მგზავრობა. ენდეთ საკუთარ ინტუიციას.

სოლიდურ, ცნობილ ხალხთან და უფროსობასთან კონტაქტი სარგებელს მოგიტანთ.

ნუ გაგიტაცებთ პირადი ცხოვრება და შემოქმედება. უფრთხილდით იმედგაცრუებას.

შეძლებისდაგვარად გადადეთ მგზავრობა. მოერიდეთ ჰიპნოზიორებთან და ექსტრასენსებთან ურთიერთობას.

შეგიძლიათ ცოტა გადაჰკრათ კიდეც. სასიამოვნოა პრეზენტაციებსა და პრემიერებზე დასწრება.

გაფრთხილდით კოლეგებთან, ნათესავებთან და მეზობლებთან ურთიერთობისას.

იქონიეთ კონტაქტი ბუნებასთან, მოუარეთ შინაურ ცხოველებს. იყავით კეთილნი და გულმოწყალენი.

დაარსებულია 1992 წლის 3 მარტს

დამოუკიდებელი და ზეპარტიული

ასავალ დასავალი

2020 წლის 17–23 აგვისტო №34 (1342)

გამოდის ორშაბათობით

ISSN 2233-3800

მედიაჰოლდინგი "ასავალ-დასავალი". საგამომცემლო სახლი "ასავალ-დასავალი"

გამომცემელი და მთავარი რედაქტორი ლაშა ნადარეიშვილი

აზრი დაცულია აბსოლუტური პრივილეგიით. ფაქტების სიზუსტეზე პასუხისმგებელ ავტორთა განწყობა გადამოწმებას არ ექვემდებარება. მასალის დაუბეჭდაობა არ მოტივირდება.

წერილები გამოგზავნეთ მისამართზე: **თბილისი, 0160, „ასავალ-დასავალი“.**
ტელეფონები: **215-25-25; 215-35-35; (+995) 570-50-50-50; (+995) 570-50-50-70**
„ასავალ-დასავალის“ ვებ-გვერდი ინტერნეტში: **www. asavali.ge** ან **www. asdas.ge**
ელ-ფოსტა: **mail@asavali.ge** ოფიციალური გვერდი ფეისბუქზე:
www.facebook.com/Asavali.ge გაზეთი დაბეჭდილია **„ასავალ-დასავალის“ სტამბაში.**